

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

About Google Book Search

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/



F624

The Branner Geological Library




LELAND-STANFORD JVNIOR-VNIVERSITY





·		







.

.

•

. .

`

SMITHSONIAN INSTITUTION ** UNITED STATES NATIONAL MUSEUM

BULLETIN

OF THE

United States National Museum

No. 55



WASHINGTON
GOVERNMENT PRINTING OFFICE
1905

ADVERTISEMENT.

This work (Bulletin No. 55) is one of a series of papers intended to illustrate the collections belonging to or placed under the charge of the Smithsonian Institution and deposited in the United States National Museum.

The publications of the National Museum consist of two series—the Bulletin and the Proceedings.

The Bulletin, publication of which was commenced in 1875, is a series of elaborate papers issued separately and based for the most part upon collections in the National Museum. They are monographic in scope and are devoted principally to the discussion of large zoological groups, bibliographies of eminent naturalists, reports of expeditions, etc. The bulletins, issued only as volumes with one exception, are of octavo size, although a quarto form, known as the Special Bulletin, has been adopted in a few instances in which a larger page was deemed indispensable.

The *Proceedings* (octavo), the first volume of which was issued in 1878, are intended primarily as a medium of publication for newly acquired facts in biology, anthropology, and geology, descriptions of new forms of animals and plants, discussions of nomenclature, etc. A volume of about 1,000 pages is issued annually for distribution to libraries, while a limited edition of each paper in the volume is printed and distributed in pamphlet form in advance.

In addition, there are printed each year in the second volume of the Smithsonian Report (known as the Report of the U. S. National Museum), papers, chiefly of an ethnological character, describing collections in the National Museum.

Papers intended for publication by the National Museum are usually referred to an advisory committee, composed as follows: Frederick W. True (chairman), George P. Merrill, Otis T. Mason, James E. Benedict, Walter Hough, T. W. Stanton, Leonhard Stejneger, and Marcus Benjamin (editor).

S. P. Langley,

Secretary of the Smithsonian Institution.

Washington, U. S. A., December 1, 1905.

A CONTRIBUTION TO THE OCEANOGRAPHY OF THE PACIFIC

COMPILED FROM DATA COLLECTED BY THE UNITED STATES STEAMER NERO WHILE ENGAGED IN THE SURVEY OF A ROUTE FOR A TRANS-PACIFIC CABLE

BY

JAMES M. FLINT

Medical Director, U. S. Navy; Curator, Division of Medicine, U. S. National Museum



Washington
Government Printing Office
1905

TABLE OF CONTENTS.

	Pa
Introduction	
Plan of survey	
Track	
Depths	
Gradients	
Temperatures	
Air and surface water	
Bottom temperatures	
Character of bottom	
Deposits	
Red clay	
Globigerina ooze	
Diatom ooze	
Radiolarian ooze	
Volcanie mud.	
Blue mud	
Green mud	
Record of the detailed examination of selected specimens of deposits from	
stations on the outward voyage of the Nero	
(A) Honolulu to Midway Islands	
(B) Midway Islands to Guam	
(C) Guam to Luzon	
(D) Guam to Yokohama, Japan	
Abstract of the official record of soundings	
Hawaiian Islands to Midway Islands	
Midway Islands to Guam	
Guam to Luzon	
Luzon to Guam	
Guam to Yokohama.	
Yokohama to Guam	
Guam to Midway Islands	
Midway Islands to Hawaiian Islands	
Explanation of plates.	

,

A CONTRIBUTION TO THE OCEANOGRAPHY OF THE PACIFIC

By JAMES M. FLINT,

Medical Director, U. S. Navy; Curator, Division of Medicine.

INTRODUCTION.

In the early part of the year 1899 the U. S. S. Nero, a steam collier of 4,925 tons displacement, which had been purchased for use during the Spanish-American war, was fitted out by the Navy Department, equipped with the necessary apparatus, and dispatched from San Francisco under the command of Commander Charles Belknap, U. S. Navy, with instructions to survey a route for a telegraph cable between the United States, the Philippine Islands, and Japan.

On account of the illness of Commander Belknap, he was relieved from command on the arrival of the ship at Manila by Lieut. Commander H. M. Hodges, U. S. Navy, who remained in charge of the survey until its completion.

Several previous surveys having established a satisfactory route between the coast of California and the Sandwich Islands, the actual work of the *Nero* began at Honolulu, from which port the ship sailed on the 6th day of May, 1899.

The following table of dates, distances, and number of soundings furnishes an abstract of the cruise:

Locality.	Date.	Distance run.	Number of soundings.
Left San Francisco	1899. Apr. 22	Knots.	i
Arrived Honolulu Left Honolulu	May 2		None.
Arrived Midway Island Left Midway Island	May 22	1, 184. 5	195
Arrived Guam	July 5	3, 520. 35	467
Left GuamArrived Dingala Bay, Luzon	July 7 Aug. 1	1, 400. 15	191
5106 —No. 55—05——1			1

Locality.	Date.	Distance run.	Number of soundings.	
	1899.	Knots.		
Left Dingala Bay	Aug. 1	·		
Arrived Manila	Aug. 4	1	None.	
Left Manila			i	
Arrived Dingala Bay	Aug. 18		None.	
Left Dingala Bay	do	·		
Arrived Guam		2,753	136	
Left Guam	Sept. 9			
Arrived Yokohama		1, 427, 70	248	
Left Yokohama	Oct. 10			
Arrived Guam	Nov. 2	2,941.50	231	
Left Guam	Nov. 12	!	ļ ,	
	1900.			
Arrived Midway Island	Jan. 3	5, 725. 30	402	
Left Midway Island		1	1	
Arrived Honolulu		2, 567. 15	204	
Left Honolulu		1		
Arrived San Francisco.				
Total		21, 519. 65	2,074	

From the above table it appears that the distance sailed while on actual survey work was 21,519 geographical miles and the number of soundings 2,074, or an average of one sounding at every ten miles of distance run. Measuring the direct course of the survey, 6,144 knots, there are records of soundings averaging one every three miles of the route.

PLAN OF SURVEY.

The instructions regarding the survey were, in brief, to follow as nearly direct lines as practicable from Honolulu to Midway Island, thence to Guam, thence to Luzon, and also from Guam to Japan. Soundings were to be taken on the outward voyage at intervals of 10 and 2 miles alternately; temperatures of the air, surface and bottom of the sea to be recorded; currents noted; samples of bottom material brought up in a sounding cup to be preserved, etc. The return course was planned to cross the primary route zigzag at angles of 45°, the sides of the angle to be 20 miles in length; soundings to be taken at the apices of the angles. This plan was effectively carried out, modified somewhat in detail by circumstances, especially as regards intervals between soundings and detours from the main line in order to develop marked irregularities of the contour of the ocean bed. In this manner an examination was made of a belt of ocean about 14 miles wide and over 6,000 miles in length, unequaled in thoroughness, so far at least as soundings are concerned, by any survey hitherto made of an ocean tract.

TRACK.

It would be unnecessary for the purpose of this study to attempt to present in detail the exact courses followed by the vessel, which were at times quite erratic, in the effort to find the most feasible location for the cable. It is to be understood, therefore, that the accompanying track charts do not represent the exact courses of the ship nor the line determined upon for the cable or followed in the laying of it. The stations charted, however, are supposed to be accurately located. Before preparing the charts certain stations on the outward voyage were selected for careful examination of bottom material. siderations governing the selection were chiefly the depth, the macroscopic appearances of the bottom specimens, and the distances. These stations were afterwards plotted and connected by a continuous line. In a few instances outlying stations of especial interest have been indicated on the charts, and a serial number and depth given for each. On the first or diagrammatic chart the station numbers included within each five degrees of longitude or latitude are given for both the outward and homeward voyages. By means of this index it is easy to locate approximately any station mentioned in the record.

DEPTHS.

The graphic representation of the contour of the ocean bed along the course of this survey is less simple and satisfactory than usual, because of the breadth of track explored and the large number of soundings recorded. It should be noted, in examining the contour charts appended, that the lines are drawn from the localities indicated on the track charts as stations selected for special examination of bottom material, and one of the principal determining factors in the selection was that of depth. Therefore, the contour charts may be said to represent the extremes of elevation and depression along the main line of the outward voyage only, without taking into account intermediate or outlying irregularities of surface. The omitted stations can be easily supplied from the record if greater detail is desired.

Leaving the island of Oahu of the Hawaiian group, the depth increases quite rapidly until it reaches about 2,500 fathoms. This depth is reached less than 30 miles due north of the island. From this point nearly to Midway Island there is a comparatively level plain, broken only by two or three outlying peaks from the mountain range whose highest summits show themselves as small islands or reefs a little to the westward of the line of survey. One of these peaks appears at station 93, where there is a sharp rise to 1,463 fathoms, which, however, as rapidly falls away to the normal level a few miles to the northward. A smaller projecting spur is indicated at station 106, 2,002 fathoms. Another sudden rise to 1,726 fathoms

appears at station 124, followed by depressions to more than 2,600 fathoms a few miles away, both to the westward and northward. With these exceptions the range of variation is practically between 2,500 and 3,000 fathoms for the whole distance until the immediate vicinity of the Midway Islands is reached.

About 30 miles to the southward and westward of Midway Island a very bold peak was discovered rising abruptly from the ocean floor, 2,000 fathoms below the sea level, to a height only 82 fathoms below the surface.

Passing from the vicinity of Midway Islands a nearly level plain is found, extending about 1,000 miles to the westward, upon which the extremes of depth of water are 2,926 and 3,382 fathoms. About middistance between Guam and Midway Islands what is apparently a mountain range is encountered, extending over 3° of longitude, with varying depths from 3,000 to 720 fathoms. On the westward side of this mountain range another plain below the 3,000-fathom line extends a distance of about 300 miles. From the western limit of this plain until Guam is reached the contour is quite irregular. Extensive detours both north and south of the direct course developed a mountainous region, with peaks rising to 689 fathoms below the sea level, and valleys descending to a depth of more than 5,000 fathoms. Four soundings below the 5,000-fathom line were made, with the record of 5,070, 5,101, 5,160, and 5,269 fathoms. These were in the abyss now known as the "Nero Deep." The last-named sounding was numbered 1488, in latitude 12° 43′ 15" north, longitude 145° 49′ east, about 75 miles east-southeast from the island of Guam, and is the deepest sounding ever recorded, being only 66 feet less than 6 statute miles.

From Guam to Luzon the ocean bed is for the most part gently undulating, at depths varying from 2,500 to 3,000 fathoms. About 120 miles west of Gaum (station 688) there appears a sharp elevation to 1,346 fathoms, which however soon subsides to the normal depth of about 2,700 fathoms. Again, about 600 miles from Guam (station 760) a rise to 1,560 fathoms is encountered. From the data at hand this latter would seem to be a peak rather than a mountain range, since soundings east, west, and south show speedy subsidence to nearly normal depths. At station 784 the depth reaches 3,547 fathoms, with several soundings in that vicinity below 3,000. Approaching Dingala Bay on the east coast of Luzon and about 120 miles distant (station 864) another peak appears with summit only 821 fathoms below sea level. In this instance also, soundings north, east, and west soon develop normal depths.

From Guam to Yokohama the route lies to the westward of the Ladrone Islands and to the eastward of the Bonin group. For a distance of 500 miles or more from Guam the soundings show a gently undulating plain at an average depth of about 2,100 fathoms. Between

latitude 21° 45′ and 22° 8′ north and longitude 143° 45′ and 143° 20′ east three sharp peaks arise along a line about 35 miles in length and northwesterly in direction. On the first, or most southerly, the sounding record is 483 fathoms; on the second, about 18 miles away, the record is 838 fathoms; and on the third, 20 miles farther to the northwest, 802 fathoms. There are valleys 1,000 fathoms deep between these peaks. The indications point to a continuous range of mountains connecting the Ladrone Islands with the Bonin group. After dropping down the eastern slope of the above-mentioned peaks, the depth increases by an easy gradient to 3,595 fathoms at station 1095, rising and falling gently until at station 1126 a sounding of 972 fathoms locates an outlying spur from the Bonin range. Still farther to the northward and westward, at station 1135, the bottom drops to 3,421 fathoms, followed by gentle slopes up to 1,500 and down to 2,900 fathoms, until the Gulf of Tokyo is reached.

GRADIENTS.

In computing the gradients from station to station serially on the outward voyage only, involving 1,100 soundings, sixty-nine localities only are found where the gradient exceeds 10 per cent. These higher grades are for short distances only, averaging less than 5 miles, and confined to a few regions, especially to the vicinity of Midway Islands, Guam, and the mountain range halfway between the above-mentioned islands. Of the sixty-nine localities showing a grade above 10 per cent, fifty have an incline between 10 and 20 per cent, eleven between 20 and 30 per cent, and six between 30 and 40 per cent. At the entrance to Port Tarafofo, on the east coast of Guam, two soundings one-fourth of a mile apart show a difference of depth of 123 fathoms, equivalent to a gradient of about 51 per cent. Also on the declivity of the peak southwest of Midway Islands, which rises to 82 fathoms beneath the surface of the water, there is a change of depth of 1,269 fathoms (7,614 feet) in a horizontal distance of 1.8 sea miles, a gradient of 70 per cent. With these few and localized exceptions the bed of the Pacific Ocean, as developed by this survey, though rising here and there near to the sea level, and again descending to depths of 5 or 6 statute miles, follows easy gradients. On the great plain to the westward of the Midway Islands, 1,000 miles in breadth, the average gradient is less than 1 per cent—in one instance only rising to 4.5 per cent, for a distance of 2 miles.

TEMPERATURES.

AIR AND SURFACE WATER.

The temperature of the air on board the ship, and of the water near the surface, was taken at nearly all the sounding stations. These stations numbered, on the average, about ten each day on the outward voyage, and eight on the return voyage, distributed at nearly equal intervals over the twenty-four hours.

The following table presents the results of certain computations from the official records. (All temperatures are given in degrees Fahrenheit.)

			Air.			Water.		
Locality.	Date.	Num- ber of obser- vations.	High.	Low.	Average,	High.	Low.	Average.
_		:	0	٥	0	0	0	0
Hawaiian Islands to Midway.	May 6 to May 24, 1899.	187	81	66	73. 3	78	67	73. 2
Midway to Hawaiian Islands.	Jan. 3 to Jan. 29, 1900.	185	79	61	69. 1	77	65	72
Midway to Guam	May 24 to July 6, 1899.	463	92	72	79. 2	86	70	80. 6
Guam to Midway	Nov. 12, 1899 to Jan. 1900.	405	87	63	77.5	85	66	80. 6
Guam to Luzon	July 7 to Aug. 1, 1899.	191	90	75	82.6	89	82	84.3
Luzon to Guam		134	91	77	82.8	87	80	84.5
Guam to Yokohama.	Sept. 9 to Sept. 24, 1899	248	90	68	81. 2	87	75	83.8
Yokohama to Guam.	Oct. 10 to Nov. 2, 1899.	228	91	67	79	86	70	81.9

It will be seen from the above table (1) that the average temperature of the air, in these regions uninfluenced by the proximity of other than small and scattered islands, varies little from that of the contiguous waters of the sea. (2) That in the region between the Hawaiian Islands and Guam the difference between summer and winter temperatures of both air and water is quite small. On the round trips between Guam and Luzon and Guam and Yokohama, each having occupied only about two months, there are not sufficient data for estimation of seasonal changes in these regions. In considering extremes of temperature, it should be remembered that Midway Islands and Yokohama are both in considerably higher latitudes than the Hawaiian Islands, Guam, and Luzon, and, other conditions being equal, the lowest temperatures would naturally be found in the higher latitudes.

Thus, the surface temperature in the vicinity of Oahu is about 75°.4, while in the vicinity of Midway it falls to about 71°. Leaving Midway with an average of 70°.4 at the first eleven stations, the surface temperature rises to an average of 84°.8 at the last thirty-one stations approaching Guam. From Guam until within 300 miles of Yokohama the surface water remains near 85°, falling to an average of 76°.7 at the last eighteen stations.

The diurnal variations of temperature were of course greater in the air than in the water near the surface. The normal range of variation was from 4° to 7° for the air, and 1° to 3° for the surface water. The

extreme range of air temperature for any one day was 14°, January 17, 1900. There is also one record of 13° August 30, 1899, four of 11°, and four of 10°. Averages are shown in the following table:

Average daily variations.

Locality.	Date.	Air.	Surface water.
Hawaiian Islands to Midway	May 6 to May 22	5. 2	2.
Midway to Hawaiian Islands	Jan. 3 to Jan. 29	4.7	1.5
Midway to Guam		5.8	2.0
Guam to Midway		3.4	1.
Guam to Luzon		5. 7	1.
Luzon to Guam		7. 7	2.
Guam to Yokohama		5. 3	2.
Yokohama to Guam		5.8	2.

How much the recorded air temperatures may have been affected by local conditions, such as radiation from the heated deck at midday, or evaporation from a wet deck, it is impossible to estimate.

BOTTOM TEMPERATURES.

No serial temperatures were taken. Observations of bottom temperatures on both outward and homeward voyages to the number of 604 are reported. In drawing conclusions from the records of these observations, some allowance should be made for the difficulties attending the measurement of temperatures at great depth, because of the delicacy of the instruments, the enormous pressures to which they are subjected, the shocks to which they are liable, and the vibration tending to displace the index as the thermometer is drawn up. Professor Tate says: " "The circumstances under which thermometers are let down and drawn up again at sea are extremely unfavorable to accuracy of observation." In the column of remarks, on the Nero records, it is repeatedly noted that "Thermometer failed to work." So that where striking variations from normal temperatures, at given depths and in neighboring localities, appear on the record, the probabilities seem largely in favor of the assumption of instrumental, or possibly clerical, errors rather than of great eccentricities of temperature, unless there should appear to be something in the local conditions reasonably to account for the variation.

a Results of the Exploring Voyage of H. M. S. Challenger.

The following	table	presents	an abstract	of	the records of	bottom
temperatures:						

Depths.	Number of obser- vations.	High.	Low.	Average.
		o	· •	
Less than 500 fathoms	1			43.7
500 to 600 fathoms	1			39.8
600 to 700 fathoms		40.5	38.3	39.4
700 to 800 fathoms		38. 6	36	37.3
800 to 900 fathoms		41.1	36. 7	38
900 to 1,000 fathoms	3	37	36	36. 4
1,000 to 1,500 fathoms	42	38	35	35. 40
1,500 to 2,000 fathoms	83	39	35	35. 31
2,000 to 3,000 fathoms	a 266	36	34. 2	35. 17
3,000 to 4,000 fathoms	b 188	36. 3	34	35. 25
4,000 to 5,000 fathoms	3	35.6	35. 4	35. 50
5,070 and 5,101 fathoms	2	36	35.9	35. 98

a 16 records thrown out.

b 10 records thrown out.

The high temperature average, between 800 and 900 fathoms, is due to the exceptional record of 41°.1 at station 1225, in immediate proximity to the volcanic island of Oshima or Vries Island, at the entrance to the Gulf of Tokyo; also two records of 39° at stations 1569 and 1570, on the summit of a high peak or ridge about 450 miles to the eastward of the island of Guam. The average of the other four records is 36°.97.

In the series of observations at depths between 1,000 and 1,500 fathoms there is record of 38° at station 1678, and 37°.3 at the adjoining station 1677. These two stations are on one of the peaks of the mountain range in midocean between Midway and Guam. There are no other records of temperature above 37° at these depths.

Only two stations between the 1,500 and 2,000 fathom line record temperature above 37°, namely: Stations 1000, 39°.3 and 1009, 37°.3, about 60 and 120 miles, respectively, to the northward of Guam. There is probability of error in one or both of these observations.

In making up the average of temperatures between 2,000 and 3,000 fathoms, 16 of the 266 observations have been omitted from the calculations. In some of these cases "incorrect" is noted on the original record; in others, the probability of instrumental or clerical error is so much greater than the probability of existence of local conditions capable of producing such deviations from the normal range of temperature as to justify their exclusion. The omissions are stations 131 (44°), 138 (51°.7), 140 (44°.8), 232 (39°.4), 243 (38°.2), 477 (38°.8), 479 (44°.5), 719 (67°.6), 722 (67°), 723 (67°), 962 (37°), 1508 (33°), 1511 (33°), 1512 (34°), 1513 (34°), 1514 (34°). The last five of these rejected observations were taken by a thermometer concerning which it is noted: "Correction not known." This thermometer

being replaced by another, the temperatures are again recorded at the normal of 35° and above.

Of the 188 temperatures taken at depths from 3,000 to 4,000 fathoms, 10 have been excluded from the computation of averages, for the reasons given above. They are the following: Stations 239 (52°), 244 (38°), 251 (38°.9), 257 (60°), 312 (38°.4), 422 (37°.8), 489 (40°.2), 501 (37°.4), 790 (32°), 809 (22°.9).

Three temperature observations were made between 4,000 and 5,000 fathoms, and two at depths of 5,070 and 5,101 fathoms respectively, all in the abyss southward and eastward of Guam.

The obvious inference from the above computation is that the temperature of that part of the Pacific Ocean covered by this survey falls rather rapidly from the surface to about 600 fathoms, then very slowly to about 2,500 fathoms, where the normal temperature varies but slightly from 35° F. Below 2,500 fathoms there appears to be a slight rise of a fraction of a degree. But it is open to question if this apparent rise may not be due to the effect of the enormous pressure of three to five tons to the square inch, at these great depths, upon the instruments.

CHARACTER OF BOTTOM.


The character of the bottom indicated on the record by abbreviations, refers only to the gross appearances of the material recovered in the sounding cup, when fresh from the water. Translated into the terms of the usual scientific classification, the brown mud ("br. m.") of the record is generally the red clay of the oceanographer, or rarely volcanic mud from deep water. With few exceptions what is designated coral sand ("co. s.") is globigerina ooze. The rock (R. or r.) has, in every case examined, proved to be fragments of pumice or manganese-iron concretions; the black specks also are almost always particles of manganese iron. Except in the immediate vicinity of a shore, gravel (G. or gyl.) is, in this part of the ocean at least, coarse volcanic débris which has been distributed by wind or wave all over the sea, and has finally found its way to the bottom. The sand (S. or s.) so often noted consists of finer mineral particles from the same source as above-mentioned, except near the shores of islands.

Other abbreviations than those just given, used in the columns for character of bottom, refer to color, size, etc.—bk=black; br=brown; dk=dark; gy=gray; lt=light; rd=red; wh=white; y. or yl=yellow; crs=coarse; fn=fine; hrd=hard; rky=rocky.

DEPOSITS.

The accepted classification of marine deposits, by Dr. John Murray and Dr. A. F. Renard, is as follows:

Marine deposits.



Only 22 soundings are recorded within the 100-fathom line, and from several of these no specimens have come to hand. Practically, therefore, only deep-sea deposits have to be considered in this report.

Red clay.—Of the above-mentioned classes of deposits by far the most extensive is red clay. This, as it appears in the specimens received, is a smooth, sticky mud, varying in color from light yellowishbrown (fawn color) to dark chocolate, these colors being somewhat modified in individual instances by exposure to light, and especially by drying. In composition it consists of (1) extremely fine, amorphous particles of clavey matter, mostly hydrated aluminum silicate and the débris of other minerals; (2) the remains of calcareous organisms (foraminifera, coccospheres, and rhabdospheres), this constituent, however, rapidly disappearing at depths of about 2,500 fathoms; (3) siliceous organic remains (sponge spicules, radiolarian skeletons, and the frustules of diatoms; (4) mineral fragments, mostly of volcanic origin, at least in this part of the ocean; and (5) certain products of local chemical reactions, especially nodules, coatings, and grains of manganese peroxide, crystals of phillipsite, and particles of palagonite. The proportions of these constituents vary greatly along the line and even As has been stated, foraminifera disappear, from station to station. for the most part, at depths below 2,500 fathoms; radiolaria are likely to be more numerous in the deeper waters; diatoms are nearly everywhere, but only occasionally in great numbers. Mineral fragments may be so minute in some specimens that they pass over almost

^a Report on Deep Sca Deposits, based on specimens collected during the voyage of H. M. S. Challenger.

entirely in the fine washings, while in others they may be comparatively coarse. Volcanic glass is sometimes present in notable quantity. Manganese-iron nodules, and concretions upon other minerals, are almost universally present. They are the black specks ("bk. sp.") so frequently recorded on the official records, the larger ones being generally referred to as rock ("R.") Phillipsite is a frequent constituent. It is found as quite perfect crystals, single, twinned, or multiple, or more frequently as spherules made up of crystals arranged radially. The simpler forms are found in great numbers at station 331 (2,997 fathoms), and the spherules at station 495 (3,204 fathoms). Vertebrate remains, teeth of sharks and other fishes, and otoliths, have not been observed in this or other deposits, though carefully looked for.

This red clay deposit is indicated in 75 per cent of the soundings from which specimens were received (1,043 out of 1,394), between the Hawaiian Islands and the Philippines. It is conspicuously absent except at three stations along the line from Guam to Yokohama, being replaced at corresponding depths by volcanic mud. It is probable that this belt of volcanic mud does not extend far from the range of volcanic islands along which the cable route passes.

The least depth at which a distinctly red clay deposit has been noted is at station 680—2,010 fathoms. It is always found in abysmal depths. Ordinarily, as the contour line rises above the 2,500-fathom mark foraminifera rapidly increase in numbers and perfection of form, and soon justify the classification of the deposit under the head of globigerina coze.

Globigerina ooze.-- Globigerina ooze is defined as a deposit containing over 30 per cent of calcium carbonate, principally in the form of minute shells of foraminifera. Other organic remains commonly found in this deposit are sponge spicules, radiolaria, diatoms, and the very minute coccoliths and rhabdoliths. As a rule, in this part of the Pacific Ocean globigering ooze will be found wherever the depth is less than 2,200 fathoms. The exceptions are found in the region of volcanic islands or submarine volcanic peaks where the foraminifera seem to be overwhelmed by volcanic sand, and in the vicinity of island shores where coral sand or blue or green mud may predominate. globigerina ooze, wherever found on the line of this survey, is composed principally of the few species (about 20) of foraminifera known to be Bottom living species are rare and individually few in number. The proportion of mineral matter, other than calcium carbonate, in this deposit is relatively small. Manganese concretions are generally present and sometimes quite numerous, and fragments of pumice are common. Crystals and spherules of phillipsite are often noted. The finer mineral fragments are quite lost in the mass of foraminifera, but appear when the latter are dissolved out with acid. At one station-643, 1,757 fathoms—the cavities of very many of the shells were found to be filled with a siliceous deposit forming complete casts of the

interior of the shells, even to the minute foramina. These casts are also noted twice in volcanic mud (stations 991 and 1065). Doubtless examples of these casts might be found in many other samples of globigerina ooze.

Diatom ooze.—Diatom ooze is the name given to a deep-sea deposit of which the principal constituent is the siliceous frustules of diatoms. Previous to this survey such a deposit had not been found in any tropical waters, and was supposed to be "confined to the Southern or Antarctic oceans, or to the northern parts of the North Pacific." Unexpectedly, therefore, many distinct patches of characteristic diatom ooze were found on the line, especially between Guam and Luzon, latitude 14° 28' to 14° 50' north, and longitude 136° to 130° 30' east. Along this tract, about 300 miles in length, diatom ooze was recovered at stations, as follows:

Diatom ooze.

Station.	Latitude.	Longitude.	Depth.	
	0 , "	0 / //	Fathoms.	
743	14 28 00	136 00 00	3, 118	
'44		135 50 30	2, 879	
46		135 31 00	2, 788	
747		135 21 00	2, 731	
50		134 51 30	2, 679	
52		134 34 00	2, 432	
64		133 56 15	2, 48	
76		131 55 45	3, 283	
781		131 03 00	3, 252	
84		130 42 00	3, 547	
20		132 42 30	3, 327	
39		136 00 00	2, 838	
)59	14 13 00	139 34 00	3, 042	

Between Guam and Midway Islands diatom ooze of the same nature appears at stations 559, 1710, and 1724. Also at stations 314 and 350 broken frustules of *Coscinodiscus rex* are noted.

As may be seen from the above table, the depths varied from 2,432 to 3,658 fathoms. In appearance the typical examples are greyish-white in color, shading off to a pale yellowish-brown wherever the fine red clay mud is present in any considerable proportion. In consistence it is mucilaginous, but is readily disintegrated by shaking with water. Radiolaria are generally rather numerous in this deposit. Mineral fragments are few. In all the specimens examined the diatoms belong almost exclusively to a single species identified by Professor Mann as Coscinodiscus rex Wallich. This is one of the largest diatoms known, having a diameter of about 0.8 millimeter, and is plainly visible to the naked eye. In form it resembles a minute pill box, with slightly rounded corners. The two valves (bottom and cover) are held together by a broad circumferential band. The valves are extremely thin and fragile, and the markings exceedingly delicate.

In some instances complete frustules are found, but usually the valves are separated and often much broken. A peculiar feature of this deposit is the strict limitation of the patches. Nearly pure diatom ooze may be recovered from one station, and at the next, five miles away, not a diatom appear in the desposit.

Radiolarian ooze.—No well-marked example of radiolarian ooze has been found in the specimens examined. Though radiolaria are noted in most of the samples, nowhere do they appear as a dominating constituent of the deposit. They are most numerous in the diatom oozes, where they are generally conspicuous by the number of individuals, but the number of species represented is not great.

Volcanic mud.—This is a deposit found in the neighborhood of volcanic islands or submarine volcanic peaks. Its characteristic constituents are pumice, glass, ashes, and the débris of volcanic rocks. It is often mixed with a considerable proportion of foraminifera when taken from depths less than 2,000 fathoms. Most often it is dark gray in color, and is readily disintegrated by shaking with water, being devoid of the sticky quality of red clay. This deposit is noted about the islands of Oahu and Guam, and nearly the whole distance from Guam to Yokohama, where the route passes along nearly parallel to the Ladrone and Bonin groups of volcanic islands, and at no great distance therefrom. The most conspicuous mineral constituent of this deposit is volcanic glass. It appears in various forms, the most frequent being the fibrous or filamentous variety. This has the appearance of having been drawn out when in a plastic state, sometimes into long, extremely fine threads, more commonly into larger threads or ribands, furrowed longitudinally, broken into short pieces, and always colorless and transparent as the finest artificial product. Another form is more massive, ragged in outline, dark brown, translucent, with numerous large, rounded cavities, and not so conspicuously suggestive of having been drawn out while cooling. A third variety consists of very fine, angular, perfectly transparent and colorless fragments, which often make up the bulk of the washed sediment. Red palagonite, coating fragments of other minerals is more frequently present in this deposit than in any other.

Blue mud.—Blue mud is the deposit generally found in inclosed or partially inclosed seas, and in the waters bordering continental land. It is composed for the most part of the débris carried out from the land by rivers or other currents. The few specimens collected by the Nero are blue-black in color, on the sides of the vial exposed to the light of a dark steel-blue with metallic luster, and iridescent. The color is said to be due to the presence of organic matter and iron sulphide. The odor of hydrogen sulphide is evident in all the well-corked vials of this mud. Except in deep waters foraminifera are more or tess numerous. Radiolaria and diatoms are generally present, sometimes

in large numbers. Blue mud appears on the line of this survey only off the coasts of Luzon and Japan.

Green mud.—Green mud is found under the same conditions as blue It is said to owe its color generally to the presence of the olivegreen mineral glauconite, but sometimes to the presence of organic matter and its reducing action upon iron peroxide. In some instances the green color of the specimens has turned a bluish-black since recovery, and from present appearances would be called blue mud. In all the specimens of green mud the tinge of green is faint, and the greenish grains of sand comprise but a small part of the sediment. A large part of the coloration must be due to extremely minute amorphous mineral matter, since the supernatant water in the settling-glass remains cloudy and tinged with green after standing for an hour, and is not cleared or decolorized by nitro-hydrochloric acid. No glauconitic casts of foraminifera have been noted in these specimens. Green mud is recorded at several stations in Dingala Bay, coast of Luzon, and at all stations but one from No. 1217 to the anchorage near Yokohama, a distance of about 70 miles.

RECORD OF THE DETAILED EXAMINATION OF SELECTED SPECI-MENS OF DEPOSITS FROM STATIONS ON THE OUTWARD VOYAGE OF THE NERO.

(A) HONOLULU TO MIDWAY ISLANDS.

Station 1.—923 fathoms. Volcanic mud. Sediment, after removal of "fine washings" by decantation, contains many foraminifera, a few sponge spicules, radiolarians, and diatoms. About 30 per cent of the sediment consists of fragments of volcanic rock and pumice. Many minute magnetic particles.

Station 4.—1,393 fathoms. Volcanic mud. Foraminifera numerous; sponge spicules, radiolarians, and diatoms few. Fine volcanic sand in small proportion.

Station 6.—2,438 fathoms. Volcanic mud. Foraminifera, radiolaria, diatoms, sponge spicules. Very fine volcanic ashes.

Station 11.—1,983 fathoms. Volcanic mud. Foraminifera (Globigerina, Pulvinulina, Virgulina, Nonionina, Nodosaria, Hastigerina). Radiolaria few. Diatoms few. About one-third the sediment fine volcanic sand.

Station 16.—2,438 fathoms. Volcanic mud. Color, pale yellowish brown. No foraminifera, a few radiolarians and diatoms. Mineral matter, fine volcanic sand. Many small fragments of pumice with minute manganese-iron concretions forming upon the surface.

Station 22.—2,673 fathoms. Red clay. No foraminifera; a few large radiolarians (*Oroplegma diplosphæra* Hæckel), mostly in fragments. Mineral fragments very small.

Station 28.—2,650 fathoms. Red clay. Fawn colored. No organic remains except a few radiolaria. Specimen consists almost entirely of fine amorphous clayey matter.

Station 36. -2,432 fathoms. Red clay. No foraminifera or radiolaria. Sediment, after removal of fine washings, small in quantity and composed entirely of minute particles of sand.

Station 46.—2,723 fathoms. Red clay. Fawn colored. Fine mud, with a few minute mineral fragments, none larger than 0.08 millimeter.

Station 65.—2,750 fathoms. Red clay. No organic remains except an occasional radiolarian. Mineral sediment small in quantity and exceedingly fine.

Station 81.—2,908 fathoms. Red clay. Mostly "fine washings;" a few minute radiolaria and mineral particles. No calcareous organisms.

Station 93.—1,463 fathoms. Globigerina ooze. Light grayish-brown. Broken shells of foraminifera; few complete ones. No coccoliths. Nodules of manganese; many rather coarse mineral fragments.

Station 100.—2,552 fathoms. Red clay. Fawn colored. Foraminifera few and much broken; no other organic remains. Coarse volcanic sand in large proportion.

Station 106.—2,002 fathoms. Specimen consists of three manganese-iron nodules, the largest about 12 millimeters in diameter. This is as large an object as the opening in the sounding cup would admit. The finer material was washed out of the cup during its return to the surface, the closure of the valve having been prevented by the nodules.

Station 110.—2,655 fathoms. Red clay. A few foraminifera. No other organic remains. Very small mineral sediment, principally volcanic glass.

Station 124.—1,726 fathoms. Globigerina ooze. Color, grayish-white. Sediment almost exclusively composed of foraminifera: Orbulina, Globigerina, Pulvinulina, Polystomella, Verneuilina, Erhenbergina (hystrix), the latter rather frequent. Few mineral particles. A few coccoliths and rhabdoliths.

Station 125.—2,230 fathoms. Globigerina ooze. Color, brownish-white. Foraminifera: Globigerina, Pulvinulina, Rotalia, Ehrenbergina (hystrix). Coccoliths; no radiolaria or diatoms. Nodules of phillipsite; decomposed pumice, coarse and fine.

Station 126.—2,627 fathoms. Red clay. Although this station is only 5 miles distant from the last, the foraminifera have entirely disappeared, and the deposit shows only amorphous matter, an occasional radiolarian, and a few mineral fragments.

Station 152.—3,026 fathoms. Red clay. Only a few particles larger than 0.3 millimeter. A single fragment of an arenaceous foraminifera (*Psammosphæra fusca*). No calcareous organisms. Fragments of large radiolarian (Oroplegma). Minute manganese concretions. Fine sand.

Station 163.—2,603 fathoms. Red clay. Fawn colored. No foraminifera; many radiolaria; few diatoms; sponge spicules. Mineral fragments very small in size and quantity.

Station 165.—2,135 fathoms. Globigerina ooze. Color, pale yellowish-brown. Sediment principally pelagic foraminifera; many coccoliths. Few mineral fragments.

Station 166 to 174.—1,593 to 2,111 fathoms. Globigerina ooze. Color varies from nearly white to pale yellowish-brown, according to

the proportion of foraminifera, which latter seems to be intimately related to the depth. Foraminifera: Globigerina, Orbulina, Hasti gerina, Pulvinulina, Pullenia, Miliolina, Ehrenbergina, Cyclammina, Virgulina, Uvigerina, Lagena, Discorbina, Polystomella, Nodosaria, Sphæroidina. Coccoliths more or less numerous, rhabdoliths few; sponge spicules; radiolaria not numerous except at station 174; diatoms few. Mineral fragments very few.

Station 175.—1,239 fathoms. This specimen vial contained only a few brownish-black fragments of a manganese nodule.

Station 185.—2,757 fathoms. Red clay. Brown-gray. Very fine mud, with a few sponge spicules, radiolaria, and an occasional diatom.

Station 187.—2,473 fathoms. Globigerina ooze. Color, light gray. The washed sediment consists of broken foraminifera, radiolaria, diatoms, and a very little fine sand.

Station 189.—1,813 fathoms. Globigerina ooze. Grayish-white. Foraminifera: Biloculina, Orbulina, Pulvinulina, Uvigerina, Globigerina, Nodosaria, Lagena, Pullenia, Virgulina, Polystomella. Coccoliths and rhabdoliths not numerous; occasional small radiolaria and diatoms. Mineral fragments very few.

(B) MIDWAY ISLANDS TO GUAM.

Station 205.—2,167 fathoms. Globigerina ooze. Light brown. Foraminifera mostly in fragments. A few radiolaria; many coccoliths. Mineral particles rare.

Station 209.—82 fathoms. Coral sand. Fragments of coral rock. Foraminifera (Amphistigina), polyzoa, and univalve mollusks. (This is the only specimen from a sounding less than 100 fathoms.)

Station 211.—2,322 fathoms. Red clay. Color, light brown. Specimen consists almost exclusively of fine washings. A few broken foraminifera, an occasional radiolarian, and the usual mineral fragments.

Station 225.—2,926 fathoms. Red clay. Total sediment consists of fine washings, with an occasional radiolarian and sponge spicule and a few small fragments of volcanic glass.

Station 238.—3,012 fathoms. Red clay. No effervescence with acid. No organic remains, except rarely a sponge spicule or fragments of a radiolarian. The few mineral particles are minute, colorless, transparent, vitreous fragments.

Station 248.—3,168 fathoms. Red clay. Light brown. A few radiolaria; no other organic remains. No effervescence with acid. Mineral particles very small, transparent fragments.

Station 257. -3,250 fathoms. Red clay. No calcareous organisms; a few radiolaria and sponge spicules. A large sediment of mineral fragments in great variety. Numerous small manganese nodules. Crystals and spherules of phillipsite.

5106—No. 55—05——2

Station 271.—3,240 fathoms. Red clay. Light brown, extremely fine mud. An occasional radiolarian; no other organic remains. No mineral particles larger than 0.08 millimeter.

Station 285.—3,089 fathoms. Red clay. Many minute manganese concretions.

Station 295.—3,274 fathoms. Red clay. Many small concretions of manganese and crystals of phillipsite, single and crossed.

Station 314.—3,237 fathoms. Red clay. Extremely fine mud. No mineral particles exceeding 0.08 millimeter in diameter. Gelatinous masses containing great numbers of fragments of large diatoms. (Coscinodiscus rex Wallich.) A few radiolaria.

Station 331.—2,997 fathoms. Red clay. Color, brown. No calcareous organisms. At least one-half of the washed sediment consists of crystals of phillipsite. Many small nodules of manganese. This specimen is unique in the preponderance of clear-cut crystals of phillipsite.

Station 335.—2,845 fathoms. Red clay. Light brown, very fine mud. No calcium carbonate. A few radiolarians. Minute nodules of manganese; a few crystals of phillipsite and glassy mineral fragments.

Station 336.—2,424 fathoms. Red clay. Broken shells of foraminifera begin to appear. Active effervescence with acid. Distance from preceding station about 11 miles; difference in depth, 421 fathoms.

Station 338.—2,128 fathoms. Globigerina ooze. Fawn color. Contains a large proportion of foraminifera, mostly broken and corroded; a few coccoliths. Fragments of pumice; many concretions of manganese of considerable size (6 millimeters), spherules of phillipsite, and minute glassy fragments.

Station 345.—1,173 fathoms. Pure globigerina ooze. Color, white, with slight shade of brown. Sediment composed almost entirely of perfect foraminifera (Globigerina, Pulvinulina, and Orbulina), with rarely a grain of sand.

Station 350.—2,240 fathoms. Red clay. Reddish-brown mud, containing many foraminifera, diatoms (fragments of Coscinodiscus), manganese concretions of considerable size (6 millimeters), crystals and spherules of phillipsite, and volcanic mineral particles.

Station 352.—2,568 fathoms. Red clay. Only an occasional corroded fragment of a foraminifer. The usual small manganese nodules, crystals of phillipsite, and other minerals.

Station 356. -2,897 fathoms. Red clay. Washed sediment very fine, consisting of a few minute manganese concretions and an abundance of single and crossed crystals of phillipsite.

Station 361.—2,268 fathoms. Red clay. Fawn-colored mud. Washed sediment composed largely of manganese nodules of consid-

erable size (up to 6 millimeters), and a small proportion of foraminifera mostly broken and corroded.

Station 362.—1,937 fathoms. Typical globigerina ooze. Pinkishwhite. Very little fine washings. Sediment almost entirely foraminifera (Globigerina, Orbulina, Pulvinulina, Lagena, Cassidulina, Ehrenbergina, Virgulina, Pullenia). No radiolaria or diatoms observed. Very few coccoliths.

Station 369.—966 fathoms. Globigerina ooze. Foraminifera of the common pelagic species.

Station 373.—2,153 fathoms. Red clay. Fine vellowish-brown mud. A few foraminifera, mostly in corroded fragments. Manganese concertions, crystals and spherules of phillipsite, and minute magnetic particles.

Station 376.—2,780 fathoms. Red clay. Yellowish-brown. Almost entirely fine washings. No organic remains; very few mineral fragments.

Station 385.—720 fathoms. Globigerina ooze. (Globigerina, Orbulina, Pulvinulina, Sphaeroidina, Cristellaria.) An occasional radiolarian and bit of sand.

Station 390.—3,006 fathoms. Red clay. Exceedingly fine brown mud. Only separable residue a few minute manganese concretions, crystals of phillipsite, and discoid radiolaria.

Station 400.—3,159 fathoms. Red clay. Light yellowish-brown, very fine mud, containing no organic remains, very few mineral fragments exceeding 0.08 millimeter in diameter, and many minute crystals of phillipsite.

Station 411.—3,188 fathoms. Red clay. Very fine brown mud. A few radiolarians and diatoms, small crystals of phillipsite, and minute glassy mineral fragments.

Station 427.—1,997 fathoms. Globigerina ooze. Grayish-white. Foraminifera much broken. A few perfect specimens of Ehrenbergina hystrix. Rather large manganese concretions, fragments of pumice and spherules of phillipsite. Minute fragments of volcanic glass.

Station 451.—3,150 fathoms. Red clay. Yellowish-brown fine mud, containing a few radiolaria. The washed sediment consists of fine volcanic glass, and other mineral fragments varying in color from dark red-brown to light brownish-yellow. Minute manganese particles and a few crystals of phillipsite.

Station 460.—689 fathoms. Globigerina ooze. The usual pelagic foraminifera, a very few coccoliths and rhabdoliths. Rarely a mineral fragment.

Station 463.—1,913 fathoms. Globigerina ooze. Specimen consists of a little globigerina ooze, and the fragments of a manganese

nodule, originally about 25 millimeters in diameter, probably broken by concussion of the sinker. Nucleus of the nodule is a porous, strawcolored fragment of pumice.

Station 478.—2,708 fathoms. Red clay. Dark brown. No foraminifera. A few radiolaria. Washed sediment mostly volcanic glass.

Station 498.—3,185 fathoms. Red clay. Numerous manganese concretions, crystals and nodules of phillipsite. No organic remains.

Station 506.—2,169 fathoms. Globigerina ooze. Color, brownish-white. Shells much broken. Foraminifera mostly pelagic; individual specimen of Lagena gracilis. A few coccoliths and rhabdoliths. Several rather large manganese nodules, 10 millimeters in diameter.

Station 521. -3,356 fathoms. Red clay. Chocolate color. No organic remains. Washed sediment consists of fine sand containing small manganese nodules, aggregated crystals of phillipsite, volcanic glass, and other minerals.

Station 530.—3,118 fathoms. Red clay. Brown mud. No organisms. Nodules of manganese and of phillipsite; decomposing pumice.

Station 541.—1,846 fathoms. Globigerina ooze. Creamy white. Foraminifera mostly pelagic. *Nonimina* noted. Very few mineral particles.

Station 559.—3,658 fathoms. Diatom ooze. Fine, light-brown mud. Relatively small quantity of clayey matter. Sediment composed of fragments of large diatoms; (Coscinodiscus rex Wallich) radiolaria in abundance. Volcanic ashes.

Station 575.--4,563 fathoms. Red clay. A fine, brown mud with a large percentage of clayey matter, and notable for the absence of manganese concretions. Washed sediment principally clear, transparent fragments of volcanic glass.

Station 591.--4,204 fathoms. Red clay. No organic remains. Mineral matter rather coarse volcanic fragments. Very few manganese concretions.

Station 600.—2,536 fathoms. Volcanic mud. Grayish-brown. No foraminifera; no effervescence with acid; a few radiolaria. Sediment consists of volcanic débris, with very little fine washings. Numerous manganese concretions, yellow-brown to red-brown particles of palagonite, and vitreous fragments.

Station 603.—1,745 fathoms. Volcanic mud. Gray, granular mud. About 25 per cent of the sediment consists of pelagic foraminifera; the remainder is a rather fine volcanic sand containing manganese concretions, palagonite, and vitreous fragments in large proportions. Many magnetic particles.

Station 613. 1,072 fathoms. Pure globigerina ooze. Pelagic foraminifera with few exceptions. One Lagena globosa and one Gaudryina pupoides noted.

Station 614.—3,230 fathoms. Red clay. No organic remains. Sediment of decomposing pumice and minute irregular fragments of perfectly transparent rock.

Station 615.—3,178 fathoms. Red clay. No organisms. Fine mineral fragments and occasional minute manganese nodules.

Station 637.—2,352 fathoms. Volcanic mud. Gray, granular non-coherent mud. Very little fine washings. Washed sediment contains a small proportion of foraminifera, arenaceous (Jaculella) and cretaceous, very many manganese nodules, volcanic glass, and other minerals not identified.

Station 643.—1,757 fathoms. Globigerina ooze. Brownish-gray. But little amorphous matter. Sediment mostly the usual pelagic forms of foraminifera, and fine, glassy mineral fragments. After action of acid there remain large numbers of white silicious casts of foraminifera, often quite perfect, even of the minute foramina of the shells.

Station 647.—605 fathoms. Globigerina ooze. Mostly pelagic foraminifera, with fine coral sand.

(C) GUAM TO LUZON.

Station 663.—457 fathoms. Coral sand. Blue-black (probably from chemical changes since collection). Contains shells of small univalve and bivalve mollusks, fragments of coral, foraminifera (Pulvinulina, Cristellaria, Cassidulina, Miliolina, Nonionina, Amphistegina, Lagena), manganese nodules, and much fine mineral sand.

Station 670.—1,376 fathoms. Volcanic mud. Yellowish-brown to black, very irregular fragments of transparent or translucent volcanic glass. The fragments have a resinoid luster, are porous, sharply angular, often fibrous, as if drawn out when in a semifluid state. A few foraminifera.

Station 674.—1,946 fathoms. Volcanic mud. Very pale yellowish-brown. Sediment consists of a few foraminifera and radiolaria, and a large proportion of minute splinters of volcanic glass. Many particles of palagonite.

Station 688.—1,346 fathoms. Globigerina ooze. Contains a very large number of manganese nodules.

Station 705.—2,710 fathoms. Red clay. No foraminifera; a few radiolaria and manganese nodules. Volcanic ashes.

Station 715.—2,639 fathoms. Red clay. Many manganese concretions coating fragments of volcanic minerals.

Station 722.—2,476 fathoms. Red clay. A chocolate colored, very sticky mud. No organic remains. Granular coatings of manganese upon fragments of pumice and lumps of clay. Volcanic ashes.

Station 730.—2,761 fathoms. Red clay. Pale yellowish-brown, very fine mud. Rarely a radiolarian or diatom. Mineral matter small in quantity and minute in size

Station 740.—2,735 fathoms. Red clay. Yellowish-brown. No organisms noted. Many small manganese nodules; very little other mineral matter.

Station 743.—3,118 fathoms. Diatom ooze. A grayish-white mucilaginous mass, composed almost entirely of the more or less broken frustules of large diatoms, Coscinodiscus rex Wallich (identification by Prof. Albert Mann). Many radiolaria are found among the diatoms. There is very little clayey matter and few mineral fragments.

Station 744.—2,879 fathoms. Diatom ooze. Like the preceding specimen, except that it contains more clay, and radiolaria more numerous.

Station 745.—2,617 fathoms. Red clay. Extremely fine chocolate-colored mud with a few minute mineral fragments, but no diatoms or other organisms.

Station 746.—2,788 fathoms. About 9 miles from station 745. Diatom coze. Same as station 743. Quite a large proportion of the valves in this specimen are unbroken. A few entire frustules.

Station 747.—2,731 fathoms. Ten miles from station 746. Red clay. A fine, sticky, deep yellowish-brown mud without trace of a diatom or other organism.

Station 748.—2,891 fathoms. Red clay. Same as station 747.

Station 749.—2,819 fathoms. Diatom ooze. Same as stations 743 and 746. The frusules are much broken, but belong to the same species, Coscinodiscus rex.

Station 750.—2,679 fathoms. Diatom ooze. Characters same as above. Many unbroken valves, and occasionally a complete frustule.

Station 751.—2,679 fathoms. Red clay. Dark yellowish-brown mud. No diatoms or radiolaria.

Station 752.—2,432 fathoms. Diatom ooze. Identical with station 743, except that the color is a darker gray.

Station 753.—1,913 fathoms. Globigerina ooze. Nearly the whole sediment consists of pelagic species of foraminifera; rarely a radiolarian; not a fragment of a Coscinodiscus.

Station 760.—1,560 fathoms. Globigerina ooze. Very few coccoliths, Foraminifera usual pelagic species, and Nodosaria, Lagena (sulcata), Pulvinulina (pauperata).

Station 764.—2,487 fathoms. Diatomooze. Light yellowish-brown. Washed sediment consists of fragments of Coscinodiscus rex Wallich, with many radiolaria.

Station 770.—2,888 fathoms. Red clay. Very fine chocolate-colored mud. No organisms. Few minute mineral fragments.

Station 776.—2,383 fathoms. Diatom ooze. Pale yellowish-brown. Consists of diatoms (Coscinodiscus rex) with a considerable proportion of fine clay.

Station 777.—3,421 fathoms. Red clay. Color, brown. No diatoms; a few radiolaria. The usual minute manganese particles and fine mineral sand.

Station 781.—3,252 fathoms. Diatom ooze. Whole deposit consists of broken frustules of Coscinodiscus.

Station 783.—3,264 fathoms. Red clay. A single small manganese nodule and one arenaceous foraminifer (*Reophux*) noted. Residue, fine mud with minute vitreous fragments.

Station 784.—3,547 fathoms. Diatom ooze. Fine clayey matter predominates, but fragments of Coscinodiscus make a large proportion of the deposit.

Station 790.—3,119 fathoms. Red clay. Very fine yellowish-brown mud containing a few radiolaria and fine mineral particles.

Station 796.—2,670 fathoms. Red clay. Very fine mud, light chocolate color. Contains a few radiolaria, and mineral fragments rarely exceeding 0.08 millimeter in diameter.

Station 801.—3,298 fathoms. Red clay. Grayish-brown, not very adhesive mud, containing a few radiolaria and sponge spicules and a large proportion of very fine rock fragments.

Station 808.—2,855 fathoms. Red clay. Very fine light-brown mud. A few radiolaria and sponge spicules and a small proportion of mineral fragments.

Station 812.—3,130 fathoms. Red clay. Very fine yellowish-brown mud, leaving, after washing, a small sediment of radiolaria and fine mineral particles.

Station 818.—3,182 fathoms. Red clay. Brown mud containing fine sand and a few radiolaria and sponge spicules.

Station 822.—2,427 fathoms. Red clay. Dark brown. No organic remains. Washed sediment mostly colorless transparent mineral fragments and fibrous volcanic glass.

Station 828.—1,390 fathoms. Blue mud. Had distinct odor of hydrogen sulphide when vial was first opened. Brownish-gray color. Contains a few foraminifera, radiolaria, and casts. Much the largest part of the sediment consists of angular transparent fragments of rock, for the most part less than 0.08 millimeter diameter.

Station 833.—2,740 fathoms. Red clay. Light gray brown very fine mud. No effervescence with acid. Radiolaria, sponge spicules and a few diatoms. Minute angular rock fragments in large proportion.

Station 850.—157 fathoms. Green mud. Dark greenish brown. A few sponge spicules; no foraminifera or radiolaria noted. Washed sediment consists of angular rock fragments, many of them various shades of green.

(D) GUAM TO YOKOHAMA, JAPAN.

Station 990.—859 fathoms. Coral sand. Color, gray. Fragments of coral rock. Many foraminifera; a few radiolaria. Many small manganese concretions and particles of palagonite, the latter being unusually numerous. Mineral fragments in quantity, angular, many of them green.

Station 995.—2,091 fathoms. Volcanic mud. No calcium carbonate. No organic remains. Very little fine washings. Sediment principally volcanic glass.

Station 1000.—1,947 fathoms. Volcanic mud. Very little fine mud. An occasional foraminifer and radiolarian. Sediment mostly fibrous volcanic glass.

Station 1006.—1,847 fathoms. Volcanic mud. Brownish gray. Foraminifera few; radiolaria rather numerous. Mineral matter fine volcanic glass.

Station 1010.—2,082 fathoms. Volcanic mud. Few foraminifera. Sediment, fine angular particles of volcanic sand. Very few of the fibrous fragments of glass so plentiful at stations 1000 and 1006.

Station 1016.—2,375 fathoms. Volcanic mud. Color, dark brown. About 50 per cent of fine washings; few foraminifera. The remainder consists of fine angular particles of volcanic sand.

Station 1026.—2,025 fathoms. Volcanic mud. Grayish brown. Few foraminifera; radiolaria rather numerous. Sediment chiefly angular mineral fragments in great variety. Fine washings 35 per cent of total sediment, but a large proportion of these washings consists of minute fragments of minerals.

Station 1036.—2,155 fathoms. Volcanic mud. Light brown, finely granular, nonadhesive mud, containing a few foraminifera and a relatively small amount of amorphous matter. The remainder is made up of fine angular mineral fragments.

Station 1045.--2,330 fathoms. Volcanic mud. Dark brown. No foraminifera, a few radiolaria, about 25 per cent of amorphous matter and volcanic sand.

Station 1055.—2,028 fathoms. Volcanic mud. Dark brown. No foraminifera or diatoms, radiolaria rather numerous. Washed sediment consists of manganese concretions and angular, colorless, transparent mineral fragments; many palagonite particles.

Station 1065.—1,321 fathoms. Volcanic mud. Light gray, granular, nonadhesive. Many foraminifera and siliceous casts; occasional radiolaria; much fine volcanic sand in angular particles.

Station 1074.—483 fathoms. Volcanic sand. Specimen consists of comparatively coarse volcanic sand, with a few foraminifera.

Station 1084.—2,313 fathoms. Volcanic mud. Light brownish gray, granular. An occasional foraminifer; many radiolaria. Much

volcanic glass, some of it of the brown porous variety, some filamentous, and the remainder sharp, angular, perfectly transparent fragments.

Station 1094.—3,495 fathoms. Red clay. Brown, sticky mud, consisting largely of amorphous clayey matter, with a small quantity of mineral fragments of a distinctly volcanic character.

Station 1104.—2,214 fathoms. Volcanic mud. Specimen consists of a single lapillus of brown porous volcanic glass about 6 millimeters in diameter.

Station 1110.—2,870 fathoms. Volcanic mud. A few arenaceous foraminifera (*Rhabdaminina*, *Haplophragmium*) and radiolaria. Sediment composed almost entirely of volcanic glass.

Station 1120.—1,710 fathoms. Volcanic mud. Yellowish-brown granular mud, containing a few foraminifera, many radiolaria, and much volcanic sand, of which the larger particles are dark-brown glass.

Station 1126.—927 fathoms. Volcanic mud. A few foraminifera (Globigerina, Pulvinulina, Pullenia, Urigerina). The rest of sediment volcanic sand.

Station 1132.—2,950 fathoms. Volcanic mud. Brownish gray, granular. No foraminifera; few radiolaria. Large proportion of volcanic sand, principally brown glass, and olive-green rounded mineral fragments.

Station 1142.—2,682 fathoms. Volcanic mud. No effervesence with acid. Many radiolaria; a few diatoms. Small manganese concretions; lapilli and fine fragments of volcanic glass.

Station 1151.—1,686 fathoms. Globigerina ooze. Very light gray. Contains 30 per cent or more of foraminifera, coccoliths, and rhabdoliths. Small manganese concretions and vitreous mineral fragments, with many red particles of palagonite.

Station 1168.—2,933 fathoms. Volcanic mud. No foraminifera, a few radiolaria and diatoms; large proportion of rather coarse sand and fine volcanic glass.

Station 1185.—1,491 fathoms. Volcanic mud. Color, light gray, slowly turning black with time. Many foraminifera (*Globigerina*, Orbulina, Pullenia, Polystomella, Biloculina, Nonionina, Nodosaria); radiolaria numerous; diatoms few. Many manganese concretions; much colorless volcanic glass, palagonite, and a variety of unidentified minerals.

Station 1197.—1,698 fathoms. Volcanic mud. Light gray, becoming black. A few foraminifera; very many radiolaria and diatoms. Manganese concretions, volcanic glass, palagonite, and various unidentified mineral fragments.

Station · 1207.—665 fathoms. Blue mud. Blue black. Distinct odor of hydrogen sulphide, increased by addition of hydrochloric acid.

Contains a few small foraminifera and radiolaria. Coarse mineral fragments, many of them black. Many fragments coated with red palagonite.

Station 1217.—934 fathoms. Green mud. Dark gray. Has evidently changed color since collection, for it is noted on record as "gr. m.," green mud. Marked odor of hydrogen sulphide. The washed sand consists principally of vitreous fragments, some of them dark brown and nearly opaque, others clear and transparent. Occasional pale-green grains. No casts.

Station 1237.—613 fathoms. Green mud. Turned black from development of hydrogen sulphide since collection. A few foraminifera; very many diatoms; no radiolaria. Much fine sand.

ABSTRACT OF THE OFFICIAL RECORD OF SOUNDINGS.

HAWAHAN ISLANDS TO MIDWAY ISLANDS.

[Columns marked "Deposit" and "Remarks" supplied by the compiler.]

<u> </u>	·				Ter	npera	tures.			
Station No.	Date.	north.	Longitude west.	Depth.	Air.	Sur- face.	Bot- tom.	Character of bottom.	Deposit.	Remarks.
	1899.	0 , ,,	0 , "	Fath-	0	0	0			
1	May 6	21 12 00	158 11 00	923	78			gn. m. fn. s	mud.	
2 3 4	do do	1 21 25 00	158 11 00 158 28 00 158 30 00	904 1, 299 1, 393	78 81 80	78 78		br. m. fn. s.		No specimen. Do.
5 6	do	21 53 00 22 04 00	158 30 00 158 30 00	964 2, 201	$\frac{78}{74}$	76 76		fn. br. m		Do.
7 8 9	May 7 do		158 40 00 158 42 00 158 51 00	2,032 1,802 2,242	74 74	74		fn. br. m		Do. Do.
10	do	22 23 00	158 54 00	2,098	74	75		fn. br. m	mud. do	
11 12	do	22 33 00	159 05 00 159 07 00	1,963	75	75 75		fn. br. m fn. br. m	do	nifera.
13 14 15	do do	22 41 00	159 16 00 159 20 00 159 29 00	1,801 1,866 2,443	79 79 75	75 76 76			Volcanic	No specimen. Do.
16	do	22 51 00	159 30 00	2,438	74	76		br. m. fn. s	mud. do	Fine volcanic
17 18 19 20	do do do	23 00 00	159 37 00 159 38 00 159 47 00 159 50 00	2,709 2,864 2,700 2,704	71 73 74	75	35, 1	br. m. fn. s br. m br. m	Red clay	No specimen.
21 22 23	May 8 do	23 13 00 23 13 00	159 59 00 160 01 00	2,673 2,664	75	74		br. mbr. mlt.br.m.dk.s.	Red clay	No record.
24 25 26	do do	23 20 00 23 24 00	160 10 00 160 12 00 160 22 00	2,644 2,650 2,704	76 78 78	75 75 75		br. m br. m br. m. fn. s	do do	
27 28 29	do do	23 29 00 23 29 00	160 23 00 160 23 00 160 35 00	2, 788 2, 650 2, 652	78 79 79	76		br. m. fn. s br. m. fn. s	do	
30 31 32	May 9	23 35 00 23 39 00	160 40 00 160 48 00 161 00 00	2,648 2,724 2,699	75 75 75	74	<i>.</i>	br. m. fn. s br. m. fn. sp. br. m. fn. sp. br. m. fn. sp.	do	
33 34 35 36	do do do	23 45 00 23 46 00	161 03 00 161 15 00 161 18 00 161 31 00	2,572 2,466 2,467 2,432	74 76 75 75	75 75 75 74	35		do do	
37 38 39	do do	23 52 00 23 56 00 23 58 00	161 33 00 161 45 00 161 47 00	2, 453 2, 471 2, 474	79 78 77	74		br. m. fn. sp. br. m. fn. sp. br. m. fn. sp.	do	
40 41 42	do do	24 02 00 24 06 00	161 56 00 161 58 00 161 08 00	2, 435 2, 484 2, 574	75 75 75	76 76		br. m. fn. sp.	do	No specimen.
	May 10 do	24 11 00	162 10 00 162 20 00 162 22 00	2,600 2,718 2,671	74 74 74	75 75		br. m. fn. sp. br. m. fn. sp.	do	Do.
46 47 48	do do	24 16 00 24 20 00	162 32 00 162 35 00 162 47 00	2,723 2,706 2,722	74 79 79	75 75 75, 5		br. m br. m br. n	do	
49 50 51	do do do	24 23 00 24 24 00	162 49 00 163 01 00 163 04 00	2, 726 2, 732 2, 739	81 81 79	76 75 75	35	br. mbr. m	do	
52 53	do		163 15 00 163 18 00	2,742 $2,759$	79 77	75 75	35	br. m		

HAWAHAN ISLANDS TO MIDWAY ISLANDS—Continued.

.	!	T 444 3		:	Ter	 npera	tures.			
Statte No.	Date.	north.	Longitude west.	Depth.	Air.	Sur- face.	Bot- tom.	Character of bottom.	Deposit.	Remarks.
55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66	1899. May 11	24 30 00 24 32 00 23 33 00 24 37 00 24 38 00 24 41 00 24 42 00 24 46 00 24 46 00 24 50 00 24 50 00	0 / // 163 28 00 163 41 00 163 44 00 163 57 00 164 09 00 164 18 00 164 29 00 164 31 00 164 43 00	Fath- oms. 2,779 2,765 2,742 2,727 2,723 2,723 2,723 2,737 2,746 2,750 2,750 2,775 2,780	73 76 77 80 79 77 75 75 74 74 74	75 76 76 76 76 76 75 76 77 74 74 74 74	35 35 35 35 35 35 35	br. mbr.	Red clay do	No specimen.
669 71 72 73 75 76 77 79 80 81 83 84 85 87	do d	25 03 00 25 04 00 25 07 00 25 10 00 25 11 00 25 13 00 25 18 00 25 18 00 25 21 00 25 25 20 25 25 00 25 25 00 25 25 00 25 28 00	164 52 00 164 53 00 165 04 00 165 13 00 165 15 00 165 26 00 165 26 00 165 34 00 165 34 00 165 34 00 165 34 00 165 13 00 165 13 00 166 13 00 166 23 00 166 23 00 166 23 00 166 25 00 166 37 00 166 39 00	2,720 2,750 2,908 2,760 2,758 2,754	78 73 78	75 76 76 76 77 74 74 74 74 74 74 74 74 75 74 74 75 74 75 74 75 73 73 73	35 35 35 35.1	br. m. br. m. fn. sp.	Red clay Red clay Red clay do	No record. No specimen. Do. Do. Do. Do.
88 89	do	25 33 00	166 54 00 167 05 00	2,770	73	74	35	br.m.fn.and ers. sp. br.m.fn.and ers. sp.	'do	Coarse min- eral irag- ments.
90 91 92 93 94	do do do do	25 38 00 25 39 00	167 07 00 167 09 00 167 12 00 167 18 00 167 21 00	1, 983 2, 004	74 76 73 74 73	73 74 75 74	·····	br.m.fn.and crs. sp. fn. wh. s fn. wh. s fn. wh. s	Globigerina ooze	No specimen,
95 96 97 98	do do do	25 46 00 25 52 00 25 53 00	167 30 00 167 42 00 167 45 00	2, 269 2, 114 1, 960	73 73 74	74 74 74 74	35	br. m. wh.s. r.	Globigerina ooze.	Bottom not reached. No specimen. . Do.
103 104 105	dodododododododododododododododo	26 02 00 26 09 00 26 10 00 26 16 00 26 17 00 26 22 00	167 52 00 167 56 00 168 07 00 168 09 00 168 21 00 168 23 00 168 33 00 168 35 00	2,554	73 74 72 71 75 78 74 75	74 74 74 74 74	35	br. m. fn. sp. br. m. fn. sp. wh. s. R.	Red claydodododododododo	Do. Coarse vol- canic sand.
107 108	do	26 26 00 26 27 00 26 29 00 26 30 00 26 32 00 26 32 00 26 34 00 26 36 00 26 36 00 26 39 00 26 35 00 26 45 00	168 46 00 168 48 00 168 57 00 168 59 00 169 08 00 169 10 00 169 20 00 169 22 00 169 31 00 169 43 00	2, 492 2, 527 2, 662 2, 655 2, 642 2, 614 2, 493 2, 541 2, 494 2, 549	75 75 74 73 73 72 72 73 73 74 75 75	73 73 74 73 73 73 73	35. 6	br.m.s.bk.sp. br.m.s.bk.sp. br.and gr.m. br.and gr.m. br. m br. m.wh.sp.	00ze. Red clay do do do do do do	

HAWAIIAN ISLANDS TO MIDWAY ISLANDS—Continued.

		<u> </u>		-	Ter	npera	tures.			
Statio No.	Date.	Latitude north.	Longitude west.	Depth.	Air.	Sur- face.	Bot- tom.	Character of bottom.	Deposit.	Remarks.
	*****			Fath-						
120	1899. May 16	26 49 00	170 18 00	oms. 2,534	74	-	35	br. m	Red clay	
121 122	do	26 52 00 26 55 00 26 56 00	170 25 00 170 37 00	2,562	73	75 74		br. m br. m. fn. sp.	do	
123	May 17	26 56 00	170 40 00	2,571 2,568	72	ı 74	!	hr m in sn		
124	go	26 59 00	170 52 00	1,726	71	74	,	wh.s.bk.sp.	Globigerina,	
125	do	27 00 00	170 55 00	2, 230	71	74		br. m. G	ooze.	Pumice.
126	ido	27 02 00	171 01 00	2,627	71	74	'	br. m. fn. sp.	Red clay	
127 128	do	27 03 00	171 08 00 171 19 00	2,636 2,675	74 76	75 74	35		do	
129	do	27 12 00	171 19 00 171 21 00	2,678	76	75		br. m	do	
130 131	do	27 17 00	171 36 00 171 49 00	2,706 2,716	77	74	44	br. m. br. m. br. m. br. m.	do	
132	ldo	1 27 26 00	172 00 00	2,732 2,734	72	74		br. m	do	
133 134			172 02 00 172 11 00	2, 734 2, 734	72 70	74 74		br. m	do	
135	May 18	97 90 00	172 13 00	2,734	70	74		br. m. br. m. br. m.	do	
136 137	do	27 32 00	172 22 00 172 24 00	2,749	70 70	74		br. m	do	
138	do do do	27 36 00	172 32 00	2,812 2,788	71	75	51.7	br. m	do	
139 140	do	27 36 00	172 34 00	2,773 2,763	72 71	75 75	44 8	br. m	do	
141	do	27 43 00	172 44 00 172 55 00	2.801	71	75	***	br. m	do	
142	do	27 47 00	178 05 00	2,865	73	75		br. m.	Pod slov	No specimen.
143 144	do	27 51 00	173 06 00 173 16 00	2,919 2,873	70 69	74	35	br. m	do	
145	do	27 55 00 27 59 00 28 03 00 28 07 00 28 12 00 28 13 00	173 16 00 173 25 00	2,863	69	72	35	br. m	do	
146 147	May 19	28 03 00	173 34 00 173 43 00	2,898 2,910	67 67	70 71	95	br. m	do	
148 149	do	28 07 00	173 52 00	2, 925	69	71			do	
149 150	do	28 12 00 28 13 00	174 03 00 174 06 00	2, 928 2, 932	69 76	74 74	3 5	br. m	do	
151	do	28 18 00	174 17 00	2, 945	72	7.0	1	br. m br. m	do	
152 153	do	28 21 00 28 23 00	174 30 00 174 41 00	3,026	67 68	72 70	35	br. m. br. m. br. m.	do	
154	do	28 25 00	174 51 00	2,958 2,943	67	70		br. m	do	
155 156	:do	28 27 00	175 02 00 175 09 00	2.875	69 66	69 68		br. m	do	
157	May 20do	28 31 00	175 20 00	2,827 2,732	66	68	35	br. m	do	
158	do	1 26 33 00	175 25 00	2,675	66	68		br. mbr. mbr. m	do	
159 160	do do	28 39 00	175 36 00 175 46 00	2,572 $2,637$	69 72	70 69		br. m	do	
161	do	28 41 00	175 53 00	2, 695	72	68	1	br. m br. m. fn. sp.	do	
163	do	28 41 00	176 10 00 176 23 00	2,679 2,603	75 74	1 (14)	35	br. m. fn. sp. br. m. crs. sp.		
164	do	24 41 00	176 25 00	2,471	69	67		br. m. ers.sp. fn. co. s	do	
165	do	28 41 00	176 37 00	2, 135	68	69	!	m. co. s	Globigerina ooze.	
166	d o	28 41 00	176 40 00	1,850	69	71		m.co.s		_
167	do	28 41 00	176 43 00	1,593	69	72	(i	fn. co. s. and R.	do	Large mang. concretions.
168	May 21do	28 41 00	176 45 00	1,667	68	72				No specimen.
169 170	do	28 41 00	176 48 00 176 46 00	2, 426 1, 990	69	70 70	35	fn. and ers.	Globigorina	Ďo.
				İ		1	i i	CO. 8.	ooze,	
171	do	2× 39 00	176 46 00	1,913	68	70	• • • • • •	fn. and crs.	do	
172	do	28 38 00	176 48 00	2,086	70	69		co. s. fn. and ers.	do	
1-0	ه. ا	28 43 00	150 20 00	0.111			.,,	CO. 8.	.3	
110	do	26 40 00	176 39 00	2, 111	71	72	35	fn. eo. s. br. m.		
174	do	28 42 00	176 42 00	1,849	73	72		crs. co. s	do	Manas nasa
175			176 45 00	1, 239	. 73	72		blk. r. co	do	nodule.
176	do	28 48 00	176 45 00	2,227	73 71	72				No specimen.
177 178	do	28 54 00	176 49 0 0 176 46 00	2, 633 2, 478	71	$\frac{72}{72}$		br. m. co. s.	Red clay	Do.
	l		l	1		:	1	fn. sp.		N
179	do	28 24 00	176 48 00	2, 416	71	71	` _.	DK. T	do	Manganese concretions.
180	do	28 54 00	176 50 00	2,893	70	69				
181 182	do	28 51 00	176 56 00	2,836	69 69	68 70	35	br. m. fn. sp.	Red clay	
183	do May 22	28 44 00	177 01 00 177 07 00	2,865 2,796	69	70	l. .	br. m. fn. sp. br. m. fn. sp. br. m. fn. sp.	do	
184	do	28 41 00	177 12 00 177 15 00	2,805	68	70 70	ļ:	br. m. fn. sp. br. m. fn. sp.	do	
190	uo	20 J9 UU	111 15 00	2,757	69	70	• • • • • •	or. m. m. sp.:	uo	

HAWAIIAN ISLANDS TO MIDWAY ISLANDS—Continued.

Station No.	Date.	Latitude north.	Longitude west.	Depth.	Tempera Air. Sur- face.		Character of bottom.	Deposit.	Remarks.
186 187	1899. May 22 do		0 / " 177 20 00 177 22 00	Fath- oms. 2,539 2,473	69 : 70 71 70	0	bk. co. r co. s. and r	Globigerina ooze.	No specimen.
188 189 190 191 192 193 194 195	dodododododododododododododododododo	28 25 00 28 22 00 28 20 00 28 20 00 28 19 00	177 23 00 177 24 00 177 28 00 177 28 00 177 28 00 177 25 00 177 26 00 177 25 00	2,061 1,813 864 51 155 40 47 44	72 71 72 71 71 71 71 70 71 70 71 70 71 70 71 70 70 70	35	wh. co. s wh. co. s wh. co. s	do	Do. Do. Do. Midway Is- lands.

MIDWAY ISLANDS TO GUAM.

196	May 24	28	14	oo	177	25 0	n :	20	l			co. s	1	No specimen.
197	do		14			26 0		40	1			CO. 8		Do.
198	do		14			27 0		70				co. s		Do.
199	do		15			27 0		120				CO. 8		Do.
200	do		15			28 3		625	73	71		fn. wh. co. s.		201
200			•••	•				020	1.0	••		bl. sp.	ooze.	
201	do	28	14	00	177	31 0	n.	1,033	73	71		in. wh. co. s.		
201				1	•	0. 0	•	.,	••	٠٠.		bl. sp.		
202	do	28	14	an l	177	33 0	0	1,361	. 73	71	!	co. s. brk. sp.	do	
208	do		13			35 0		1,625	74	71	35	CIN. CO. 8		
204	do		îĭ			30 0		1,947	73	70	1 00	fn. co. s		
205	do		07			42 4		2, 167	73	7ŏ			do	
		-	٠.	1				.,		••		m.		
206	do	28	04	no i	177	46 5	ര്	2,055	72	70		fn. co. s. br.	do	
-00			•	١ ٥٠			٠.	_,,		١.٠	1	m.	1	
207	do:	28	02	00 1	177	48 4	οi	1,842	72	71	'. I	fn. co. s	do	
208	do		58	ño i		51 4		1,351	72	7i	35. 2			
209	do	27	58	00		03 4		82	72	7i			Coral sand.	
210	do		57			41 i		1,718	72	71	1	CTS. CO. S		
210	Jdo		•••	•		•••	٠,	1,110		١.,		(10. (0. 6	ooze.	
211	do	27	57	00 :	177	43 3	o i	2,322	72	72		fn.co.s.br.m.		A few foram-
				-			1	-,			· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		1000 000, 111	inifera.
212	do	27	52	00	177	44 0	οl	2,036	72	72	85	ers. co. s	Globigerina	
			~	١ ٥٠			٦,	2,000		• • •	0.,	C10. C0	ooze.	
213	do	27	50	00 i	177	43 0	οL	2,367	72	72				
214	do		46			41 0		2,539	72	72	1			
215	May 25		42			40 3		2.577	73	71	1	br. m	Red clay	
216	do		39			41 0		2,592	73	72		br. m		
217	do		35			42 0		2,619	72	72	1	br. m		
218	do		29			46 0		2,632	73	72		br. m		
219	do		26			52 0		2,621	73	$7\overline{2}$	35	br. m		
220	do		22			05 3		2,654	73	72		br. m		
221	do		19			16 3		2,768	73	73		br. m		
222	do		16			29 0		2,850	73	73	35	br. m		
223	do		13			40 3		2,884	74	75	i	br. m		
224	do		10			51 3		2,905	75	75	35	br. m		
225	do		09			01 1		2,926	73	74		br. m		
226	May 26		08			10 3		2,939	75	75	35	br. m		
227	do		08			12 3		2, 934	74	75	1	br. m		
228	do	27	07	00		21 3		2, 934	74	75		br. m	do	
229	do		06			23 3		2, 934	75	75	'	br. m	do	
230	do	27	06	00	179	32 4	5	2,956	75	75	- 35	br. m	do	
231	do	27	35	00	179	42 3	(X)	2,948	76	74		br. m	do	
232	do	27	03	00	179	53 1	5 I	2,960	- 80	7.5	a39.4	br. m	do	
	į			- 1	Е	ast.	- 1				'			
233	do	27	01	00	179	55 0	Ю	2,967	76	76	35	br. m		•
234	do	26	58	00	179	42 1	5	2,959	78	. 76		br. m		
235	do	26	55	00	179	31 4	5	2, 982	75	. 76	35	br. m		
236	do		53			21 1		2,982	75	75	,	br. m		
237	May 28		50 ⊟			11 3		2,993	74	75	35	br. m		
238	do		48			01 1		3,012	74	74	!:::	br. m		
239	do		45			51 1		3,048	75	74	<i>b</i> 52	br. m		
240	do		42			40 0		3,046	75	74	امومورا	br. m		
241	do		39			30 4		3,000	75	75	35.5	br. m		
242	do		36			21 3		2,961	75	75		br. m		
243	do	26	35	00 :	178	11 1	a	2,949	75	75	38, 2?	b r. m	ao	

a Marked "incorrect."

b" Incorrect."

	i		 !		Tei	npera	tures.		!	
station No.	Date.	Latitude north.	Longitude east.	Depth.	Air.	Sur- face.	Bot- tom.	Character of bottom.	Deposit.	Remarks.
				Fath-						
	1899.	0 / //	0 / //	oms.	0	0	38 ?	N		
$\frac{244}{245}$	May 28do	26 32 00 26 29 00	178 00 15 177 48 45	3, 138	75 76	75 75	36 (br. m	do	
246	do	26 26 00	. 177 36 30	3,035	75	75	35	br. m br. m	do	
247	May 29do	26 22 00	177 23 00	. 3,072	75	75 75		br. mbr. m	do	
24× 249	do	26 21 00 26 18 00	177 19 45 177 06 30	3, 168 3, 148	74 77	75 75	35	br. m	do	
250	do	26 14 00	176 53 15	3, 188	75	75		br. m	do	
251 252	do	26 10 00 26 06 00	176 41 15 176 29 30	3, 240	75 75	75 76	38, 9? 35	br. m	do	
253	do	26 01 00	176 29 30	3, 230 3, 252	77	76		br. m br. m br. m	do	
254			176 04 45	3, 242	75	75	:	br. m	do	
256 256	do May 30 do	25 57 00 25 50 00	175 53 00 175 42 30	3,240 $3,260$	75 75	75 75	35			•
257	do	25 47 00	175 32 00	3, 250 3, 246	75	76	60?	br. m	do	
258	,do	25 43 00	175 21 30	3, 246	78	77	35.1	br. m. r. g	do	
259 260	do	25 42 00 25 41 00	175 17 30 175 15 15	3, 244 3, 254	78 78	78 78		br.e	op	
261	do	25 40 00	175 12 45	$3, 261 \\ 3, 276$	76	78	35	br. e br. e br. e	do	
262	d o	25 37 00	175 02 00	3, 276	77	78		br. m	do	
263 264	do	25 34 00 25 31 00	174 51 00 174 89 40	3, 259 3, 231	78	78 77	35	br. m	do	
265	do	25 28 00	174 30 00	3, 199	77	77 77		br. m	do	
266	May 31	25 26 00	174 21 30	3, 245 3, 269	76	77	35	br. m	do	
267 264	'do ⊶do	25 23 00	174 19 00 174 10 00	3, 269	. 77 77	77 77		br. m	do	
269	do	25 22 00	174 08 00	3, 284	79	77		br. m	do	
270	do	25 19 00	173 58 30 173 49 45	$\begin{vmatrix} 3,273 \\ 3,240 \end{vmatrix}$. 82 . 86	77	35	br. m	do	
271 272	'do do		173 49 45	3, 240	79	78		br. m	do	
273	do	25 11 00	173 30 15	3, 258	78	78	35	br. m	do	
274 275	do	25 08 00 25 05 00	173 20 15 173 10 30	3, 199	78 78	77	35	br. m	ob	
276	do June 1	25 02 00	173 10 30	3, 209	78	78	35	br. m	do	
277	do	24 59 00	172 50 45	3, 232	77	78		br. m br. m	do	
278 279	do	24 56 00 24 53 00	172 40 30 172 30 45	3, 250 3, 230	78 78	: 77 78	35	br. m	do	
20	do	91 50 00	172 21 30	3, 199	78	78	35	br. mbr.	do	
281	do	24 47 00	172 12 45	3,230	78	78		br. m	do	
282 283	do	24 40 VU	172 02 45 171 52 30	3, 199 3, 240	7× 76	78 78	35	br. m	do	
284	do	24 36 00	171 42 45	3, 245	76	77		br. m br. m br. m. and r .	do	
285	June 2	24 32 00	171 33 15	3,089	75	, 78	35	br. m. and r .	doj	Manganese
2%	do	24 31 00	171 31 15	3, 187	76	78	ļ	br. m	do	concretions.
287	do	24 27 00	171 21 15	$\frac{3,250}{3,334}$	75	77		he m	do	
288 289	do	94 99 00	171 12 00	3, 334	74	78		br. m br. m br. m br. m	103	
290	do		171 03 00 170 59 45	3, 339 3, 247	73 77	78 78		br m	do	•
291	ao	24 12 00	170 50 15	3, 275	74 74	77		br. m	do	
292 293		24 (R) (R)	170 39 45	3, 253 3, 296	74	78		br. m	do	
294	do June 3	24 01 00 23 45 00	170 28 45 170 18 45	3, 313	76 73	77 76		br. m br. m	do	
295	4	00 10 00	170 07 00	3, 274 3, 291	74	76		br. m br. m br. m	do	
296 297	do	23 44 00 23 39 00	169 56 30 169 46 15	3, 291	73 75	78 78		br. m	do'	
298	do	23 34 00	169 36 30	3.813	75	78	1	hr m	do	
299	ao	23 29 00	169 26 45	$\frac{3,254}{3,272}$	75	78		br. m br. m		
300 301	do do	23 25 00 23 20 00	169 16 45 169 07 15	3,272 $3,242$	73	. 79 . 75	• • • • • •	br. m	Red clay	
302	June 4	23 16 00	168 57 30	3, 207	75	77		br. m	do	
303	,do	23 11 00	168 48 00	3, 207	76 76	79		br. m br. m br. m	do	
304 305	do		168 38 15 168 28 30	$\frac{3,176}{3,214}$	76 79	79 79	• • • • • •	lost	do	
306	do	22 57 00	168 18 15	-3.285	78	78		lost	do	
307	do	22 54 00	168 08 30	3,275	76	78		br. m	do	
30K 309	do	22 51 00 22 48 00	167 57 50 167 47 15	3,381	77	78 78		lost	Redebay	
310	June 5	22 44 00	167 36 30	3, 217	76	78		br. m	do	
311]do	22 41 00	167 25 30 167 14 15	3, 248	78	78 79		br. m br. m	do	
312 313	do		167 14 15 167 03 30	3, 196	80 85	79	38.4	br. m	do	
314	do		166 51 30	3, 237		79	35	br. m br. m	do	Fragments of coscinodiscus rex.
315	do	22 27 00	166 40 00	3, 261	81	79		br. m	do	cus ica.
316	do	22 25 00	166 28 30	3, 261	78					

										
=			!		Ten	npera	tures.	ı .		
جَ جَ	Date.		Longitude	Depth.	_			Character of	Deposit.	Remarks.
3~	, Ditte.	north.	east.	2.01.01	Air.	Sur-	tom.	bottom.		
u.			İ		_	Lace.	Conn.		!	
				D-41	Ì				'	
	1899.	0 , ,,		Fath- oms.			ا ن	ı	.	
317	June 5	22 23 00	166 17 15	3, 831	79	79	i	br. m	Red clay	
318	June 6	22 20 00	166 06 30	3, 193	77	78	35	br. m	do	
319	da	22 18 00	165 55 00	3, 139	77	78	١	br. m		
320	do	22 16 00	165 43 00	3, 170	79 79	: 78 79	35	br. m	do	
321 322	do	22 14 00	165 31 30 165 19 30	3, 261 3, 121	78		35	br. m br. m	do	
323	do	22 08 00	165 08 15	3,046	82	. 79		br. m	do	
324	do	22 05 00	164 56 00	3.024	80	79	35	hr m	doi	
325		(22 01 08)	164 45 50	2, 986 3, 021	79	79		br. m br. m	do	
326 327	do June 7	21 59 00	164 43 00 164 33 30	3,021	78 77	79 78	35	hr m	do '	
328	June 7	21 52 00	164 24 00	3.012	79	79		br.m.fn.spk br.m.fn.and crs. sp.	do	
329	do	21 48 00	164 15 00	2,993	77	79	35	br.m.fn.and	do	
				l	l			∣ стя. яр.		
330	do	21 45 00	164 06 45	2, 993	79	¦ 80		br.m.fn.and	oo	
921	do	00.33.00	164 04 00	2,997	80	81	1	ers. sp. br. m	do	
332	do	21 39 00	163 54 45	2,988	77	80	35	br. m. blk. sp.	do	Phillipsite
							!			crystals.
333	do	21 35 00	163 45 15	2,965	78	80		br. m br.m.fn.and	do	
334	do	21 32 00	163 35 30	2,902	76	80	35		ao	
335	·do	21 31 00	168 33 45	2, 845	78	80	1	ers. sp. br. m. fn. and	do	
00.		2. 0. 0.	1	-,	'``		1	br.m.fn.and ers. sp.	1	
336	do	21 27 00	163 23 45	2,424	79	80		br. m. ř	do;	Foramini-
			**** ** ***		-	1	ı	1	l a., !	fera.
337	do do	21 26 (0)	163 21 30 163 19 30	2, 287	79 79	80	35	br. m. r	do	Large, man-
990	;	21 20 00	100 19 30	2, 128	13	1 ~	, ,,,	174 . 111 . 1	ooze.	ganere con-
		1							'	cretions.
339	do do	21 25 00	163 17 15	1,842	79	79	¦	co.s	do	Do.
340	do	21 24 00	163 15 00	1,447	76	78	· · · · · · ·	ers. co. s. bk.	ao	Do.
9.01	do	91 94 00	163 14 15	1,315	76	78		sp.		No specimen.
342	do June 8	21 24 00	163 13 15	1,380	77	78			',	Do.
343	June 8	21 23 00	163 11 15	1,298	77	78		co. s. bk. sp	Globigerina	
					i	!		l	ooze.	D.,
344 345	do	21 23 00	163 10 15 163 09 10	1,228	77	78 78		ors co s bk	Globigering	Do.
,,,,,		21 22 00	1160 (75 10	1,173	"	1.00		ers, co, s, bk, sp.	ooze.	
346	do	21 22 00	. 163 08 00	1,211	78	79		crs. co. s	do	
347	do	21 21 00	163 07 00	1,215		79				Do.
348	do	21 21 00	163 04 45	1,606	78	179		crs, co, s	Giobigerina ooze.	
349	do	91 19 00	162 59 00	1,966	78	79		fn. co. s. br.	do	
0.0		1 21 75 00	102 00	1,000			1	m. fn. sp.	i ·	
350	do	21 15 00	162 48 30	2,240	80	81	35	br. m. co. s. r.	Red clay	Fragments o
	1		1	į	ļ	i			! ,	Coscinodis-
951	3.		100 10 15	2, 270	82	81	į i		1	cus rex. No specimen.
352	do	21 12 00	162 39 45	2,568	٠,-	81		br. m. ers. sp.	Red clay	o opecimient
353	do	21 10 00	162 34 45	2,568 2,825	77	81		br. m. crs. sp.	do	
354	do	21 06 00	162 46 15 162 39 45 162 34 45 162 23 45	2,836	82	81	35	br. m. crs. sp. br. m. crs. sp.	do	
355	l		1		. 20	81	i I	r.	do	
356	do		162 12 45 162 00 30	2,889 2,897	79 78	80 81	35	br. m. ers. sp.	do	
357	do	20 52 00	: 161 48 00	.2, 885	78	80		br. m. fn. sp.	do	
358	June 9	20 48 00	161 35 15	2.890	78	79	,	· m.m.m.sp.		
359	do		161 22 00 161 18 00	2.659	1 77	80 80				
360 361	do	20 41 00 20 38 00	161 18 00	2,539 2,268	7X 75	80 81	• • • • • •	br. m. crs. sp. br. m.fn.co.s.	do	Few forami-
901		20 an 00	101 11 10	_, _,	,	**1	• • • • • •	ын (у.в.		nifera.
362	do	20 36 00	161 05 15	1,937	76	81		co. s. and g	Globigerina	
			!				:	١.	ooze.	
363	do	20/35/00	161 02 15	1, 492	78	81	35, 3	crs. co. s. and	ٍdo	
364	! do	90.39.00	: 161 02 00	1,723	81	81	I	g. crs. co.s.and	do	
	1		101 02 00	1				g.		
365	do do	20/28/00	161 01 30	1,601	82	81	١	CTS. CO. S	do	
366	!do	20 27 00	160 57 45	1,511	82	81		crs. co. s Traces of r	do	
367	do do	20 26 00 20 26 00	160 54 00 160 51 45	1, 251 1, 013	81 82	80 82	36.4	Traces of r Traces of r	oo	
505		20 20 00	100 91 49	1,013	82	6 <u>2</u>	ou. 4	and s.	1	
369	do	20/25/00	160 49 45	966	81	81		crs, co. s	do	
370	do do	20/23/00	160 59 30	1,615	79	81			[No specimen.
371	do	20/21/00	160 59 15	1.617	81	81		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	1	Do.

MIDWAY ISLANDS TO GUAM-Continued.

Ĕ		7 -41 3			Ter	npera	tures.	Oh and the state of	3	
Station No.	Date.	north.	Longitude east.	Depth.	Air.	Sur- face.	Bot- tom.	Character of bottom.	Deposit.	Remarks.
		.,,,	0 , ,,	Fath-	0	0	0			
372	1899. June 9	20 18 00	160 58 45	oms. 1,738	80	81		fn. co. s	Globigerina	
373	do	20 12 00	160 58 15	2, 153	79	80	*****	br. m. co. s. r.	Red clay	Manganese.
374 375	do do		160 56 15 160 52 45	2,457 2,509 2,780	80	81		br. m. and r. br. m. and r.	do	
376	June 10	19 58 0 0	160 48 00 160 38 45	2,780	79	80	*****	br. m. and r. br. m. and r. br. m. and r. br. m. and r.	do	
377 378	do	19 52 00 19 50 00	160 38 45 160 36 45	2.611	79	80		br. m. and r.	do	
379	do	19 44 00	160 33 15	$2,420 \\ 2,203$	80	80	35	br. m. and r.	do	No specimer
380	do	19 38 00	160 32 15 160 30 15	2, 124	78	80		***********	*********	Do.
381 882	do	19 38 00 19 38 00	160 28 10	1,846	78 79	80	*****	CO. 8	Globigerina	
_		•	1			1	200000			
383 384	do	19 37 00 19 37 00	160 25 45 160 23 15	1,307 747	79 79	81	*****	fn. co. s co. s. and r crs. co. s co. s. br. m. r.	do	Manganese.
385	do	19 37 00	160 21 45	720	79	81	37.9	Crs. Co. 8	do	Manganese.
386	do	19 35 00	160 31 45	2,084	79	81		co.s. br. m. r.	do	
387 388	do	19 27 00	160 31 15 160 29 30 160 25 15	2, 152	80	81 79	35	co.s. br. m. r. gy. br. m. r. gy. br. m. gy. br. m.	Red clay	
389	do do	19 14 00	160 25 15	2,415 2,823	79	79	35	gy. br. m	do	
390	do	19 10 00	160 21 45	3,006	80	79		gy. br. m. r	do	
391 392	June 11 do	19 04 00	160 13 00 160 05 15	3, 102 3, 121	80	79 79	35	br. m	do	
39 3	do	18 51 00	159 56 15	3, 167	81	80	35	br. m	do	
394	uo	10 49 00	159 50 15	3, 144	82	81		br. m	do	
395 396	do	18 49 00 18 48 30	159 44 80	3, 150 3, 151	83	82	35	br. m	do	
397	do	18 46 00	159 44 30 159 35 30 159 24 30 159 14 00	3, 159	82	82		br. m	do	
398	do	18 44 00	159 14 00	3, 159	80	82	35.1	br. m	do	
399 400	do	18 42 00 18 39 00	159 03 30 158 52 30	3, 159	79 80	82 82	35	br. m	do	
	do	18 37 00	158 42 00	3, 151	80	81	00	br. m	do	
102	do	18 34 00	158 42 00 158 31 00	3, 165	80	81	35	br. m	do	
403 404	do	18 32 00 18 30 00	158 20 30 158 10 00	3, 202 3, 168	80 82	81 82	35	br. mbr.	do	
405	June 12	18 27 00	157 59 00	3, 173	84	82	00	br. m	do	
406	do	18 25 00	157 48 15 157 37 00 157 27 30	3, 169 3, 178	85	82	35	br. m br. m	do	
411/	do	1 1X 77 (B)	157 37 00	3, 178	83	82 82		br. m	ob	No specimen
409	do	18 17 00	157 18 00	3, 129	81	82	*****	lost	Red clay	2.0 specimer
410	June 13	18 14 00	157 08 00 156 58 00	3, 159	81	82		br. m	do	
411 412	do	18 12 00 18 09 00	± 156 58 00 ± 156 48 15	3, 188 3, 199	80	81	35	br. m	do	
413	do	18 06 00	156 38 30	3, 183	83	82		br. m	do	
414	do	18 03 00	156 28 45	3, 243 3, 220	84	82		br. m	da	
415 416	do	17 57 00	156 28 45 156 20 30 156 10 30	3, 183	88	82	35	br. m br. c	do	
417	do	17 53 00	⊥ 156 00 15	3, 136	81	81	35	br. c	do	
418	do	17 49 00	155 50 00	3, 201 3, 222	82	81	35	br. m	do	
419 420	do June 14	17 45 00 17 41 00	155 39 30 155 29 15	3, 222	82	81 81	30	br. m. fn. sp . br. m. fn. sp .	do	
421	do	17 39 00	155 23 45	3, 155	83	81		br. m	00	
422 423	do		155 13 45	3, 118	82	81	37.8	br. m	do	
423 424	do	17 28 00	155 03 30 154 52 45	3, 116	87	83	34.9	br. m. fn. sp.	do	
425	do	17 27 00	154 46 30	3, 029 2, 913	88	83		br. m. fn. sp. br. m. fn. sp.	do	
426	do	17 26 00	154 39 45	2,514	89	83	*****	br. m. fn. sp.	Clobicoring	
427	d o	17 24 00	154 33 30	1,997	0.2	83	*****	co, s. g	ooze.	
428	do	17 24 00	154 30 15	1,469	81	82	35.4		**********	Do.
429 430	do	17 24 00 17 24 00	154 27 45 154 88 15	2,090 2,292	81 80	82 81	34.9	Y		A manganes nodule.
431	June 15 do	17 24 00	154 43 15	2,893	81	81			Red clay	
432	do	17 18 00	154 43 15	2,921	79 79	81 81	35	br. m. m. sp .	····· 00 ·····	
434	do	17 08 00	154 42 30 154 40 00	2, 947	82	82	30	br. m. fn. sp., br. c. fn. sp.,	do	
435	do	17 05 00	154 40 00 154 36 15 154 32 00	2, 638 2, 346	83	82	.,	br. e. ers. sp .	do	
436	do do	17 02 00	154 32 00 154 28 30	2,346	84	83	10000			No specimen
			104 25 30	1,593	100	00		fn. co. s	ooze.	
438	do do	16 58 00	154 27 45	1, 161	83	83	121121			Do.
439	do	17 07 00	154 27 45 154 30 30 154 34 45	2,241	81	82	34.9	br. m. co. s br. m. fn. sp. br. m. fn. sp.	Red clay	Do.
770	uo	17 22 00	154 34 45 154 38 45	2 870	80	81		hr. m. fn. sp.	do	

5106—No. 55—05——3

g .		Y - 44 3			Ter	npera	tures.	Obom-t		
Station No.	Date.	north.	Longitude east.	Depth.	Air.	Sur- face-	Bot- tom.	Character of bottom.	Deposit.	Remarks.
				Fath-						
442	18 9 9. June 15	17 29 00	154 37 45	oms. 2,320	° 80	80	35	br.m.fn.co.s	Globigerina ooze.	
443	June 16	17 84 00	154 86 45	2,982	80 80	80 80	34.9	br. m. fn. sp.	Red clay	
444 445	do	17 39 00 17 43 00	154 34 30 154 29 45 154 24 15	3, 047 3, 041 3, 036	80	80	34.9	br. m. fn. sp. br. m. fn. sp. br. m. fn. sp.	do	
446 447	do	17 45 00 17 45 00	154 24 15 154 17 30	3,036 3,058	81 84	82 82	36.3	br. m. fn. sp.	do	
448	do	17 43 00	154 05 15	3, 110 3, 129	84	. 83		br. c. fn. sp . br. m. fn. sp.	•	
449	do	17 42 00	154 01 15	3, 129	87	83	36	br. m. fn. sp. r.		
450	do	17 39 00	153 50 15 153 39 30	3, 154	86	83	35.8	br. m. fn. sp.	do	
451 452	do	17 32 00	153 28 45	3, 158 3, 067	82	82		br. m. fn. sp. br. m. fn. sp. br. c. fn. sp. br. m. fn. sp.	do	
453 454	do	17 29 00 17 34 00	153 17 45 153 16 45	3,067 2,363 2,375	81	82 82	35	br. m. fn. sp. br. m. crs. sp.	do	
455	June 17	17 38 00	153 16 15	2.446	80	80			!	No specimen
456 457	do	17 29 00 17 24 00	153 19 45 153 18 45	2, 466 2, 353	79	80 81	35	br. m. fn. sp. br. m. crs. sp.	Red clay	
458	do	17 22 00	153 13 45	1, 466	82	82	35.8	CO. 8	Giodigerina	
459	do	17 22 00	153 11 15	709	81	82			ooze.	Do.
	do	17 21 00	153 11 15 153 10 00	689	81	82		fn. co. s	Globigerina	1
461	do	17 21 00	153 08 45	711	81	82		crs. co. s	ooze. do	
462	do	17 26 00	153 07 45 158 06 45	721	83	83 82	38.6	crs. co. s co. s. and r	do	
464	do	17 42 00 ·	153 05 15	1,913 2,156	80	: 82	36	co. s. and r		Do.
46 5	do	17 47 00	158 04 00	2, 284	84	82		br.m.and fn. co. s. br. m.fn. sp.	Globigerina	
466	do	17 44 00	152 59 30	2,441	85	82		br. m.fn. sp	do	0-1
467	do	17 41 00	158 06 30	2,060	80	82		y.m.co.s.r.	ao	Spherules of phillipsite
				ł						in great number.
468	do	17 40 00	153 08 15	1,989	81	82		co.s	do	number.
469	do	17 39 00 17 41 00	153 10 30 152 58 00	2,050 2,004	81 80	82	34.9	br. m. co. s br. m. fn. sp.	Red clay	
470	do	17 39 00	152 51 45	2,825	81	82		рг. ш. со. в	uo	
471 472	do June 18	17 36 00 17 38 00	152 45 45 152 40 00	2,000 1,679	80 79	81 81	35	co. s. bk. sp	Globigerina	No specimen
478 474	do	17 33 00	152 35 45	1, 159	: 79	81			ooze.	Do.
	do	17 33 00	152 34 15	1,309	79	79		crs. co. s	Globigerina ooze.	20.
476 477	do	17 38 00 17 36 00	152 33 15 152 28 15	1,885	82	80				Do.
477 478	do	17 36 00 17 36 00	152 28 15 152 23 00	2,609 2,708 2,761	83	82 82	38.8	br. m. and r . br. m. fn. sp.	Red clay	
479	do	17 40 00	152 24 15	2,761	85	83	44.5	br. m. in. and	do	
480	do	17 43 00	152 24 45	2,662	81	83	ļ	crs. sp. br. m. in. sp.	do	
481 482	do	17 47 00 17 48 00	152 25 30 152 30 00	2,785 2,778	85 81	83 83	35.8	br. m. fn. sp. br. m. fn. sp.		
488	do		152 39 45	1,871	81	82		crs. co. s	Globigerina	
484	do	17 51 00	152 44 30	2,371	81	82	İ	br. m. fn. sp.	noze. Red clay	
485	do		152 55 90	2 741	80	81	35.2	and r.		
486	June 19	17 51 00 17 51 00	152 55 30 153 06 30	2,741 2,506	81	82		br. m. fn. sp. br. m. fn. sp.	do	
487 488	do ,do	17 45 00 17 89 00	153 16 15 153 26 30	2,615 3,015	⊹80 82	81 83	35. 9	br. m. fn. sp.	ao	Do.
489	do	17 34 00	153 36 15 153 36 45	3,148	82	83	40.2	br. m. fn. sp. br. m. fn. sp.	Red clay	
490 491	do	17 23 00	153 35 45	3, 163	88 88	83 83	35. 2	or. m. m. sp.	uo	Do.
492	do	17 19 00	153 35 30	3,168	87	83				Do. Do.
493 494	do	17 07 00	153 85 00 153 33 15	3, 206 3, 189	82 82	83 82	::::::	br. m. fn. sp.	Red clay	100.
495 496	do June 20	16 57 00	153 29 30 153 27 50 153 22 00	3,204 3,204	83 83	04	35	br. m. fn. sp. br. m. crs. sp.	do	
497	do	16 44 00	153 22 00	3, 190	82	82	35	br. m. crs. sp. br. m. crs. sp. br. m. fn. g br. m. fn. g br. m. fn. sp. br. m. fn. sp. br. m. fn. sp. br. m. fn. sp.	do	
498 499	do	16 35 00	153 16 00 153 08 00	3, 185 3, 192	82 81	82 82	85	br. m. fn. g	do	
500	do	16 22 00	152 59 15	3, 193	88	83		br. m. fn. sp.	do	
501 502	do do do	16 18 00 16 15 00	152 51 00 152 39 50	$\begin{vmatrix} 3,206 \\ 3,211 \\ 3,225 \end{vmatrix}$	87 92	83	37.4	br. m. fn. sp.	do	
503		1 20 20 00	152 29 00	1 0 000	86	83	,		30	1

uo.	1-27	Latituda	Longitude		Ter	npern	tures.	Character of		
Station No.	Date.	north.	Longitude east.	Depth.	Air.	Sur- face.	Bot- tom.	bottom.	Deposit.	Remarks.
	part and	Contract of	4	Fath-						
504	1899. June 20	16 09 00	152 18 15	oms. 3,227	88	82	.0			No spe c imen.
505	do	16 06 00	152 07 45	2,838	83	82	35	br. m. fn. sp	Red clay	no specimen.
506	do	16 04 00	152 02 45	2,169	83	82		fn. co. s. r.	Globigerina ooze.	
507	June 21	16 08 00	152 00 45	2,372 2,399	82	82			1	Do.
508	do	16 11 00	151 58 45 152 01 30	2,399	83	82 83	91 0	F		Do.
510	do	16 16 00 15 55 00	152 03 00	2,658	82	83	34. 9			Do. Do.
511	do	15 50 00	152 04 30	2.003	83	33		Crs. Co. S		DO.
512	do	1 15 51 00	152 00 00 151 55 30	2,368 2,702 2,893	81	83	******	br. m. r br. m. fn. sp. br. m. fn. sp.	Red clay	Manganese.
513	do	15 53 00	151 55 30 151 52 15	2,702	87	83	34.8	br. m. fn. sp.	on	
515	do	1 15 50 00	151 45 45	3,030	89	84		or, m. m. sp.	uo	No specimen.
516	do do	15 47 00	151 35 30 151 26 00	3, 252	85	84	35	br. m. fn. sp. br. m. sp. br. m. sp.	Red clay	, and approximent
517	do	15 44 00	151 26 00	3, 322	84	83		br. m. fn. sp.	do	
518	do	15 41 00	151 16 45	3,377	81	82	85	br. m. fn. sp.	do	
519 520	June 22	15 35 00	151 07 30 150 58 30	3,273	83	82 82	35	br. m. fn. sp.	do	
521	do	15 31 00	150 48 30	3, 262 3, 356 3, 284	82	82		br. m. fn. sp	do	
522	do	15 28 00	150 38 30	3, 284	85	83	35	br. m. fn. sp.	do	
523	do do	15 25 00	150 28 30	3 201	88	83		br. m. ers. sp. br. m. ers. sp.	do	
524	do do	15 22 00	150 19 30 150 10 00	3, 204	88	84	35	br. m. ers. sp.	do	
525 526	do	15 14 00	149 58 45	3, 211	88	83	35	br. m. ers. sp. br. m. and g	do	
527	do	15 10 00	149 48 30	3, 231	84	83	00	or. m. and p		Do.
528	do	15 06 00	149 37 15	3.120	83	83	35	- Vergerbasses	'i	Do.
529	June 23	15 02 00	149 28 00 149 17 00	3, 175 3, 118	82	83		Dr. III. Billi	Red clay	
530	do	14 57 00	149 17 00	3, 118	83	82	35	br. m. and g.	ao	Do.
531 532	do	14 48 00	148 57 15	3, 105	85	83	35			Do.
533	do do	14 44 00	148 48 45	3,087	90	84		br. m. and g.	Red clay	20.
534	do	14 41 00	148 41 00	3, 087 3, 139	84	84	35	br. m. and g	do	
535	do	14 36 00	148 30 00	3,056	82	84	*****	br. m. and g br. m. and g br. m. and r br. m. and r	do	
536 537	do	14 35 00	148 26 15 148 20 15	2, 963 3, 154	84	83	95	br. m. and r	do	
538	do	14 29 00	148 10 30	3,098	82	83		br. m. and	do	
539	do	14 28 00	148 07 45	2,774 1,888	SI	83	*****	*********		Do.
540	June 24	14 24 00	147 57 30	1,888	80	82	35			Do.
541	d o	14 23 (0	147 55 15	1,846	81	83		fn. co. s	Gionigerina	
542	do	14 25 00	147 59 00	1,996	81	82		fn. co. s	do	
543	do	14 29 00	147 59 45	1,870	81	82		fn. co. s	l	Do.
544	do	14 33 00	148 00 15	1,946	80	83	34.9	crs. co. s. and	Gionigerina	
545	do	14 01 00	148 03 00	1,996	81	83		g.	ooze.	Do.
546	do	14 16 00	148 03 45	2,414	80	84	35	ers. sp. s. and		Do.
							•	g.	I .	
547	do	14 13 00	148 03 45	2,689	87	84		y. m. bk. sh.	Volcanic	
E 40	do	14 15 00	118 06 15	3, 183	85	H4		s. br.m.crs.sh.s.	mud.	
549	do do do do	14 10 00	148 06 45 147 58 15	1.982	87	81				Do.
550	do	14 08 00	148 03 15	1,982 2,975	82	84	35	br. m. and st.	Red clay	
551	do	14 04 00	148 01 45	3.017	84	84		br. m. and st.	do	
552	do	14 00 00	147 59 15 147 57 15	2,930 2,712	81 81	H1 H4		br. m. fn. sp .	do	
553 554	do	18 59 00	147 56 00	3, 128	81	84			do	
555	June 25	13 50 00	147 53 45	3, 154	84	82		br. m. fn. sp .	do	
556	do	13 47 00	147 49 30	3,211	83	82	35	br. m. fn. sp. br. m. bk. sh. s.	do]
557	do	13 46 00	147 44 00	3, 267	X3	82		br. m. bk.	do	i
558	do	13 46 00	147 33 30 147 22 45	3, 457 3, 658	83 90	83 84	35.1	br. m	Distor	Do,
		1	ł			i			ooze.	
560	do	18 45 00	147 12 15	2,558	88	85		co.s. and r	Red clay	I De
561	do	18 53 00	147 18 45	3,843	85 83	85 85	35. 4	br. m. sh. s	Rod clay	Do.
562 562	do do do	13 38 00	147 18 45 147 25 45 147 24 00	3, 945 3, 506	82	85	34.1	!		Do.
564	do	13 33 00	147 23 00	3, 461	83	85	l	br. m. sh. s	Red clay	
565	do		147 22 15	3, 428	83	81		br. m. ers.	do	
566	June 26	13 23 00	147 20 00	3,389	82	83		sh. s. br. m. crs.		
	do	1	147 16 45		82	1				I
	jao	*** ***	13. 10 40	1 5,5.5	1 32	```	1	sh.s.	1	l

no.	50	Latitude	Longitude		Tem	pera	tures.	Character		
Station No.	Date.	north.	Longitude east.	Depth.	Air.	Sur- face.	Bot- tom.	Character of bottom.	Deposit.	Remarks.
	1	4 7 7	4.78.3	Fath-			14.6			
568	1899. June 26	13 14 00	147 13 45	3,379	83		0	he m are un	Pad alar	
569	do		147 08 15	3, 190	86		35	br. m. ers. sp br. m. ers.	do	
570	do	13 14 00	147 00 15	3, 057	86			80. 8.		
571	do	13 14 00	147 02 15 146 56 30	3, 288	89	84	******	br. m. and p.	do	No specimer
572	do	19 19 90	146 50 45	4,085	90	85	35.4		Red clay	
573 574	June 27	13 24 00	146 49 45 146 50 45 146 51 30	4,547	86	85	*****			Do. Do.
575	June 27	13 45 00	146 51 30	4, 913 4, 563	82	83		br. m. ers. sp.	Red clay	20.
576 577	do	13 55 00	146 52 30 146 53 45	4, 490 3, 897	82 82	84 85		br. m. ers. sp. br. m. and st. gy. m. fn. s gy. m	do	
578	do	14 08 00	147 03 45	4,563	79	85		gy. m	do	
579 580	do do	14 11 00	147 08 45 147 14 45 147 26 45 147 38 45	4,618	82	85		y.m.crs.sp	·*************************************	Do.
581	June 28	14 14 00	147 26 45	3,895	82	83		y.m.crs.sp	Red clay	Do.
582	June 28	14 19 00	147 40 45	1.686	82	84		co, s	********	Do.
583	do	14 19 00	147 43 15	1,631	83	84		co, s	Globigerina ooze.	
584		14 29 00	147 42 30	1.945	82	84				Do.
585 586	do	14 39 00	147 41 45	2,604	83	84	34.9	br. m. ers. sp.	Red clay	
587	do	14 49 30	147 41 15	3, 683 3, 534	80	83		.,,,,,,,,,,,,,,,,,,		Do. Do.
588	do do	14 56 00	147 42 00 147 48 10 147 46 20	3, 263	83	84	,,,,,,	br. m. crs. s.	Red clay	
589	do	15 06 00	147 46 20 147 40 20	3, 150	82	85 84				Do. Do.
591	June 29	15 25 00	147 38 30	4, 204	78	82		br. m. crs. sp.	do	10.
592	do	15 35 00	147 38 30 147 36 45 147 35 00	3,832	79	84		br. m. fn. sp.	do	
593	do			3, 404	83	85	*****	br. m. crs. sp. br. m. fn. sp. hrd. c. fn. s.	mud.	
594	do do	15.44.00	147 24 30 147 18 45 147 09 00	2,233	85	85		br. m. bk. 8	do	
595 596	do	15 44 00	147 18 45	2,409	89	85				
597	do	15 40 00	146 59 30	2,409 2,124 2,941	86	85	34.9	dk, gy, s, bk, s, and br.	do	
598			740 10 15		Lug-	DF.		m.		
599	do	15 33 00	146 49 45 146 40 30	3, 130 2, 976	83	85 85	******	br. m	00	Do.
600	do do	15 30 00	146 31 15	2,536	83	84		br. m. co.s	Volcanie	
601			146 21 45	2,178	79	84	35	fn, dk, s, sh.	mud.	
602	June 30 do	15 22 00	146 12 30 146 07 30	1,771 1,743	81	84		227222224	*********	Do.
603	do	15 15 00	146 07 30	1,743	81	83	*****	bk. and gy.	Volcanie	
604	do	15 49 00	147 32 30	2,951	83	N4		br. m. and fn. bk, s. grn. c. ands.	do	
ens	do	15 50 00	147 40 90	0.000	an I			fn. bk. s. grn. c. and s.	4-	
606	do	15 55 00	147 40 30 147 48 30 147 56 00	3,378	83	85 84	7,	grn. c. and s.		Do.
607	July 1	15 57 00	147 56 00	2.846	83	84				Do.
608	do	15 54 00	148 04 00 148 11 15	2,969	82	84	95	be m bk a	Padalar	Do.
610	do	15 47 00	148 18 08	2,841 1,780 2,409	87	85	00	br. m. bk. s	Redemy	Do.
611	July 1do July 1do do do do do do do	15 41 00	148 22 15 148 27 00	2,409	83 82	85 85	34.9	br. m. bk. s bk. and wh.	Walashie	Do.
012		10 00 00	148 27 00	2, 369	82	7.1	*****	ok, and wh.	sand.	
613	do	15 26 00	148 31 15	1,092	82	85	36.1	red and wh. s. br. c. bk. s br. m br. m. sh	Globigerina	
614	do	15 19 30	148 39 00	3, 230	82	84	(V.)	br c bk s	Rod clay	
619	do	15 11 00	148 38 00	3, 178	80	83		br. m	do	
616 617	July 2	15 01 80	148 37 00 148 36 00	3,077	78 80	82 83	95	br. m. sh	do	
618	do do do July 2 do	15 17 00	148 30 50	2, 987 2, 022	80	84		br. m. sh wh. s. bk. sp.	Globigerina	
619	1		140 07 45	1				•	ooze.	ъ.
620	do	15 11 00	148 27 45 148 27 20 148 23 00	2, 414 2, 567	81 4	84 84	!	wh. s. bk. sp.	l'	Do. Do.
621	do do	15 13 00	148 23 00	2,567 2,555	88	84		wh. s. bk. sp. br. m. and s. br. m. and	Red clay	
622	do	19 14 90	148 19 00	2,537	· 88 ¦			DK. 8.		
623	do	15 19 00	148 15 00	2,088	85	86		br. m. and bk. s.	Globigerina	
624	do	15 19 00	148 10 30	2,414	87	85	35	bk. s. br. m. and	Red clay	
	1		1	, '	- 1			bk. s.	: 1	
625 626	do do	15 20 30	148 06 08 148 01 30	2,578 2,968	86 77	85 84	35	bk. s. fn. g	do	Do.
627		15 29 00	147 58 45	3, 158	81	84			·	Do. Do.
628	l do	15 38 00	147 54 00	3, 381	83	84	35.1	br. m	Red clav	

=					Ten		tures.			
Station No.	Date.	Latitude north.	Longitude east.	Depth.	Air.	10	Bot- tom.	Character of bottom.	Deposit.	Remarks.
633 634 635 636 617	1899. July 3do do 5 43 00 15 19 00 15 10 00 15 00 00 14 51 00	0 / # 147 49 30 147 29 15 147 14 30 147 04 50 146 16 30 146 15 15 146 14 15 146 11 08 146 06 00 146 02 00 145 57 15 145 52 40	Fath- onus, 3, 302 2, 339 2, 253 2, 559 2, 052 2, 154 2, 295 2, 362 2, 342 2, 297 2, 238	· 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55	84 84 84 85 85 85 84 84 84 84 84 84	35.3 35.3 35.35 35.35	br. m	do		
641 642	do	14 04 00 13 54 00	145 48 00 145 43 30	$\frac{2,187}{2,014}$	80 82	83 84	35	bk. s. co. s br. m. bk. s	do	
643 644 645	do do do	13 45 00 13 39 00 13 38 00	145 38 45 145 29 00 145 16 00	1,757 1,483 1,102	81 82 83	85 85 86	35 36		ooze. do	No specimen.
646° 647 648 649 650 651 652 633 654 656 656 659 660 661	do	13 32 00 13 26 00 13 26 00 13 16 00 13 16 00 13 15 00 13 17 30 13 18 30 13 18 00 13 18 00 13 18 00 13 18 00 13 18 00 13 18 00	145 05 00 145 02 00 144 57 00 144 54 00 144 55 00 144 50 00 145 07 00 144 53 00 144 51 00 144 48 00 144 47 30 144 47 30 144 41 00 144 41 00	648 605 720 768 907 998 1, 137 579 480 404 304 208 85 709 812	80 79 81 81 82 82 82 82 82 84 85	86 85 85 85 85 84 84 84 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85	39. 6 37 36 	co. 8	do do do do do do do	Do. Do. Do. Do. Do. Do.
		13 13 25	144 32 30	1, 260	. 83 	:	LUZO	·····		
	,			.	-	. 117	DC ZO:	···		
663 664 666 667 668 669 670	July 7dododo July 8dodo	13 26 30 13 27 00 13 27 00 13 27 00 13 27 30 13 27 30 13 28 00 13 28 00	144 36 30 144 35 00 144 25 45 144 23 30 144 13 15 144 10 30 144 00 00 143 57 15	457 1,016 1,652 1,693 2,009 2,094 1,696 1,376	83 82 81 79 81 82 82	80 55 E E E E E E E E E E E E E E E E E E	35. 2 35. 2	co.s.sh. bk. s. co. s. wh. s yl. m. co.s co. s. bk. s	Volcanic muddo do do	No specimen. Do. Do.
671 672	do	13 28 00 13 28 00	143 54 45 143 52 30	1,415 1,820	82 83	K3 K3		co. s. bk. s br.m.bk.and	do	
673 674	ർറ do	13 28 20 13 28 30	143 42 45 143 40 20	1,967 1,862	82 82	83 85	35	co. s. lt.br.m.bk.s. yl. bro. m. bk.s.	do	
675	do	13 29 00	143 29 00	2,007	86	85		yl. bro. m. bk.s.	do	
676 677 678	do do	13 29 00 13 29 00 13 30 30	143 27 15 143 22 15 143 11 30	1,811 1,946 1,883	74 74 88	86 86	35. 2	yl. br. m. fn. bk. sp.		Do.
679	do	18 81 00	143 09 00	2,310	84	85		8p.	do!	
680	do	13 32 30	142 57 30	2,010	84	N5		sp. br. m. lava	do	Fine glass; much man- ganese.

gauese.

a Soundings 646 to 662 taken in vicinity of Port Taraioio, thence to San Luis d'Apra Harbor, Island of Guam.

GUAM TO LUZON-Continued.

g .	_	Latitudo	Longitude		Ter	pera	tures.	Character of		
Station No.	Date.	north.	cast.	Depth.	Air.	Sur- face.	Bot- tom.	bottom.	Deposit.	Remarks.
			!	Fath-			i .			
681	1899.	13 83 00	142 54 30	oma.	82	84	0 95 C		[No modernou
682	July 8do	13 36 30	142 55 30	2, 648 2, 650	82	84	33, 6	! 	¹	No specimen Do.
683	do	13 28 30	142 55 30	2, 319	к3	. 84		br. m. fn. bk.	Red clay	
684	do	13 28 30	142 52 15	2,514	83	84		кр. br. m	do	
685	do July 9 do	13 30 00	142 40 45	2,009	83	85	35. 4	br. m		Do.
686 687	do	13 30 30	142 37 20 142 33 45	1,586 1,553	82 82	84 85				Do. Do.
688	do	13 31 30	142 30 15	1,346	83	85		bk. and wh.	Globigerina	Manganese.
689	do	13 32 00	142 26 45	1,569	82	85		s. lava. wh.s. bk. sp.	ooze. do	
690	do	13 33 30	142 15 15	1,863	84 83	85 85	35.3		Clablanda	No specimen
691			142 12 00	1,841	~3	1 80		yı. m. amı s	Globigerina	
692 693	do	13 35 30 13 36 00	142 00 30 141 57 30	1,739	87 85	86 86		• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •		Do.
694	do		141 47 00	1,977 2,332	88	86 86			·	Do. Do.
695	do	13 38 00	141 44 15	2,349	89		36			Do.
696 697	do	13 40 00	141 34 00 141 32 15	2,514 2,506	86 80	- 86 - 85		he m	Pod alow	Do.
698	do	13 43 (0)	141 20 45	2,591		- 85	35.2	br. m yl. m. s	do	
699	do	13 43 00	141 18 15	2,632	81	85				Do.
700 701	July 10	13 46 00 13 46 00	141 08 00 141 05 15	2,663 2,691	- 80 ⊨82	84 85	• • • • • •		;	Do. Do.
702	do	13 49 00	140 55 15	2.691	-01	ರಾ				Do.
703 704	do	13 49 30 13 52 00	140 52 45 140 43 15	2,710 2,740	82 78	85 84		br. mbr. m	! . Dad alam	Do.
705	do	13 54 30	140 33 15	2.710	78	85 85	35. 1	br. m	Red Clay	
706	do	13 56 00	140 23 15	2,726	75	85	35			Do.
707 708	do	13 58 00 14 00 00	140 13 15 140 03 15	2,726	77	H4 84	35	br. m	Red clay	
709	do	14 01 30	139 52 45	2.375	1 76	81		br. m br. m br. m, fn. sp	do	
710	do	14 02 00	139 50 30	2,231 2,317	77	84				Do.
711 712	do July 11	14 03 00	139 45 20 139 40 45	2,317	77	84 84	35	vl. bro. m	Red clay	Do.
713	July 11 do	14 04 00	139 38 15	2, 212	81	84		br. m. ers. sp. yl. bro. m		Do.
714 715	do	14 06 00 14 08 00	139 28 30 139 17 45		81 82	84 84.5	35	br. m. fn. and	;	Do.
			1				i	CIS. SD.	. 1	
716	do	14 08 00	139 14 45	2, 596	80	85	:	br. m. fn. bk. sp.	!	
717	do	14 10 00	139 03 45	2,837	*1	85	i	br. m. fn. bk.	do	
718	do	14 10 00	139 02 00	2,674	83	85	• • • • • •	br. m. fn. bk.	do	
719	do	14 12 00	138 54 45	2,705	82	85	67.6	sp. hd. c	i	Do.
720	do	14 13 30	138 47 30	2,374	81	. 85				Do.
721 722	do	14 14 00 14 15 30	138 45 45 138 38 45 138 31 30	2,519 $2,476$	81	85 84	67	br. m. fn. sp br. m	Red clay	
723	July 12 do do	14 17 00	138 31 30	2,605	80	84	67			Do.
724 725	do	14 17 30 14 19 00	138 29 30 138 23 15	2,839 2,596	82 82	84 84		br. m. hd. c br. m. hd. c br. m. hd. c	Red clay	
726	do	14 19 30	138 21 00	2,638	82	84		br. m. hd. c	do	
721	ao	14 21 00	138 13 30		84	85			 	Do.
728 72 9	do	14 23 00 14 24 00	138 04 00 137 55 00	2,797	84 83	85 85		hr. m	Rodelav	Do.
780	do	14 25 30	137 45 45	2, 704 2, 761 2, 782	86	84		br. m br. m br. m	do	
731 732	do	14 27 00 14 28 00	137 36 30 137 27 45	2,782	79	84 84	• • • • • • •	br.mbr.m.	do	
733	July 13	14 28 30	137 25 00	2,477	79	84		01.111	ao	Do.
734	do	14 29 00	137 21 10	2.4//	82	84		br. m. bk. sp .	Red clay	
735 736	do	14 30 00 14 31 00	137 15 30 137 05 45	2,677 2,602	80 82	84 84.5		br. m. bk. sp . br. m. bk. sp .	do	
737	do	14 33 00	136 56 45	2,652	79	85		hr m	i do l	
	do	14 34 00	136 48 00	. 2,870	83	85		br. and yl. m.and c.	do	
739	do	14 33 00	136 40 10	2,862 2,785 2,907	83	84	١	br. m	ao	
740 741	do	14 30 30	136 30 15 136 20 00	2, 135	82 81	84		br. c	ao	Do.
742	do July 14	14 29 00	136 10 30	3, 145	77	83		gy, gn. m bl. gn. 1a	Red clay	
743	July 14	14 28 00	136 00 15	3, 118	77	83	١			
744	do	14 26 30	135 50 30	2,879	82	83		gr. gn.m br. m br. gn.m	do	
	do	14 25 00 14 24 00	135 40 30	2.617	81	84		br. m	Red clay	
745 746	4	11 01 11	135 31 00	1) 700				b.m	10 1 0 1 1	

GUAM TO LUZON-Continued.

g .				i	Ter	npera	tures.	Gb		
Btatic No	Date.	north.	Longitude east.	Depth.	Air.	Sur- face.	Bot- tom.	Character of bottom.	Deposit.	Remarks.
				Fath-				. — -		
747	1899.	14 23 00	135 21 00	oma.	85	85) 3	h= m	Pad alaw	
748	July 14do	14 24 00	185 10 10	2,731 2,891	82	84		br. m	do	
749	do	14 24 30	135 00 45	2,819	82	84		br. m	Diatom	
750	do	14 25 00	134 51 30	2,679	' ×2	83	l	gv. m	ooze.	
751	July 15	14 25 30	134 42 30	2.679	≻2	83		gy. m	Red clay	
752	go	14 26 00	134 34 00	2, 432	83	×3	1	bl.gn.m	Diatom	
758	do	14 26 00	187 31 30	1, 913	HU	l			Globigerina ooze.	
754	do	14 26 00	134 29 15	1,937	80	84	ļ	br. c. and s	do	
755 756	do Jnly 24	14 26 00	134 27 00 134 30 45	1, 935 2, 307	80	84.5 82		wh.s.br.m br.m.ands	do	
757	July 24 do	14 26 15 14 26 30	134 26 30	2, 158 1, 780	81	82		yl. m. and s yl. m. and s .	do	
758 759	July 25	14 26 30	134 23 00 134 20 00	1,780 1,657	81 81	84		yl. m. and s.	do	
760	do	14 27 00		1,560	81	84		yl. m. and s. yl. m. and s.	do	
		į	1			1	:	· DK.8D.	1	
761 762	do	14 27 15 14 27 40	134 18 45 134 11 00	1,619 1,782	81	84 84	35.9	sh. s. lava fn. wh. s.	do	
		1			}]		i blk.sp.		
763	do	14 28 00	134 05 30	2,072	85	85		br. m. fn. bk. sp.	Red clay	
764	do	14 29 00	133 56 15	2, 487	82	85		br. m	Diatom	
765	do	14 29 45	133 47 00	2,688	83	85		br. m br. m br. m	Red clay	
766	do	14 80 00	138 40 15	2,799	82	86		br. m	do!	Distance
767 768	do		133 33 45 133 23 00	2,827 2,988	81 86	86 86	35. 4	or. m	ao	Diatoms. No specimen.
769	do	14 33 30	133 12 00	2,988 2,914	83	85		br. m		Do.
770 771	do	14 35 00	133 01 00 132 50 00	2,888 2,951	81	85 84	35. 3	br. m	Red clay	Do.
772	July 26	14 38 00	: 132 39 00	3,844	82	83	35.8			Do.
113	uo	14 39 00	132 28 00	3, 119	81	83	·			Do.
774 775	do	14 41 00 14 42 00	, 132 17 00 , 132 06 45	3,029 3,423	83 88	84 85	30. 5	br. e br. m	Red clay	
776	do	14 42 00 14 48 30	132 06 45 131 55 45	3, 423 3, 283	86	85		or. and gn.	Diatom	
777	do	14 45 00	131 45 30	3, 421	81	85				
778 779	do	14 46 00	131 34 45 131 24 15	3,089	85	86	35, 5	lt, br. m br. m br. m	do	
780	do	14 47 30	131 13 30	3, 172	83 83	85	35.4	br. m	do	
781	do	14 48 30	131 03 00	3, 252	81	84	'	br. m wh. and br.	Distom	
782	do	14 49 00	130 52 30	3,129	81	84	35 3	m. br. m	ooze. Red clay	
783	do July 27	14 50 00	130 42 00	3,264	82	83	1	br. mgy. m	do	
784	July 27	14 50 00	130 31 30	3, 547	83	84	35.7	gy. m	Diatom	
795	do	14 50 30	130 20 45	3, 237	87	85		br. m	Red clay	
786 787	do	14 51 00	130 09 45	3, 148	88	85	35.6	br. m	do	
788	do	14 53 30	129 57 00 129 45 15	3, 175 3, 318	84	86	35.6	br. m	do	
789	do	14 55 00	129 34 15	3,041	82	85		br. m '	do	
790 791	do	14 56 30 14 58 00	129 23 15 129 12 15	3,119	82	85 84	32	br. m	do'	
792	do	15 00 00	129 02 00	0,100	80	84	35.5	br. m. br. m. br. m. br. m. br. m. br. m. br. m. br. m. br. m. br. m.	do	
793	do	15 02 00	128 52 00	3,099	81	84		br. mbr. m	do	
794 796	do	15 06 30	128 41 40 128 31 30	2,840 3,093	82 85	84 86	30.0	br.m	do	
796	do	15 08 30	128 22 45	2,670	85	86		br. m	do	
797 798	do	15 09 00 15 10 00	128 20 00 128 09 30	2 00%	X4 X5	86 86	36	br.m	do	
799	do	15 10 00 15 10 30	127 59 15	3,025	86	86		br. m	do	
800 801	July 28	15 10 30	127 49 30	3,108	82	85 85	35.5	br. m. and g.	do	
802	do	. 15 00 90	127 40 45 127 31 40	3, 298 2, 844 2, 943	82 82	84		br. m	do	
803	July 29	15 09 00	127 31 40 127 22 30	2,943	82	84	35.3	br. m	do	
804 805	do	10 08 30	127 13 20 127 04 15	2, 995 3, 026	81 82	84 85	35.4	br. m	do	
806	ldo	15 07 00	126 54 45	2,929	83	85	3-7. 4	br. mi	do	
807	do	15 06 00	126 44 45	3, 121	86	86		br. m	do	
808 809	do	15 05 30	126 36 30 126 27 00	2,855 3,134	85 84	86	99 0	br. m	do	
810	do	15 06 00	126 27 00 126 17 45	3,252	84	86		br. m	do	
	do	15 06 00	126 08 00			1 86	36	br. m	do	
811 812	do	15 06 00 15 06 00	126 08 00 125 58 00	3,047	83	86 86	36	br. m. br. m. br. m. br. m. br. m. br. m. br. m. and g. br. m.	do	

GUAM TO LUZON-Continued.

no.					Ter	mpera	tures.	de la		
Station No.	Date.	Latitude north.	Longitude east.	Depth.	Air.	Sur- face.	Bot- tom.	Character of bottom.	Deposit,	Remarks.
813 814 815 816 817 818 819 820 821 822 823	1899. July 29 July 30do	15 08 00 15 08 00 15 08 00 15 08 00 15 09 00 15 10 00 15 10 30	0 / " 125 48 15 125 28 30 125 28 30 125 18 45 125 08 45 124 54 30 124 44 00 124 33 30 124 33 30 124 20 00	Fath- oms, 2, 819 3, 144 2, 792 2, 936 2, 911 3, 182 3, 182 2, 817 2, 468 2, 427 2, 683	83 83 82 84 82 88 86 87 83 85	86 84 84 85 85 87 86 87 86 88	35, 2 35, 7 35, 7	br. m	Red claydo	
824 825 826 827 828 829 830 831 832 833 834	do July 31do do	15 21 00 15 22 30 15 25 00 15 28 30	124 09 20 123 58 45 123 48 15 123 38 00 123 34 30 123 22 45 123 22 45 123 10 50 122 58 40 122 51 30 122 40 45	2, 994 2, 771 2, 360 1, 401 1, 390 1, 411 1, 515 2, 100 2, 458 2, 740 2, 600	83 82 83 82 81 82 82 83 85 85	86 85 85 84 84 85 86 86 86	35. 4 35. 3 35. 6	br. c	Blue mud	
835	do	15 28 30	122 29 50	2,259	86	87		lt. br. m. fn. bk. sp.	do	
836 837 838 839 840 841 842 843 844 845 846 846 850 851 852 853	do	15 25 00 15 24 00 15 23 00 15 22 30 15 22 03 15 21 00 15 19 00 15 18 00 15 16 30 15 16 30 15 16 00 15 17 00 15 17 00 15 17 00	122 19 45 122 16 15 122 12 40 122 10 16 122 05 45 122 03 30 122 01 15 121 56 20 121 54 00 121 44 45 121 34 00 121 34 00 121 33 00 121 33 00 121 31 45	1, 364 1, 286 1, 496 1, 395 1, 478 1, 489 1, 489 1, 449 1, 463 1, 481 1, 101 787 157 134 120 103	86 84 84 83 84 83 83 88 89 86 80 81 82 83 83 83	89 88 87 87 87 86 86 86 86 86 86 86 86 86 86 86	35. 8	br. m. and s. br. m. and s. br. m. and s. br. m. and s. br. m. and s. br. m. and s. br. m. and s. gn. c. br. m. and s. gn. andbr.m. gn. andbr.m. gn. m.	do do do do do do do do do do do do do d	No specimer Do. No specimer D i n g a l Bay, Luzos Island.
				L	zo	ot v	GUAN	ſ.		
855 856 857 858 859 860 861 862 863 864 865 866 867 868	Aug. 19dod	15 26 30 15 12 00 15 31 30 15 17 00 15 35 00 15 19 15 15 35 15 15 16 00 15 30 00 15 12 20 15 26 30 15 09 45 15 24 00 15 77 15	121 37 80 121 47 15 121 57 30 122 08 00 122 18 15 122 29 00 122 18 15 122 52 45 123 03 00 123 17 15 123 25 00 123 40 30 123 50 30 124 05 15 124 14 00 124 28 15	180 1,599 1,046 1,458 2,390 2,090 3,083 1,550 2,424 821 821 821 2,985 2,136	81 83 83 82 79 80 79 78 81 82 83 83	85 84		gr. c. gr. br. m gr. c. gr. c. gr. c. gr. c. gr. c. gr. c. gr. c. gr. c. gr. and br. m. bk. sps. br. m. br.	Greenmuddododododododo	No specimen Do.
871 872	do	15 21 30 15 04 00 15 19 15 15 01 00	124 28 15 124 34 45 124 44 45 124 53 00 125 04 20 125 13 00 125 25 15 125 36 30	2, 440 3, 140 2, 348 3, 260 2, 920 2, 988 2, 573	85 85 85 83	85 86 84 85 83 84 86	35. 2 35. 4 35. 4	br. m	Red clay	

OCEANOGRAPHY OF THE PACIFIC.

Abstract of the official record of soundings-Continued.

LUZON TO GUAM-Continued.

10,	2.0	Latitude	Longituda	200	Ten	npera	tures.	Character of		
No.	Date.	north.	Longitude east.	Depth.	Air.		Bot- tom.	bottom.	Deposit.	Remarks.
	1			Fath-			i			
-	1899.	0 / //	0 / //	oms.	0	0		br. m		
877 878	Aug. 22	15 14 30 14 57 00	125 44 30 125 54 00	2,862 2,957	89	86 86	35.4	br. m	Red clay	
79	do	15 14 00	126 02 30	2,990	85	85	35.6	br m	do	
180	Aug. 23	14 55 45	126 10 00	2,961	81	84		br. m	do	
881	00	15 13 30	126 19 15	3,312	82	83		br. m	do	
882	do	14 55 15	126 27 40	2,946	79	84	35.6	br. m	do	
884	do	15 12 45 14 57 40	126 39 00 126 47 30	2,711	81 82	84 85	35.7	· br m	do	
385	do		126 58 40	2,909	81	83		br. m	do	
386	do	14 58 15	127 09 15	3,048	82	83	35. 6	br. m	do	
887	Aug. 24	15 17 00	127 19 30 127 31 00	2,943 3,009	81	84 84	05 E	br. m	do	
888	do	14 59 30 15 17 00	127 40 45	3,009	84	84	85.5	br. m	'do	
190	do	15 00 00	127 54 00	3,014	86	85	35.5	br. m	d o	
391	do		128 01 30	2, 987	90	85		br. m	do	
192	do	14 59 15	128 11 45	3,234	83	84	35.7	br. m	do	
93	do Aug. 25	15 16 00	128 18 15	3, 145	82	84		br. m	do	
195	do	14 57 20 15 14 00	128 22 15 128 30 30	3,030	80 82	83 84	35 A	br. m	do	
896	do	14 52 00	128 37 30	3,342			00.0	br. m	do	
397	do	15 12 30	128 50 30	3, 189	82	85	35.6	br. m	do	
998	do	14 53 15	129 01 15	3,346	82	84		br. m	do	
999	Aug. 26	15 10 00 14 53 00	129 16 30 129 27 40	2,864	81	83	35.5	br. m	do	
901	do	15 11 15	129 27 40 129 37 30	3, 159 2, 781	87	85	35 A	br m	,do	
002	do		129 50 00	2,945	88	80	30.0	br. m	do	
903	do	15 00 00	129 55 30	2,809	83	85	35.5	br. m	do	
04	Aug. 27	14 39 30	130 05 30	3,096	83	83			ا	No specime
05	Aug. 27	14 55 00	130 13 00	3, 128	80	83		br. m	Red clay	
006 007	do	14 36 00 14 51 30	130 23 00 130 32 30	3, 204	86	84 84		br. m	do	
008	do	14 37 30	130 41 30	3, 132	88	85	35. 8	br. m	do	
009	do	14 54 45	130 15 15	3, 125	88	86		br. m	do	
910	do	14 38 00	131 03 00	2,969	82	85	35.8	br. m	do	
211	do	14 56 00	131 14 45	3, 295	H2	84		br. m br. m br. m	do	
112	Aug. 28	14 40 00 14 57 30	131 26 40 131 39 00	2, 985 2, 823	NO N1	83 84	35.9	br. m	do	
114	do	14 42 15	131 51 45	3, 065	83	84	35.5	be m	do	
15	do		132 00 30	3, 118	87	85		br. m	do	
916	do	14 35 30	132 09 30	3, 103	85	85	35. 9	br. m br. m	do	
17	do	14 49 45	132 20 00	3, 246	81	85	- <u>::</u> -::-	br. m	do	
118	do	14 32 00 14 48 45	132 26 00 132 37 20	3, 253	79	84 83	35.8	br. m	do	
20	Aug. 29		132 42 30	3, 327	80	84	35.8	br. m br.andgy. m.	Distom core	
21	do	14 49 15	132 54 00	2, 499	86	85	0.0	Dr. m	Red clav	
22	do	14 32 00	133 00 30	2,499 2,769	88	85	35.6	br. m br. m	do	
23	do	14 44 00	133 11 45	2,322	N5	86		br. m	do	
24 25	do	14 23 30 14 39 30	133 20 15 133 32 30	2,878	81	85 84	35.8	br. m br. m br. m	do	
26	do	14 20 30	133 41 00	2,905 2,851	83 78	83	35.6	br m	do	
27	Aug. 30	14 36 30	133 54 00	2, 494	79	83	!	br. m	do	
28	do	14 17 00	134 01 45	2,593	83	84	35.7	Dr. m		
729	do	14 36 00	134 16 07	1,964	83	85		gy. m. and s.	Globigerina	
230	do	14 17 15	134 23 45	1,850	82	86	95.0	av m and a	ooze.	
31	do	14 34 00	134 36 00	2, 250	82	85	35.2	gy.m.ands. br.m	Red clay	
32	do	14 17 00	134 46 00	2,330	91	83	35. 2	br. m	do	
33	Aug. 31	14 36 20	134 58 30	2,488	80	83		br. m	do	
34	do	14 20 00	135 09 30	2,652	82	84	35. 3			_
35	do	14 38 00	135 21 00	2,532 2,779	83	84 85			Dad alam	Do.
37	do	14 20 30 14 37 30	135 40 30	2,620	82	86	35. 5	br m	do	
38	do	14 20 00	135 40 30 135 51 15	2,862	84	86	35. 4	br. m	do	
39	do Sept. 1	14 37 40	136 00 00	2,838	84	84		br. mbr. mbr. mgy. m	Diatom ooze	
40	Sept. 1	14 21 00	136 11 40	2,830	833	84	35.4			Do.
41	do	14 39 15	136 20 30 136 32 15	2,748	MI.	83	95 5	br. m	Red clay	D-
43	do	14 23 15 14 40 30	136 32 15	3,001	HO H9	84 85	გი. ი	vl m	Red clay	Do.
144	do		136 53 00	2,539	87	85	35.2	br. m	do	
45	do	14 41 00	137 01 40	2.877	83	85		br. m	do	
46	Sept. 2	14 23 00	137 13 00 137 24 30 137 35 00	2,751 2,605	83	84	35. 2	gy. m br. m vl. m br. m br. m br. m br. m br. m br. m	do	
47	Sept. 2	14 40 20	137 24 30	2,605	79	83		br. m	do	D-
149	do	14 22 45 14 38 00	137 49 00	2,762 2,725	83	84 84	30.2	hr c	Rod clay	Do.
		14 17 00	137 55 30	2, 638	83	85		,	Licutiny	Do.

LUZON TO GUAM-Continued.

00	-	*			Ter	npera	tures.	às		
Station No.	Date.	north.	Longitude east.	Depth.	Air.	Sur- face.	Bot- tom.	Character of bottom.	Deposit.	Remarks,
951	1899. Sept. 2	0 / // 14 31 00	138 07 00	Fath- oms. 2,556	87	o 86	0	r	Red clay	Manganese
952 953	do		138 13 45 138 13 26	2,757 2,351	83 82	85 84	35.1	br.m	do	Manganese.
954	Sept. 3	14 04 15	138 31 15	2,646	82	83	35. 2	and s. br. m	100000	manganese.
955	do		138 46 30	2,793	82	85	00. 2	br m	do	
956	do		138 52 00	2,763	84	86	35, 2	br. m	do	
957	do	14 12 00	139 08 30	2,473	84	86				No specimen.
958	do		139 11 15	2, 298	86	86	35.1	br. m. and s .	Red clay	
959	do		139 26 45	3, 180	83	85	*****	wh. m	Diatom oose	
960	do		139 34 00	3,042	82	84	36	br.m.fn.bk.sp		
961 962	Sept. 4		139 47 00	2, 187	82	84	37			Do. Do.
963	do		139 54 20 140 07 45	2,767 2,599	77	83	0.00	ord	Red clay	
964	do	13 49 15	140 14 30	2,737	86	86			do	rumice.
965	do	14 05 00	140 28 15	2,772	80	84			do	
966	do		140 34 30	2,696	77	83			do	
967	Sept. 5	14 01 30	140 49 00	2,706	82	84			do	Radiolaria.
968	do	13 43 30	140 55 00	2,658	82	84		br. m	do	
969	do		141 09 00	2,673	86	85			do	
970	do	13 38 30	141 16 15	2,567	90	86	*****	br. m	do	
971 972	do	13 51 45 13 30 20	141 29 15 141 34 45	2,587	86	86	35	br. m	do	No specimen.
973	do	13 45 15	141 47 20	2,383	82	85	2013	br. m	Redelay	No specimen
974	Sept. 6	13 26 40	141 53 45	1,775	78	84	35, 1	gy, m. and s.	Globigerina ooze.	
975	do	13 41 30	142 06 45	1,865	81	85		gy. fn. s	do	W.
976	do		142 13 15	1,649	82	85		br. m. and s.	do	
977	do		142 24 30	1,755	87	86		gy. s. and m.	do	
978	do		142 32 30	1,380	88	86			do	
979 980	do		142 46 15 142 56 15	1,740 2,200	81	86			Dad slav	Do.
981	Sept. 7	13 41 20	143 08 20	2,364	83	85	35.4	br. m	do	
982	do	13 25 00	143 19 00	1,754	82	84		bk.s.andgvl-	V oleanie mud.	Many mang
983	do	13 43 45	143 31 45	1,882	80	84	35.1	bk gvl. bk. s.	do	Do.
984	do	13 26 45	143 42 30	1,751	85	85	,,,,,,	brs. bk. and	do	Do.
985 986	do Sept. 9	13 41 45 13 34 30	143 52 30 144 31 30	1,924 1,411	86 80	86 86	35.1		do	Do.
000		10.05.00			1	0.0		s. gy. m. fn. gy. m		***
987 988	do	13 37 00 13 20 30	144 14 30 144 00 00	1,889 1,606	87	86 87		fn. gy. m bk. s. gy. m	Volcanie mud.	No specimen
989	do	13 17 00	144 19 45	1,927	83	87		gy. m	Globigerina ooze.	Guam.

GUAM TO YOKOHAMA.

990	Sept. 9	13 28 3	80 144 36	15	859 83	87		fn. br. m	Coral sand .	
	do							fn. bk. and		
		10 00 0	~ III W	. 00 1,		1,70		gy. s.	ooze.	
000	do	19 40 5	0 : 144 04	45 3	010 00	00		_ 67. 5.		Managanaga
				40 1,	019 53	. 70		r	90	wantanese.
	do			00 1,	970 83	86		r	00	
994	do	13 51 (00 144 33	15 2,	014 82	86		gy. m	Volcanic	Fine volcanic
			ľ		1	1	i 1		mud.	glass.
995	Sept. 10	14 00 4	15 144 31	45 2	091 88	85	35 9	vol. sand	do	8
996	do					85	1 5	br. m. and s.	do	
					100 00	04		br. m. and s.	do	
							:	or. ni. and a.	uo	
998	do							fn. bk. s		No specimen.
999	do	14 25 3	30 144 28	30 1,	988 84	85	1	r	Volcanic	Manganese.
			- 1	1	1	l	1 1		mud.	_
1000	do	14 97 9	an 144 99	15 1	947 84	86	39	bk. and gy.		
2000			~ ~	′ •" •°		1 ~~	1 00	s. and m.		
1001	do	14 07 0	144 05		00E 0C	00	! !	bk. and gy.	امها	
1001	ao	14 3/ 3	0 144 27	00 2,	ໜຸລຍ	, no				
	_		1	- 1		ŀ	1 1	s. and m.		
	do				997 86	86		Г		No specimen.
1003	do	14 49 3	30 144 2F	20 2	233 81	86	36		Volcanic	Do.
					1	" "			mud.	
1004	do	14.51	in 1.44 95	00 0	914 99	: 96	!!	r		Manoanoso
	do					86		ŗ		
1006	do	15 02 4	15 144 23	15 1,	847 83	86	1	bk, s, gy, m.	aol	

OCEANOGRAPHY OF THE PACIFIC.

Abstract of the official record of soundings—Continued.

GUAM TO YOKOHAMA-Continued.

g .		* 100			Ter	npera	tures.	(Illiana at an at		7
Btation No.	Date.	north.	Longitude east,	Depth.	Air.		Bot- tom.	Character of bottom.	Deposit.	Remarks.
1007	1899. Sept. 10	0 / // 15 09 15	0 / //	Fath- oms, 2,128	0 83	0	0	br. m. bk. s	volcanic	
1008 1009	· do do	15 20 15 15 22 20	144 20 45 144 20 30	1,985 1,959	81 81	85 85	37	br. m. bk. s gvl	mud. do	Pumice and
1015 101 6 1017	do do do do do do do do do	15 35 30 15 46 30 15 48 45 15 59 45 16 02 00 16 13 00 16 15 30	144 18 45 144 18 30 144 16 45 144 16 30 144 14 45 144 12 40 144 12 40 144 11 00 144 11 045	2, 082 2, 273 1, 932 1, 917 1, 987 2, 057 2, 375 2, 446 2, 381 2, 211	81 81 81 81 82 83 84 83	84 84 85	711111	br. m. bk. s br. m br. m br. m br. m br. m br. m br. m br. m. bk. s. R. br. m br. m.	do do do	manganese,
1021 1022 1028 1024 1025 1026 1027 1028	do do do do do do do do do	16 89 45 16 49 15 16 51 00 17 02 15 17 11 30 17 13 30 17 22 45 17 24 45	144 11 20 144 11 30 144 12 15 144 12 15 144 11 15 144 11 00 144 09 45 144 08 40 144 08 30	2,011 1,969 2,298 2,392 2,189 2,271 2,025 2,314 2,382 2,356	857 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85	86 86 86 86 86 86	35, 5	br. m. bk. s br. m. bk. s br. m br. m br. m	dodododododo	
1031 1032 1033 1034 1035 1036 1037 1038 1039 1040 1041 1042 1043	do do do do do do do do do	17 36 00 17 45 30 17 47 30 17 57 00 17 59 00 18 08 30 18 10 30 18 22 00 18 31 45 18 33 45 18 43 30	144 07 45 144 07 00 144 06 45 144 06 00 144 05 40 144 04 45 144 02 30 144 02 30 144 02 35 144 00 30 143 59 15	2, 112 2, 091 2, 851 1, 990 2, 175 2, 155 2, 022 2, 451 2, 424 2, 451 2, 433 2, 225 2, 190	22.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2	86 86 86 85 84	35.5	br. m. br. m. bk. s. br. m. bk. s. br. m. bk. s. br. m. bk. s. br. m. bk. s. br. m. bk. s. br. m. bk. s. br. m. bk. s. br. m. bk. s. br. m. bk. s. br. m. bk. s. br. m. bk. s. br. m. bk. s. br. m. bk. s. br. m. bk. s. br. m. bk. s. br. m. bk. s.	dododododododododododo	Manganese.
1044 1045 1046 1047 1048 1049 1050 1051 1052 1058	do do do do	18 57 00 19 06 00 19 08 00 19 17 30 19 19 30 19 29 00 19 31 00 19 40 15 19 42 15	143 57 30 143 57 15 143 56 30 143 56 15 143 55 00 143 54 45 143 53 30 143 52 45 143 52 30	2, 303 2, 330 2, 220 2, 133 1, 967 1, 964 2, 278 2, 180 2, 146 2, 151	83 82 85 84 87 83 1 82	84 83 84 85 86 86 86 85	35. 7	br. m. bk. s. br. m. bk. s. br. m. bk. s. br. m. bk. s. br. m. bk. s. br. m. bk. s. br. m. br. m. br. m. br. m.	Volcanie muddo	Palagonite.
1054 1055 1056 1057 1058 1059	do do do do do	19 52 30 19 54 45 20 05 15 20 07 45 20 18 20 20 20 45	143 52 00 143 52 00 143 57 30 143 57 20 143 51 00 143 50 45 143 50 30	1, 863 2, 028 2, 319 2, 202 1, 930 1, 987 2, 322	82 81 81 82 82 82 82	85 85 85 85 85 85 85		br. m	do	Do.
1061 1062	Sept. 14 do	20 34 30 20 45 15	143 50 30 143 50 15	2, 181 2, 040	82 81	: 85 : 85		X	Walaania	Do.
1063 1064 1065 1066 1067 1068 1069 1070 1071 1072 1073	do	20 47 45 20 58 30 21 01 00 21 06 30 21 12 15 21 14 30 21 20 15 21 30 00 21 37 15 21 42 45 21 45 16	143 50 15 143 50 00 143 50 00 143 50 00 143 50 00 143 49 45 143 49 30 143 47 30 143 46 30 143 45 30	1,884 1,588 1,321 1,815 2,191 2,207 2,335 1,714 1,595 1,470 1,208 483	222725225555	84 84 84 85 85 85 85 85 85 86 86	35.1	br. m br. m br. m br. m bk. s br. m bk. s gy. m br. m bk. s, gy. m bk. s, gy. m Bk. s, gy. m	do	Manganese.

BULLETIN 55, UNITED STATES NATIONAL MUSEUM.

Abstract of the official record of soundings—Continued

GUAM TO YOKOHAMA—Continued.

u.					Ter	npera	tures.			
Station No.	Date.	Latitude north.	Longitude east.	Depth.	Air.	Sur-	Bot- tom.	Character of bottom.	Deposit.	Remarks.
	1	0 / 11	0 , "	Fath-	۰					!
1075	1899. Sept. 14	21 47 45	143 45 00	oms. 1,029	85	86		bk.s.m	mud	•
1076	do	21 53 00	143 44 00	1,530	84	86 86		bk. s. wh. sp. gvl gvl fn. gvl. br. m. s bk. s. gy. m br. m	do	
1077	do	21 58 15 22 00 45	143 43 00 143 42 45	1,547 1,465	84 84	86 86		gvl	do	Manganese. Do.
1079 1080	do	22 06 20 22 17 30	143 41 45 143 40 40	1,547 1,815	83 82	85 85		fn.gvl	do	Do. Do.
1081	do	22 20 15	143 40 45	1,900	82	85		br. m. s	do	Do.
1082	Sept. 15 do	22 31 30 22 34 15	143 40 45 143 40 45	2,093	82 . 82	85 84		bk.s.gy.m	do	ļ Ī
1084	do		143 40 45 143 40 45	2,077 2,313 2,360	83 82	84 84		br. m	do	İ
1086	do	22 59 30	143 41 15	2,677	83	84		br. m	do	
1087 1088	do	23 02 15 23 13 30	143 41 20 143 41 45	2,702 2,952	84	84 85		br. m.gvl	do	
1089	do	23 16 30	143 42 00	2,882	84	85		br. m	do	
1090	do	23 27 30 23 30 00	143 41 20 143 41 15	2,725 2,842	89 86	86 85		gvl.s	do	
1092	do	23 40 20	143 40 30	3, 189	85	85		br. m	do	
1093	do	23 42 45 23 52 30	143 40 00 143 37 45	3, 165	84 83	85 84		br. m	Red clav	
1095	do	23 52 30	143 32 00	3, 213	84	84		br. m	Volcanie	Volcanic
1096	Sept. 16	23 52 30	143 26 00	2,998	83	O-1		Dr. m	Red Clay	glass.
1097 1098	do	23 52 30 23 57 40	143 20 15 143 19 45	3, 040 3, 259	83 82	84		br. m br. m	do Volcanic	Volcanie
1099	do	23 59 40	143 19 40	3, 259	84	84			mua.	glass and radiolaria. No specimen.
1100	do	23 59 40	143 14 15	2, 483	84	84		gvl br. m	Volcanie	No specimen.
1101 1102	do	24 04 40 24 04 40	143 13 45 143 07 45	2, 855 2, 425	85 87	85 85	35	br. m gvl	do	Lumps of clay
1103	do	24 09 40	143 07 30	2, 294	87	85		br. m. and s.	đo	and manga- nese.
1104	do	24 14 30	143 06 45	1,904	87	85	 	R	do	Volcanie glass.
1105 1106	do		143 06 00 143 04 20	1,749 1,988	86 83	85 85	85.1	gy.s.m gvl		Concretions of fine glass.
1107	do	24 30 45 24 39 30	143 04 15	2, 190	84 83	85 85		gv1	do	Do.
1108 1109	ldo	24 41 30	143 04 15 148 04 15	2, 645 2, 662	82	85	35	br. m. bk. s br. m. and s. br. m. bk. s	do	
1110 1111	do	24 50 30 24 52 30	143 04 20 143 04 20	2,870 2,788	83	85 84		br. m. bk. s	do	Concretions
			1			I	• • • • • •			of glass.
1112 1113	Sept. 17	25 01 30 25 04 30	143 04 30 143 04 30	2,564 2,555	81	83	• • • • •	h= m	do	
1114	do	25 12 20	143 05 00	2.413	83	84	35.1	br. m. bk. s br. m. s br. m. s br. m. s br. m. bk. s br. m. s. gvl.	do	
1115 1116	do	25 22 45	143 05 00 143 05 30	2, 261 2, 186	82 84	85		br. m. s br. m. s	do	
1117	do	25 24 45	143 05 30	2, 123	84 82	85 85		br. m. s	do	
1118 1119	do		143 06 00 143 06 00	1,805 1,654	82	85	35.5	br. m. s. gvl.	do	
1120	do	25 44 30	143 06 30 143 06 45	1,710 1,887	83	85 86		. m. m	do	Brown glass
	do		143 06 45	1,926	86	86				and foram-
1123	do	25 57 30	143 07 15	1.877	86	86	35. 1	gy. m. s	do	200.
1124 1125	do	26 06 45 26 08 45	143 07 45 143 08 00	1,229 1,251	82 83	85 85	' 	gy. m. s gy. m. s R gvl	do	and lumps
1126	do		143 08 00		82			gy. m. and s. bk. s.	i	of clay.
1127 1128	do	26 12 45 26 17 00	143 12 15 143 12 30	1,337 1,418	82 82	85 84	35.7	gyl. s gy. m. and s.	do do	Manganese and foram- inifera.
1129	do	26 21 30	143 12 45	1,505	82	84	١	gy. m. and s.	do	Do.
1130	0	oc an an	143 13 15	o ana	83	84	١	gy, m. and s.	do	

GUAM TO YOKOHAMA—Continued.

uo.	1	Latitud-	Longing		Ter	npera	tures.		Fi -	
Station No.	Date.	north.	Longitude east.	Depth.	Air.	Sur- face,	Bot- tom.	Character of bottom.	Deposit.	Remarks.
	4000	0 , 11	0 , "	Fath-	0	0				
1131 1132	1899. Sept. 18	26 32 30	143 13 15 143 13 45	2,351 2,950	82 82	84 84		br. m. and s.	Volcanic	No specimen.
1183	′ؤه	26 43 45	143 13 45	2,800	82	84		br. m. and s.	mud. do	•••
1135		. 26 52 20	143 13 00	2,879 3,421	83 86	85 85		br. m. and s. br. m. and s.	do	
11 36 11 3 7	do	26 52 20	143 07 00 143 00 20	3,132 $2,250$	86 89	85 86	' .	DK. S. gy. m		
1138	do	26 48 00	143 02 15 143 04 15	1,837 2,101	87 85		35		do	Manganese.
1140	do	26 43 30	142 57 45 142 58 30	1,835 $2,278$	88 82	86 86		gy. s. and m. gy. s. and m.	Volcenic	No specimen
1142					ì	86				
	do		142 57 00	2, 682	83	,	•••••			Radiolaria and dia toms.
1143	do Sept. 19	27 07 40 27 17 30	142 56 30 142 54 45	2,591 2,543	82 82	86 84	35.1	br. s. and m . br. m. and s.	do	
1145	do	27 17 30 27 19 30	142 54 20	2,119	81	84			do	
1146	do	27 24 30	142 53 20	2, 251	80	81		bk. and gy.	do	
1147	do	27 29 30	142 52 20	1,856	83	84	' 	s. and m. gy. s. and m.	Globigerina	
1148	do	27 34 30	142 51 30	2, 181	81	84		bk. and gy.	ooze. Volcanic	
149	do	27 39 15	142 50 45	2, 106	84	. 84		s. and m. gy. C. bk. S	mud. do	
150	do	27 48 45	142 49 45	1,746	82	84	i	gy. m. and s.	Globigerina ooze.	
	do		142 49 30 142 48 45	1, 686 2, 041	83 83	84	35. 2	gy. m. and s.	Volcanic mud. do	Many foram inifera. Do.
153	do	28 03 00	142 48 15		82	84		gy. m. and s. R.	do	Do.
154 155	do	28 12 20 28 14 30	142 43 30 142 42 30	1,602 1,632	82 82	85 85	. -	gy. s	do	
156	do	28 23 45	142 87 45	1,660	83	85	· 	ov manda	an an	
157 158	do do	28 25 15 28 35 20	142 36 45 142 33 45	1,617 1,584	83 82	85 85		gy. m. and s. gy. m. and s. R	do	
159 1160	ao	28 46 45	142 32 15 142 28 15	1,515 1,907	82 82	85 85		gy. m. and s.	Volcanic mud.	No specimen Foraminif era.
161 1 62	do Sept. 20	28 49 00 28 58 40	142 27 20 142 23 30	1,994 2,095	82 82	85 85	37 	gy. m. and s. gy. m. and s.		Do.
163 1164	do		142 22 30 142 18 30	2,049 2,384	82 83	83 83		gy. m. and s. gy. m. and s.	Volcanic mud.	
165 166	do	29 12 30	142 17 40	2,387 2,552	82	84	95	gy. m. and s. br. m. and s.	do	
167	do	29 24 20	142 13 30 142 12 30	2,596	86	85	'	or. m. and s.	00	
1168 1169	do	29 36 00	142 08 30 142 07 30	2, 933 2, 927	85 90	85		Dr. m. bk. s	do	No specimen
1170	do	29 45 00	142 02 15	2,912	- 86	i	- 35	gy. m. and c.	mua.	
1171 1172	do	29 46 45 29 55 45	142 01 15 141 55 30	2, 826 2, 621	- 84 - 84	86 86		br. m. and s. br. m. and s. bk. s.	do	
173	do	29 57 40	141 54 30	2,655	82 82	85 85	· 	br. m. bk. s	do	
174 175	do do	30 06 00 30 07 45	141 48 30 141 47 30	2, 490 2, 384 2, 089	84	85	1	br. m. and s. br. m. and s.	do	
	Sept. 21 do	30 16 30	141 41 15 141 40 00	1,987	82 82	84 84	35.1	br. m. and s. gy. m. and s. gy. m. and s.	do	
178	do	30 26 45	141 33 10	1,685	82	84		gy, m, and s, bk, s.	do	
1179 1180	do	30 28 30 30 36 45	141 32 15 141 25 30	1,652 1,617	82 81	84 85	85.2	bk.s. gy.m.bk.s gy.m.bk.s gy.m.bk.s	do	
1181	do	, 30 38 30	141 24 15	1,590	82	85		gy. m. bk.s gvl	do	Concretions
1182	do 	30 46 45	141 17 00	1,548	83			gv1	ao	of volcanic
1183	do	30 48 30	141 16 00		82	85		gy. m. bk. s	do	glass. Manganese.
1184 1185	do	30 57 15 30 59 00	141 10 45 141 09 30	1,542 1,491	82 82	85 85	35. 2	gy. m. bk. s br. m. and s. gy. m. and s. gy. m. and s. gy. m. and s.	do	1
1186	,do	30 59 00 31 08 15 31 10 00	141 06 45 141 06 30	1,842	82	85 185		gy. m. and s.	do	

GUAM TO YOKOHAMA-Continued.

	DESK	200			Ter	mpera	tures.			
Station No.	Date.	north.	Longitude east.	Depth.	Air.	Sur- face.	Bot- tom.	Character of bottom.	Deposit.	Remarks.
		1000	7 - 3	Fath-	1					
	1899.	0 / 11	0 / 11	oms.	0	0	0	55 50 mm	l	
1188	Sept. 21	31 18 15	141 03 30	1,595	140	85	35. 2	gy. m. gy. and bk, s.	Volcanic mud.	
1189	do	31 20 00	141 02 45	1,562	80	84		gy. m. gy.		
100	1	01 07 10	100	100	-	0.1	100	gy. m. gy. and bk.s.	١,	
190	do	31 27 40 31 29 15	141 00 30 141 00 00	1,543 1,551	79	84		gy. m. and s. gy. m. and s.	do	
192	do	31 37 45	140 57 15	1.040	78	83	E a 1 5 2 5	gv. m. and s	do .	
193	do	31 39 20	140 56 30	1,512	77	82		gy. m. and s. gy. m. and s. gy. m. and s.	do	
194	Sept. 22	31 48 00	141 03 45	1,047	76	80		gy. m. and s.	do	
195 196	do	31 57 40 31 59 15	141 00 45 141 00 00	1,431 1,431	77	82 82		gy, m, and s.	do	
197	do	32 10 30	140 56 30	1,698	76	81		gy, m, and s.	do	
198	do	32 13 15	140 55 45	1,612	76	81		gy, m. and s.	do	
199	do	32 24 15	140 52 00	1,497	76	80		gy and br. m.	do	
200	do	32 27 15	140 51 15	1,460	76	80		and s.	do	
				100		75.1		gy. m. gy. and bk. s.	4.	
201	do	32 39 30	140 47 30	1,268	76	81		gy. m. gy. and bk. s.	00	
202	do	32 42 00	140 46 45	1,199	75	81		and bk. s. gy. m. gy. and bk. s.	do	
203	Sept. 23	32 53 30	140 43 30	908	72	79			do	
1004	4	90 50 15	140 40 00	010	Tes	134		and bk. s.		
	do		140 43 00	846	72	79	*****	bk. s		Concretion of sand an manganes
	do		140 39 40	737	74	79	****	bk. 8	do	
206 207	do	33 10 30 33 22 00	140 39 00 140 35 45	737 665	74 75	78 79		DK. 8. m	do	
208	do		140 35 00	665	74	79				
	do	33 36 15	140 32 15	660	74	80		bk, s, gy, m.	do	
210	do	33 38 45	140 31 15	688	74	80		bk. gy. s	do	
211	do	33 50 00	140 28 30	777 815	74	80	*****	bk, s, gy, m. bk, gy, s bk, gy, s	do	
213	do	34 01 00	140 27 40 140 24 15 140 24 00	808	74	80		bk ev s	do	Do.
214	do	34 03 15	140 24 00	857	73	80		bk. s. gyl	do	20.
215	do	34 12 00	140 16 15	901	73	80		bk. s. gn. m .	do	
40.00	do	THE TA CHE	140 14 00	920 934	73	80	36, 6 36, 2	bk. s. gn. m .	do	
218	do	34 23 00	140 01 45	932	73	77	30. 4	gn, m	do	
219	do	34 25 00	139 57 45	879	73	77		gn. m	do	
220	do	34 26 45	139 53 30	786	73	77	36	gn. m. br. s .	do	
221	do	34 28 30 34 30 00	139 49 30 139 45 15	781 726	71	78		gn. m. bk. s.	do	
223	do	34 31 45	139 41 00	676	71	78		bk. gy. s gyl. bk. s, gyl. bk. s, gyl. bk. s, gyl. m. bk. s, gn. m. bk. s, gn. m. gn. m. gn. m. gn. m. br. s. gn. m. bk. s. gn. m. bk. s. gn. m. bk. s. gn. m. bk. s. gn. m. bk. s. gn. m. bk. s. gn. m. bk. s. gn. m. bk. s.	do	
		The state of		100	130					
224	Sept. 24	34 33 00	139 36 30	660	70	78		gn. m. bk. br. s.	do	
225	do	34 41 00	139 33 15	805	69	78	41.1	bk. s. gn. m	do	
226	do	34 44 30	139 32 00	977	69	77		bk. s. gn. m.	do	
228	do	34 47 20	139 31 00 139 26 00	812	69	77	*****	bk. s. gn. m	do	
229	do	34 50 45	139 24 45	792 650	69	77		bk.s.gn.m gvl	Manganese	Fine sed
									nodules.	ment, was
231	do	34 51 30	139 24 00	689 807	69	77			do	
232	do	34 54 00	139 20 20	905	69	77		gn. m. bk. s	do	
233	do	34 57 45	139 19 40	807	68	75		gn. m. bk.	do	
234	do	35 00 30	139 21 45	805	68	75		gn. m. bk. s		
235	do	35 03 40	139 24 00	720	69	75		gn. m. bk.s	do	
236	do	35 06 30	139 25 15 139 26 00	652	69	75	*****	gn. m. bk. s gn. m. bk. s gn. m. bk. s	do	
231	do	an 07 30	139 26 00	613	69	75		gn. m. bk. s	do	Yokohama.
				YOK	ОНА	MA 7	ro gr	'АМ.		
			1	ı		,	1	-		r
238 239	Oct. 10	34 51 30 34 48 45	139 37 30 139 35 30 139 40 30	272 1,005	68 69	73 74		bk.s.andgvl bk.m. ands. bk. and gy. m. and s.	Green mud	
240	do	34 47 15	139 40 30	1,005 612	69	74		bk. and gy.	do	
	1	ı	I	ı	I			mande	1	1

1239do	34 48 45 1 139 3	5 30 1,005	69 74	bk.s.and gyl Green mud bk.m. and s do bk. and gy do
				m. and s. bk. and gydo

OCEANOGRAPHY OF THE PACIFIC.

Abstract of the official record of soundings—Continued.

YOKOHAMA TO GUAM-Continued,

no .					Ter	mpera	tures.	Obsession .	Property of	Care Tra
Station No.	Date.	Latitude north.	Longitude east.	Depth.	Air.		Bot- tom,	Character of bottom.	Deposit,	Remarks.
				Fath-						
1242	1899. Oct. 10	34 44 30	139 49 30	oms. 797	72	74		bk. and gy.	Green mud.	
1243 1244	do	34 37 15 34 39 15	139 50 00 140 00 00	1,277 1,363	69 69	74 74		bk. sbk. and gy.	do	
1245	do Oct. 11	34 29 45 34 20 20	139 58 45 139 57 30	1,098 1,299	69 70	74 70		m, and s, gvl bk, and gy, m, and s		
	110000	12.34	Articles and		1			WANT SAME OF SEP		V
1247 1248	do	34 21 15	140 23 30 140 21 30	1,814	70	75 75		bk. s		No specimen. Do.
1249	do	34 13 00	140 19 30	1,323	69	75		bk. and gy. m. and s.	Blue mud .	
1250	do	34 06 00	140 10 00	733	70	75		bk. 8	do	
1251 1252	do	34 08 15 33 50 30	140 33 00 140 20 00	1,270 745	72 70	78	37	gy, and bk.	do	
1253	do	- TYP-54	140 38 15	1, 194	70	77	5.0	m. and s.		
1254	do	33 32 40	140 20 00	264	69	76		fn. gvl	Coral sand.	Pteropods and foram- inifera.
1255	do	33 30 00	140 25 45	439	68	76		fn. gyl	Blue mud .	Innera.
256	Oct. 12	33 27 45 33 23 00	140 30 45 140 41 30	600 812	70 69	76 76				
1258	do	33 05 45	140 24 00	454	67	76	43.7	gv1	do	Manganese.
1259 1260	do	32 57 30 32 56 15	140 45 00 140 50 00	964 1,094	70 74	79 80		gy m gyl gy. m. bk. s gy. m	Volcanic	
	do	82 00 10	District Coll	1,094	125	1	*****	gy. III	mud.	
1261 1262	do	32 47 45 32 39 30	140 35 45 140 57 30	920 1,428	70 72	80 78		gy, m. bk, s. br. m. bk, s br. m. bk, s bk, s	do	
	do	32 28 45	140 37 45	1,246	72	78	35, 4	br. m. bk.s	do	di nomento
1264	do	32 22 00	141 02 30	2,080	73	79				Manganese and vol- canic glass
1265	do	82 10 30	140 44 00	1,444	71	78	35.2	gy.mgy.mgy.mgy.mgy.mgy.mgy.mgy.m.	do	
1266 1267	Oct. 13	32 05 00 31 54 00	141 07 30	1,730	73 71	77	35.3	gy.m	do	
268	do	31 48 00	140 49 00 141 11 15	1,651	74	77		gy. m	do	
269	do	31 36 20	140 53 30	1,622	75	80	35	gy.m.bk.s	do	
$\frac{270}{271}$	do	31 29 45 31 17 30	141 16 00 140 58 00	1,915 1,557	75	80				
272	do	31 12 30	141 18 30	2, 165	71	79		gy.m.bk.s gy.m.bk.s gy.m.bk.s gvl	do	
273 274	Oct. 14	31 00 30 30 56 30	140 58 30 141 18 40	1,463	75	78 78	35.1	gy m. bk.s	do	
275	do	80 41 45	141 01 45	1.620	73	78		gvl	do	
276	do	30 42 00	141 23 00	1.807	74	79	35	gvl.gy.m	do	
277 278	do	30 29 30 30 28 30	141 12 30	1,857 2,266	77 75	80 80	35	gvi. crs. bk. s	do	
279	do	80 51 00	141 41 80 141 29 00	2, 175	75	80		gvl.bk.s	do	
	do Oct. 15	80 19 00	141 24 80	2,215	79	81	35	bk. 8	do	
1281 1282	Oct. 15	90 19 30	141 48 00 141 37 00	2,558	78 80	80 81	35	gy. m. bk. s.	do	
1283	do	30 05 20	142 02 30	2,299 2,767	84	81		gy.m.bk.s	do	
284	do	29 50 45	141 29 00	2,588	79	81 81		gy.m.bk.s	do	
1285 1286	do Oct. 17	29 46 20 29 23 30	142 13 00 141 45 30	3,576 1,606	80 77		35. 2	gvl. gy. m gvl. crs. bk. s gy. m. bk. s gy. m. bk. s bk. s gy. m. bk. s		Typhoon: no
	:	ĺ			78	80	35		l '	specimen.
	do	i	141 54 45	1,606	1	1	85	gy. m. bk. v	mud.	
1298 1299	do	29 25 00	142 03 15	1,755 2,651	: 78 74	80		wh. and bk.s br. m	Globigerina ooze. Volcanic	
		i	142 13 00	· ·	l)	· • • • • • • • • • • • • • • • • • • •		mud.	
290 291	do	29 21 15 29 32 20	142 34 00 142 21 30	4,350	76 79	' 81 80	•••••		do	
292	do	29 36 00	142 00 00	4,212 2,371	74	ЯÕ	35	br. m br. m. bk. and wh. s.	do	
293 294	do Oct. 18	29 37 15 29 17 80	141 50 45 142 04 30	2, 141 1, 417	73 74	80 79		br. m wh.gy. bk.s.	do Globigerina ooze.	
296	do	29 10 30	141 57 30	1, 415	74	79	ĺ	gy. bk. s. and		
296	do	29 09 00	142 08 40	1,758	73				do	
297	do	29 00 45	142 12 00	1,954	74	81		gy. m gy. m	Voleanic ;	
		-5 00 10		-, •••		l	,	G	mud.	

YOKOHAMA TO GUAM-Continued,

Ę.		T asternal	Longitud		Ter	npera	tures.	Chamarter of		١
Station No.	Date.	north.	Longitude east.	Depth.	Air.	Sur-	Bot- tom.	Character of bottom.	Deposit,	Remarks.
				Fath-			i –			
1298	1899. Oct. 18	28 53 30	142 05 40	oms. 1,711	o 76	81	٥	gy. m. and	Globigerina	
	1	1	l]		gy. wh. s.	ooze.	
	do	1	142 17 00	1,817	76	82	 	gy. m. and gy. wh.s.	do	
1300 1301	do do	28 33 00	142 21 00 142 14 00	1,529 1,088	80 77	81 81	35.9	gy. m.s	do	
			142 25 00 142 28 15	1,331	75 75	81 81	35. 1	gy.m.s	do	
	do do do	28 13 00	142 20 30	847	76	81	30.1	gy.m.sgy.m.sgy.m.sgy.m.sgy.m.s	do	Much man- ganese and volcanic sand.
1305	do	28 10 30 28 00 00	142 31 00 142 34 00	1, 289 1, 208	75 75	80 81		gy. m. bk. s.	do	band.
307	do Oct. 19	27 52 40	142 25 00	010	76	81	38.3	gy.m.bk.s	ao	
308	do	27 49 00	142 34 30	1,040	75	80	' i	bk. and gy. s and m.	1	
309	do	27 38 30 27 33 30	142 34 30 142 23 30	891 518	77 78	80 80	' 	bk.and gy.s.	do	Do. Do.
311	do	27 54 40	142 42 15 142 43 15	1,503	80	82	١	gv. m	do	20.
312	do	27 40 30 27 30 30	142 43 15	1,552 1,716	76 79	82 82	I		Volcanie	
314	do	27 22 45	142 45 80	1,660	81	82	l. 	gy. m. bk.s. gy. m. bk.s.	mud. do	
	do	I	142 45 40	1, 494	81	82		1		and foram-
1316 1317	do	± 27 18 30	142 45 45 142 36 30	1,649 1,453	80 77	82 82	35	gy. m. bk. s. gy. m. bk. s. gy. m. bk. s. br. m. bk. s.	do	Do. Do.
318	do	27 13 30	142 46 30 142 47 30	1,453 1,210 2,167	76 78	81 81	35	gy. m. bk.s.	do	Do.
320	do	27 02 45	142 48 80	2,048	78	81				Loiamimmeia.
322	Oct. 20	26 56 00 26 49 45	142 41 00 142 51 40	1,618 2,142	78 78	81 81	35	gy. m. bk.s. gy. m. bk.s bk. and gy.s.	do	Do
323	do	ł	142 53 00	1,583	78	81		gv. m.		
324 325	do	26 31 00 26 25 00	142 44 15 142 55 00	1,915 847	79 80	81 82	85	br. m. bk. s bk. and wh. s. gv. m.		
326 327	do		143 02 15 142 56 00	865 1,591	79 80	82 83	35	bk. s. gyl	do	
328	do		142 56 00	871	79	83		bk. wh. s	do	Foraminifera
329	do	26 22 00	142 50 40	1,709	82	83		gvl	do	and vol- canic glass. Manganese iron.
330	do	26 23 30	142 45 00	1,543	81	83		gy.m	do	
X 62	do	26 38 (0)	142 39 45 142 50 00	1,257 1,807	81 80	82 82	35.6	gy. bk. s	do	
333 334	do	26 36 00	142 37 00 142 41 00	1,186 1,334	79 78	82 82	35.1	gy. m.bk. s	'do	
1335	do Oct. 21	26 14 00	142 51 15	1,525	79	82	35	gy. bk. s gy. m. bk. s gy. m.bk. s s. gyl. gy. bk. s	do	No en esteran
1336 1337	do	26 08 20 26 02 45	142 59 00 143 06 40	1, 521 1, 485	79 80	81 81	35.6	` 	Volcanie	No specimen.
338	do	25 57 30	142 59 00	1,424	79	82		bl. br. s. gy.	mud. do	
1339 1340	do	25 52 30 25 46 15	142 51 20 143 01 15	1,801 2,000	78 81	82 81	35	gy. m.bk. s gvl. bk. s	do	Manganese
841	do	25 37 15	143 57 00	1,602	80	82	1	br. bk. s	do	nodules. Brown glass.
1342 1343	do do do	25 32 20 25 28 00	142 47 45 142 57 40	1,710 1,748	81 84	83 83	35	br. bk. s gy. m.bk. s bk. s. gvl	do	glass, and foraminif-
1344 1345 1346	do do	25 18 00 25 13 20 25 07 30	142 57 80 142 47 80 142 57 00	1,995 1,449 1,755	87 81 79	83 83 83	35. 5 35	gy. m. bk. s. bk. s. gvl gy. bk. s. gy	do do	era.
1350	Oct. 22	24 52 00	142 56 30 142 52 00 142 47 30 142 47 00 142 52 00	2, 207 1, 624 2, 249	80 80 80 79 79	83 83 83 81 81	35. 2 35 35 35 35 35 35	m. gy.m.bk.s br.m.bk.s gyl gy.m.bk.s gy.mbk.s	do do	Manganese.

YOKOHAMA TO GUAM-Continued.

a		DEP 1	1		Ter	npera	tures.	character of bottom, Deposit.		
Statio No.	Date.	Latitude north.	Longitude east,	Depth.	Air.	Sur- face.	Bot- tom.		Deposit.	Remarks.
	l ad	0 / 11	0 , ,,	Fath-		0	0			
1352	1899. Oct. 22	24 46 00	142 56 30	oms. 2, 355	80	81	35	br, m, bk, s	Volcanie mud.	•
1353	do	24 40 40	142 56 15	2,065	80	82		gy. m. bk. s. gy. m. bk. s. gy. m. bk. s. gy. m. bk. s. gy. m. bk. s. gy. m. bk. s. gy. m. bk. s. gy! gy. m. bk. s. gy! br. m. bk. s. br. m. bk. s.	do	
1354	do	24 35 30 24 32 40	142 56 00 142 51 30	2,095 1,843	81	83 83	35 35	gy. m. bk. s	do	
1356	do	24 30 00	142 47 00	1,749	83	80	35	gy. m. bk. s	do	
1357 1358	do	24 24 30 24 17 00	142 56 00 142 58 30	1.735	82 85	83	35 35.1	gy.m.bk.s	do	
1359	do	24 10 30	142 50 40	1,774 1,737 2,368	84	85		gvl	do	Fibrous glass.
1360	do	24 07 20 24 01 15	143 00 30 142 52 30	2,368	88 79	85	35 35	gy.m.bk.s	do	
1361	do	93 57 45	143 03 30	2,373 2,673	81	84	35	br. m. bk. s br. m. bk. s br. m. bk. s br. m. bk. s	do	
1363	Oct. 23	23 54 20	143 14 15	2,599 2,744	80	83		br. m. bk. s	do	
1364 1365	Oct. 23	23 27 45 23 41 45	143 06 4 x 142 59 15	2,744	80	83	35 35	br. m. bk. s	do	
1366	QD	23 38 00	143 10 00	2.368	81	84	36	br. m. bk. s br. m. bk. s	do	
1367	do	23 34 30	143 21 30 143 13 30	2,609 2,323	84	84	35.1	br. m. bk. s	do	
1368	do	23 21 45	143 16 00	1,952	84	84	35	br. m. bk. s bk. s. gy. m bk. s. gy. m br. m br. m br. m. bk. s	do	
1370	do	23 18 15	143 16 40	2,588	85	84	35.1	br. m	do	
1371 1372	do	23 14 20 23 08 15	143 27 30 143 20 00 143 12 45	2,961 2,582	79 81	84	35 35	br. m	do	
373	do Oct. 24	23 02 00	143 12 45	2,478	80	84	35	br, m, bk, s	do	
1374		22 57 30	143 22 45	2.548	81	84	35	br. m. bk. s	do	
1375 1376	do	22 52 45 22 48 15	143 33 00 143 24 30	2,483	81	84 84	35 35	br. m. bk. s	do	
377	00	22, 43, 30,	143 24 30 143 16 30	2,415 2,127	81	84	35	gy. m	do	
1378	do	22 38 45 22 34 15	143 26 30	2, 122	81	85 85	35	gy. m. bk.s	do	
1379 1380	do	22 29 45	143 36 30 143 28 00	2, 131 2, 023	86	85	35	gy, m. bk. s	do	
381	do	22 25 00	143 28 00 143 18 40	1,099	86	85	35	bk. gy. s. gvl.	do	
382	do	22 15 00	143 22 20 143 26 00	1,297 1,388	84	85 85	35.3 35.6	br. m. bk. s br. m. bk. s br. m. bk. s br. m. bk. s br. m. gy. m. bk. s gy. m. bk. s gy. m. bk. s bk. gy. s. gyl. bk. gy. s. gyl. bk. gy. s. gy. m.	do	
1384	do	22 14 45	143 31 45 143 26 00	I, 532 1, 236	82	85	35.3	Dr. m. ok. 8	ao	i
385	do	22 11 30	143 26 00	1,236	82	85	36	br. m. bk. s	do	
386 387	do	22 08 15 22 02 30	143 20 15 143 26 30	802 1,197	82	84	37	bk.gy.s bk.s	do	
1388 1389	Oct. 25	21 48 36 21 45 45	143 40 45 143 41 15	1,668 1,653	81	83 83	35.5	br m bk s	Volcanic	No specimen.
		1.35 (1.00)	100000000		1	i		br. m. bk. s gy. m. bk. s	mud.	
1390 1391	do	21 42 30 21 39 15	143 41 30 143 42 00	1,801 1,849	81	83	35.2 35.3	gy, m. bk. s	do	1
392	do	21 36 00	143 42 30	1,615	82	84	35.2	gy. m. bk. s gy. m. bk. s bk. s br. s. and m.	do	1
393	do	21 42 00	143 49 00	1,971	82 82	84	.,,,,,,	bk. s	do	
	do	21 48 00	143 55 00	1, 460			******	DK. S.		
1395	do		143 43 00	1,248	88	85	36.5	br. s. and m. bk. s.		
396	do	21 45 15	143 42 45	1,046	85	85	36	bb a gwl	do	Manganese. Brown glass.
397	do	21 57 30	143 33 00 143 38 00	1,053	87	85	35.5	bk. s. gvi	do	Diowii giasa.
399	do	21 54 00	143 38 00 143 34 00	1,392 1,215	81	85	36	bk. 8	do	
400	do	21 49 40 21 46 15	143 29 15 143 34 00	1,374 1,594	83	85	35. 5 35. 6	bk.s	do	
402	do	21 43 30	143 29 00 143 24 00	1,715	83	84	35, 2	bk. s	do	
403	do	21 40 00	143 24 00 143 33 30	1,820	83	84	37	bk. 8	do	
404	Oct. 26	21 37 00 21 29 30	143 26 00	1,489	81	84	01	br. m. bk. s.	do	
406	do		143 35 00	1,692	81	85		r bk, s, gvlbk, s. bk, k, s. gvl. br, m, bk, s, grl.	do	Manganese
	2.5									concre- tions.
408 408	do	21 19 30 21 17 00	143 27 00 143 36 30	1,865 1,620	81	85 85	35. 3 35. 5	br. m. bk. s br. m. bk. s br. m. bk. s br. m. bk. s	do	
409	do	21 14 30	143 46 15	2, 209	86	85	35, 4	br. m. bk. s	dő	
410	do	21 28 15	143 56 30 143 57 15	1,898	83	85 85	35, 5	br. m. bk. s	do	
$\frac{1411}{412}$	do	21 38 00 21 57 30	143 57 15 143 52 00	1,956 1,144	81	85	36	br. m. and s.	do	
413	do	21 52 15	143 30 30	838	82	85	36.7	bk. s	do	
414	do	21 47 00	143 49 00	1,714	82	84	35, 3	bk. s. br. m br. m. and s.	do	
415	Oct. 27	21 46 30	144 02 00	1,300	81	84	35.5	br. m. and «.	do	
416	do	21 34 45	144 03 00 143 56 30	1,912	80	84		bk. s	oo	
1417	1do	21 15 15	143 56 30	1,691	81	84	35.2	br. m. bk. s	·doi	i

YOKOHAMA TO GUAM-Continued.

ion .		Taller	Vaniste A	-		eratures.	oban in		
Station No.	Date.	north.	Longitude east.	Depth.	Air. S	ur- Bot-	Character of bottom.	Deposit.	Remarks.
				Fath-	1				
418	1899. Oct. 27	21 05 30	143 36 45	oms. 2,143		4 1	br. m. bk. s	Volcanie mud.	
419	do	20 53 00	143 55 15	1,874		5 , 35.3	br. m. and s.	do	
420 421	do	20 46 30 20 39 45	143 39 40 143 59 30	2,095		4	br. m. bk. s	do	
422	do	20 31 00	143 43 00	1,889 2,250	83 8	4 35.5	br. m. bk. s br. m. bk. s	do	
423	Oct. 28	20 24 15	144 03 45	2, 139	82 8	4	br. m. bk. 8	do	
424 425	do	20 16 00 20 09 30	143 47 15 144 08 00	1,831	82 8 82 8	4 35.5	br. m. bk. s	do	
426	do		143 48 00	1,833 2,151		4	br. m. bk. s br. m. bk. s	do	
427	do	19 51 45	144 03 15	2,472		5 35, 6	br. m. bk. s br. m. bk. s	do	
428 429	do	19 39 00 19 28 40	143 44 00 144 03 40	1,981 1,972		5 35.3 5 35.3	br. m. bk. s	do	
430	do	19 15 30	143 46 30	2 433		5 35.3	br. m. bk. s br. m. bk s br. m. bk. s	do	
431	Oct. 29	19 06 15	144 06 00	2.308	82 8	4 35.4	br. m. bk. s	do	
432	do	18 53 30 18 44 15	143 48 15 144 05 15	1,906 2,169		4 35.1	bk. 8	do	
433	do	18 44 15 18 33 00	143 49 45	2, 202		5 35.2	br. m. bk. s	do	
435	do	18 25 45	144 12 00	2,349	81 8	5 35.6	br. m. bk. s br. m. bk. s br. m. bk. s br. m. bk. s	do	
436	do	18 13 20 18 05 00	143 54 00	2, 265		4 35.2 4 35.2	br. m. bk. s	do	
438	Oct. 30	17 53 00	144 13 30 143 56 00	2, 127 2, 114		4 35,2	br. m. bk.s	do	
439	do	17 44 30	144 15 30 143 58 00	1,901 1,737	82 8	4 35.3	br. m. bk. s br. m. bk. s	do	
440	do	17 32 45	143 58 00	1,737		4 35.1	br. m. bk. s	do	
441	do	17 24 00 17 11 30	144 17 20 144 00 00	2,036		5 35	br. m. bk. s bk. br. s. br.	do	
	principal and the same				1		m.		
443	do	17 03 00	144 18 00	2, 329	120	4 35, 4	bk. br. s. br. m.	do	
444	do	16 51 30	143 59 45	2,175		4 35.1	bk. br. s. br. m.	do	
445	do	16 42 45	144 18 00	2,043		4	bk, br, s, br, m,	do	
446	Oct. 31	16 31 00	143 59 30	2,113		4 35 4 35.3	bk. br. s. br. m.	do	
448	do	16 23 00 16 11 00	144 17 30	2,447	10.4	4 35.3	bk. br. s. br. m. bk. br. s. br.	do	
	: 1				· .	i	m.		
	do	16 01 20	144 20 20	2,365	1	5 35,1	bk. br. s. br. m.		
450 451	do	15 51 30 15 45 00	144 04 15 144 26 20	2, 401 1, 801	100	$ \begin{array}{c c} 5 & 35, 1 \\ 4 & 35, 2 \end{array} $	br. m. bk. s br. m. bk. s	do	
452	Nov. 1	15 84 45 15 20 15	144 12 00	2, 116		4 35	br. m. bk. s	do	
453 454	Nov. 1	15 20 15 15 16 30	144 32 45 144 16 45	2, 164		4 35	br. m. bk. s br. m. bk. s br. m. bk. s	do	
455	do	15 10 30	144 36 15	$\frac{2,221}{2,000}$		5	br. m. bk. s	do	
456	do	14 57 30	144 18 30	2,245	86 8	6	br. m. bk. s	do	
457	do	14 50 45	144 37 00	1,970		5 35.2	br. m. bk.s	do	
458 459	do	14 37 45 14 30 40	144 17 15 144 36 20	2,339 $1,981$		5 4 35	gy.m.ands. gy.m.bk.s	do	
460	Nov. 2		144 19 30	2,053	83 8		ĉ	do	Fragments of volcania glass.
461	do	14 10 00	144 39 00	1,946	82 8	4 35	gvl. br. m	do	grams.
462	do	13 57 20	144 23 00	2, 111		4 35	gvl. br. m br. m. br. bk.	do	Volcani
463	do	13 49 00	144 43 15	951	76 8	4	s. br. m. br. bk.	Globigerina	glass.
464	do	13 47 40	144 38 00	891	. 80 8	6	gy, m, bk, s	ooze.	
465	do	13 47 00	144 35 30	993		š	r	do	San Lui d'Apra
		<u> </u>	:					<u> </u>	Guam.
_			GI	UAM T	O MII	WAY IS	LANDS.		
466	Nov. 12	13 26 30	144 36 37	234			co. s. and m.	Coral mud.	
467	do	13 39 20	144 41 20	518	79 8	H	co. s. and m.	Globigerina ooze.	
	do	13 46 15	144 25 45	1,731		4	co. s. and m.	do	
	do	13 20 20	144 28 15 144 26 45	1,017		4 40.5		Globigerina	No specimen
				679	A X	4 40.5	co. s. and m.	: Grootkeri na !	
	do	13 15 15	144 20 40	0.0				ooze.	

GUAM TO MIDWAY ISLANDS—Continued.

<u> </u>	 I		-		Ter	npera	tures.		-	
Static No.	Date.	Latitude north.	Longitude east.	Depth.	Air.	Sur- face.	Bot- tom.	Character of bottom.	Deposit,	Remarks.
	1			Fath-	0				i	
1472	1899. Nov. 12	13 17 00	144 32 00	0ms. 1,000	81	84	ļ	со. в. ду. в	Globigerina ooze.	Gren sand Mollusks,
1473 1474	do	13 05 15	144 34 30 144 42 45	716 1,074	81 82	84 84	37. 4	co. s. gy. s bk. s. g		No specimen.
1475	NOV. 13	, 12 68 30	144 53 30	1,817	×ī	: H		co. s. and m.	Globigerina ooze.	Do.
1476 1477	do	13 05 45	145 00 15 145 10 20	1,327 $1,536$	81 80	83 83	35, 5	co. s. and m. co. s. and m.	do	
1478 1479	do	13 05 30 13 05 15	145 20 30 145 30 45	2,026 $2,675$	80 86	84	35	co. s. and m. br. m	· do l	
1440	d o	13 05 00	145 40 45	3, 071	83	85			, mud.]	
1481 1482	do	. 12 44 30	145 49 30 145 47 30	4, 472 5, 160	85 82	85 85	! .	br. m. and g. br. m. and s. Nospecimen	do	Do.
1483 1484	do Nov. 14	12 40 45	145 56 15 145 58 00	4, 249 4, 560	81	84	35, 5	br. m. and s.		I.o
1485	do	12 50 15	145 45 00	4, 675	82	84	35.6	br. s. and m.	Red clay	Minute speci- men. Frag-
							:			ments of Coscinodis-
1486	do	12 46 00	145 47 30	5, 070	81	84	35.9	8	do	cus. Do.
1487 1488	do do	12 44 00 12 43 15	145 46 45 145 49 00	5, 101 5, 269	82 81	84		yl. m No specimen	do	Do. Deepest
1489	Nov. 15	13 12 40	145 04 00	1, 240	81	84		gy. s. and m.	Globigerina	sounding.
1490	do	13 15 45	144 51 30	707	83	84		gy. s. and m.	ooze. do	
1491 1492	do do do	13 26 30 13 35 00	145 06 20 145 13 00	939 1,054		84 84	36.7	gy. s. and m. gy. s. and m.	do	
1493 1494	do	13 32 30	145 22 30 145 16 00	1,683 1,316	84	84		gy. s. and m. gy. s. and m.	do	
1496 1496	do	13 46 15 13 38 30	145 22 45 145 39 45	1,444 2,285	80 81	81 81		gy, s, and m, gy, s, gy, and br, m	Volcanic mud.	Manganese and forami- nifera.
1497	do	13 58 30	145 35 00	1,903	81	*4		gy.s.gy.and	Globigerina ooze,	miera.
1498	Nov. 16	13 56 15	145 57 45	2, 259	81	84		gy. and br. m. and s.	Volcanie	
1499	do		145 45 30	2,043	×1	*4		gy, and br. m. and s.		
1500 1501	do	14 17 00 14 32 45	146 05 45 145 55 00	2,650 2,151	83 82	81 81	· · · · · · · ·	br. m. bk. s br. m. bk. s	Red clay Volcanic mud.	
1502 1503	do	14 37 30 14 53 45	146 17 30 146 07 15	$\frac{2,330}{2,253}$	81 81	84 84		· U	'do	No specimen.
1504	Nov. 17	14 58 30	i 146 29 00 i	2, 253 2, 586	81	84		br. m. bk. s	mud.	
1505 1506	do	15 24 30	146 39 45 146 32 30	2,884 2,720	81 82	84		hrm hk s	do 1	
1507 1508	do	15 39 20	146 38 45 146 38 20	2, 983 2, 841	82 85	84 84	35.5 33	br. m. bk. s br. m. bk. s br. m. bk. s	do	
1509 1510	do	15 14 15	146 25 00	$\frac{2,446}{3,167}$	82 82	- 84 - 84	31	. br. m. bk. s		
1911	do Nov. 18	15 32 30 15 52 15	146 47 00 146 51 15	2,883	82	84	33	br. m. bk. s br. m. bk. s br. m. bk. s	do	
1512 1513	do	15 37 00 15 55 00	147 01 45 147 09 15	2,386 2,864	77 81	' 84 ' 84	34 34	br. m. bk. s	do	
1514	do	15 39 40	147 22 30 147 26 30	2,721	82	84	34	br. m br. m	`do	
1515 1516	do Nov. 19	15 57 30 15 45 00	147 26 30 147 37 00	2, 762 3, 598	82 82	84	35, 2 35	br. m	do	
1517	do	15 45 15	147 41 15	3, 996	82	84	35. 4	br. m br. m. and s.	Volcanie mud.	
1518 1519	do		147 48 30 147 58 15	3, 198 3, 337	81 83	84 84	35, 5 35, 4	br. m. and s.	do	
1520 1521	do	15 52 00	147 59 00 148 09 15	3, 263 2, 981	83 82	81 84	35. 6 35. 6	br. m br. m br. m. bk. s	do	
1522	do	l	147 43 30	2, 855		84	35. 4	•	mud.	Concretions of clay and
1523	do	16 03 40	147 59 00	2, 499	78	84	35.5	R	do	manganese.
1524	Nov. 20	16 03 40	148 14 45	1,587	80	84	36	s	Globigerina ooze.	
1525	do	15 59 30	148 17 15	1,585	80	84	36.5	s	اdoا	

GUAM TO MIDWAY ISLANDS-Continued.

п.		Y-400-7	Yanatha		Ter	npera	tures.	Character 1		100
Station No.	Date.	north.	Longitude east.	Depth.	Air.	Sur- face	Bot- tom.	Character of bottom.	Deposit.	Remarks.
		1000	70.00	Fath-						
1526	1899. Nov. 20	15 55 30	148 20 15	oms. 1,213	81	84	36	s	Globigerina	
1527 1528	do	15 51 30 15 47 30	148 23 00 148 26 00	2, 106 2, 391	81 81	84 84	35.4 35.5	S br. m		
1529	do	15 51 30	148 29 00	1,956	81	84	35	s	mud.	
1530 1531	do	15 38 00 15 35 20	148 04 00 148 13 00	3,096 2,462	81 81	85 85	35.6 35.2	br. m br. m. bk. s	Red clay	
1532	do	15 28 20	148 06 40	2,762	82	84	35	br. m. bk. s	do	No se selesce
1533 1534	do	15 26 30 15 29 00	148 17 15 148 27 15	1,731 2,280	81 82	84	35, 3 35, 5	R. G gy, m. and s. bk. s.	Volcanie mud.	No specimen
1535 1536	Nov. 21	15 31 60	148 32 45	2,386	81	84	35.5	br. m	Red clay	Do.
1537	do	15 40 30 15 50 00	148 38 45 148 44 00	1,724 1,081	81	84	35.6	wh. s		Do.
1538	do	15 42 00	148 50 00	1,710	80	84	35	R. S	ooze, do	Manganese,
$\frac{1539}{1540}$	do	15 35 30	148 55 45 148 50 45	3, 184	83	84	35.5	R. S	Red clay	
1541	do	15 19 00	148 20 15	3, 191 1, 747	83	84	35.5	G	Globigerina ooze.	Do.
1542 1543	do	15 10 40 15 06 15	148 05 45 148 14 00	1,397	79 81	84	35 35, 5	gy. s br. m	Red clay	
1544	do	15 01 40	148 22 15	2,942 2,006	79	84	34.8	gy. m. and s.	Globigerina	
1545 1546	Nov. 22 do	15 03 45 15 10 30	148 32 30 148 47 30	2,641 3,166	76 78	84 84	34.6 35.4	br. m. bk. s .		No specimen.
1547	do	15 00 00	148 49 45	3, 132	78	84	35.1	br. m. bk. s br. m.	mud. Red clay	
1548	do	14 50 30	148 52 15	3, 108	81	84	35.5 35.5	br. m	do	
1549 1550	do	15 00 00 15 09 00	149 04 00 149 09 30	3, 135	82	84	35. 4	br. m	do	
1551	do Nov. 23	14 59 40	149 18 15	3, 169	80	84	35.3	br. m	do	
$\frac{1552}{1553}$	Nov. 23	14 48 20 15 07 15	149 29 30 149 33 30	3,147	82	84	35.5 35.4	br. m	do	
1554	do	14 54 30	149 51 30	3, 101	83	84	35, 3	br. m	do	
1555 1556	do	15 17 00	149 54 30	3, 147	86	85	35.2	br. m	do	
1557	do	15 05 15 15 26 45	150 07 45 150 09 10	3, 214 3, 182	82 81	85	35, 5	br. m	do	
1558	Nov. 24	15 15 30	150 24 00	3, 206	80	84	35, 6	br. m	do	
1559 1560	do	15 36 20	150 25 30	3, 217	82	84	35.5	br. m	do	
1561	do	15 24 45 15 44 00	150 41 00 150 47 30	3, 230 3, 240	81	84	35, 5 35, 6	br. m	do	
1562	do	15 27 00	151 06 20	3,344	82	85	35.4	br. m	do	
1563 1564	do	15 46 00 15 30 40	151 09 00 151 24 15 151 28 45	3, 266	84	81	35.6	br. m	do	
1565	Nov. 25	15 49 15	151 28 45	3, 289	80	83	35, 8	br. m	do	
1566	do	15 34 45	151 43 30	2 561	83	88	36	br. m	do	
1567 1568	do	15 38 40	151 45 15 151 48 30	2,672	85	83	35.5	101 - 111	acceded consent	
1569	do	15 53 30 16 07 00	151 52 30	2,946 825	81	84 84	35.5	Co. s. and m.	Globigerina	
1570	do	16 04 20	151 53 30	815	81	84	39	Co. s. and m.	ooze,	
1571	do	16 01 40	151 54 30	1,348	81	84	36, 8	Co. s. and m. Co. s. m. and	do	
1572	do	7.7. 3.7.	151 55 30	1,892	82	84	35.7	(4)		Manganese.
1573 1574	do	15 51 00	151 58 45 152 04 00	2,656 2,757	81	84	35.7	br. m br. m br. m	Red clay	
1575	do	15 51 30 15 52 15	152 04 00	2, 904	81	84	35, 5	br. m	do	
1576	Nov. 26	15 56 00	152 08 30	9 978	80	83	35.7	br. m	do	
1577	do	16 00 00	152 08 00	2,957	80	83	35. 9	br. m br. m	do	V
1578 1579	do	16 03 45 16 07 30	152 07 15 152 06 45	2, 957 2, 778 3, 122	80	83	35	br. m br. m	Red clay	No specimen
1580	do	16 11 30	152 05 45	3, 121	81	84	35	br. m	do	
1581	do	16 10 45	152 10 00	3, 175	82	N4	35	br. m	ob	
1582 1583	do	16 00 00 15 44 30	152 20 15 152 04 00	3, 165	86 85	85 85	35 37.5	wh.s.andm.	Globigerina	
1584	do	16 15 00	152 23 15 152 29 15	3, 239	81	84	35	br. m	Red clay	
1585 1586	do Nov. 27	16 09 00 16 01 30	152 29 15 152 37 30	3, 200	80	83	35	br. m	do	
1587	do	16 14 30	152 37 00	3, 219	80	83	35	br. m	do	
1588	do	16 24 00	152 34 45	3, 288 3, 206	81	83	34.8	br. m br. m br. m	do	
1589	do	16 20 30	152 43 45	3, 206	89	- 84	35	bг. ш	do	

OCEANOGRAPHY OF THE PACIFIC.

Abstract of the official record of soundings-Continued.

GUAM TO MIDWAY ISLANDS—Continued.

		202.03	7.7		Ten	npera	tures.			
Station No.	Date.	Latitude north.	Longitude east.	Depth.	Air.	Sur- face.	Bot- tom.	Character of bottom.	Deposit.	Remarks.
1590	1899. Nov. 27	0 / // 16 26 15	0 / 1/152 51 45	Futh- oms. 3, 195	6 83	85	o 35, 2	br m	Red clay	
1591	do	16 36 00	152 50 15	3, 180	82	84	34.5	br. mbr. m	do	
1592 1593	do	16 32 30 16 38 20	153 00 15 153 08 00	3, 197	81	84	35 • 34. 8	br. m br. m br. m	do	
1594	Nov. 28	16 48 00	153 06 00	3, 194 3, 193	81	84	35. 2	br. m	do	
1595 1596	Nov. 28	16 44 00 16 50 15	153 16 30 153 24 00	3, 193	79	83	35. 2 35	br. m br. m	do	
1597	do	16 58 30	153 22 45	3, 191	81	83	35	br. m br. m	do	
1598 1599	do	16 54 00 17 03 30	153 44 15 153 45 00	2,905 3,055	81 79	84	35 35	br. m	do	l I
1600	do	17 13 30	153 47 15	3, 110	81	84	35. 2	br. myl. m		Minute speci- men mostly diatoms.
1601	do		153 57 00	1,783	81	84	35	gy.s	ooze.	
1602	do	17 15 45	153 55 15 153 53 30	2,059 1,733	81 80	84	35 35	yl.m gy.s.and m.	Globigerine	No specimen.
1604	a polymer and the last		153 48 45		82	83	35	he m	OOZe.	
1605	Nov. 29	17 23 30	153 44 15 153 45 15	2, 923 3, 185 3, 185	81	83	35, 2	br. m	do	
1606 1607	Nov. 29 do do	17 29 45	153 47 15	3, 185	81	83	35. 2 35. 2	br. mbr. o		
1608		17 30 00	154 03 15	3,122	82	84	85	br. m	do	
1609 1610	do	17 52 00 17 36 45	154 07 15 154 21 00	3,115	82 81	83	35 35, 2			
1611	Nov. 30	17 53 40	154 26 00	2,998	81	83	85	br. m		Do.
1612 1613	Nov. 30	17 45 30 17 55 00	154 41 00 154 46 00	3,065	80	83	34. 5 85. 2	br. m	do	
1614	do	17 47 00	154 51 30	3,065	81	83	85.2	br. m	do	
1615	do	17 39 15	154 57 00 155 02 00	3, 112	81	83	35 34	br. m	do	
1617		17 00 40	155 06 45	3, 084 3, 182	81	83		br. m	do	
1618 1619	do	17 47 30 17 47 30	155 12 40 155 23 00	3, 138	80	83	35	br. m	do	
1620 1621	Dec. 1	17 56 00	155 28 00 155 33 30	3, 143	78	83	35 1	br. m. br. m. br. m.	do	
1622	do	17 47 15 17 37 15	155 43 45	3, 133	80	83	35. 5 35. 6	br. m	do	
1623 1624	do	17 57 00	155 48 00 156 03 15	3, 164	81	83	35, 3 35, 2	br. m br. m br. m.	do	
1625	do	18 05 40	156 08 45	3, 206 3, 135	79 81	83	85.5	br. m	do	
1626 1627	Dec. 2	17 54 15 18 15 30	156 25 30 156 30 15	3, 193	80	83	35, 2 35, 4	br. m	do	
1628	do	18 02 45	156 45 15	3, 159	81	83	35	br. m	do	
1629 1630	do	18 23 00 18 05 00	156 52 15	3, 188	80	N3 NB	35.6			
1631	do	18 23 15	157 09 15 157 15 15	3, 164	81	83	35. 2 35. 8	br. m br. m	do	
1632 1633	Dec. 3	18 08 40 18 26 40	157 29 45 157 36 00	3, 168	79	83	35.8 35.2	br. m br. m	do	
1634	do	18 12 00	157 51 00	3, 173	80	82	35. 2	br m	do '	
1635 1636	do	18 32 30 18 20 45	157 54 45 158 11 45	3, 164	82	83	35.5 35.5	br. m br. m	Pad alay	Do,
1637	do	18 39 20	158 16 15	3, 159	78	82				Do.
1638 1639	Dec. 4	18 25 30 18 46 00	158 31 30 158 37 30	3, 163	79	83 83	35 35, 2	br. m br. m	Red clay	
1640	do	18 31 00	158 53 15	3,170	81	83	35, 2	br. m br. m	do	
1641 1642	do	18 50 00 18 54 00	158 58 30 159 14 30	3, 158	80	83	35 34.5	br. m	do	
1643	do	18 52 30	159 20 00	3, 148	79	M2	35.3	br. m br. m	do	
1644 1645	Dec. 5	18 38 00 18 56 30	159 35 30 159 40 00	3, 218	79	82		br. m	do	
1646	do	18 42 00	159 56 45	3, 131	NO	82	35	br. m br. m	do	
1647 1648	do	19 00 30 18 51 15	160 01 30 160 15 30	3, 150 3, 126	80	82 82	35 35	br. m br. m	do	
1649	do	19 16 40 19 07 00	160 14 45	2,769	79	82	35	br. m br. m	do	
1650 1651	Dec. 6	19 07 00 19 22 00	160 30 45 160 34 30	3,038 2,567	: 79	82 82	35 35	br. m	do	
1652	do	19 23 00	160 44 30	2,886	79	82	35	br. m br. m br. m br. m br. m br. m br. m	dő	
1653 1654	do	19 32 00	160 40 15 160 44 45	2,584 2,673	80	1 82 82		br. m	do	
1655	do	19 40 30	160 55 45	2,912	80	83	35	br. m	do	
1656 1657	do	19 48 00 19 54 45	160 51 30 160 58 30	2,859 2,854	81 80	83 83	35 35	br. m	do	
1658	do	19 54 00	161 09 15	2,912	79	83		br. m. br. m. br. m. br. m.	do	_
1659 1660	do Dec. 7	20 04 00 20 11 45	161 06 30 161 13 00	2,468 2,270	79 79	82 82				Do. Do.
	do		161 24 15	2,751	79	82				

GUAM TO MIDWAY ISLANDS-Continued.

<u> </u>					Ter	прега	tures.			
Station No.	Date.	north.	Longitude east.	Depth.	Air	Sur- face.	Bot- tom.	Character of bottom.	Deposit.	Remarks.
1671 1672 1673 1674 1675	1899. Dec. 7do	20 34 53 20 40 00 20 35 30 20 45 20 20 51 00 20 46 20 20 56 40 21 08 00 20 58 30	0 / // 161 21 00 161 18 00 161 28 45 161 37 30 161 46 30 161 55 45 162 05 50 162 14 30 162 14 30 162 13 30 162 45 15	Fath- oms. 2,596 2,552 2,788 2,827 2,848 2,817 2,816 2,838 2,817 2,819 2,819 2,816 1,087	78 79 81 79 79 79 79 79 78 80 79 80	· 822 828 828 828 828 828 828 828 828 82	34. 2 35 36 35 35 35	br. m. and s. wh. m. gy. s.	Red claydododododododo	No specimen.
1679 1680 1681	do do do do Dec. 9	20 59 00 20 54 40	162 47 15 162 49 45 162 53 00 162 56 15 162 59 45 163 03 15 163 06 45	1, 054 1, 283 2, 203 2, 451 2, 498 2, 270 1, 798	79 78 78 78 79 78	82 82 82 81 81 81	37.3 38 35 35.1 35.2	gy. m. and s. br. m. and s. br. m	Red clay do do do do	Do.
1686 1687 1688	do do do do do	21 01 40 20 57 30 20 53 00 20 48 00 20 55 30	163 10 30 163 14 15 163 17 45 163 20 30 163 21 15 163 28 45 163 27 45	828 1,507 2,003 2,435 2,630 2,556 1,992	78 78 78 78 80 83 79	81 81 81 81 82 82 82	37 35.2 35	gy. s	do	
1691 1692 1693 1694 1695 1696	do do do do	21 14 40 21 23 00 21 26 40 21 29 45	163 26 45 163 18 15 163 10 00 163 06 00 163 02 45 162 59 00	1, 912 754 2, 050 2, 272 2, 377 2, 050	79 79 77 77 79 78	82 82 82 81 81 81	35 35 35 35	gy. m. and s. gy. m. and s. gy. s	do do Red clay do Globigerina	
	Dec. 10 do .do .do .do .do .do	21 20 00 21 22 40 21 24 45 21 27 00 21 21 00	162 55 30 162 55 15 162 55 00 162 54 45 162 50 40 162 46 40 162 43 00 162 42 00	2, 103 2, 093 1, 456 1, 917 1, 352 1, 854 2, 731 1, 879	79 78 77 78 76 75 76 79	81 80 80 80 81 81 81	35 35. 2	wh.and bk.s. gy. m gy. m. and s. gy. m. and s. gy. m. and s. gy. m. and s. y. m. and s. br. m gy. m. and s.	do	Large manga-
1707	do do do do	21 16 (0)	162 41 00 162 44 40 162 38 00 162 33 30 162 27 45 162 22 20	1, 083 1, 061 2, 029 2, 953 2, 900 2, 867	78 79 79 79 78 78	81 81 82 82 82	36 35	and G. gy. m. and s. gv. m gy. m br. m. br. m.	uo	No specimen.
1712 1713 1714 1715 1716 1717 1718 1719 1720 1721 1722 1723 1724	do Dec. 11do Dec. 12do	21 24 16 21 27 00 21 37 00 21 35 15 21 38 20 21 47 00 21 43 30 21 44 40 21 56 45 21 48 30 21 44 00 21 39 15	162 24 00 162 33 00 162 43 00 162 43 00 162 45 20 162 45 20 162 57 00 162 57 00 162 57 00 163 01 15 163 05 30	2, 827 2, 879 2, 879 2, 808 2, 912 2, 854 2, 854 2, 830 2, 798 2, 890 2, 890 2, 676	78 777 79 78 78 78 78 78 77 76 77	81 81 81 80 80 81	"No reliable ther-	br. m. br. m. br. m. br. m. br. m. br. m. br. m. br. m. br. m. br. m. br. m. br. m. br. m. gy. m.	Red clay do	rex. No specimen. Coscinodiscus rex.
1725 1726 1727 1728 1729	do do do do	21 43 30 21 48 00 21 52 00 21 56 30 22 01 45	163 07 00 163 09 00 163 10 45 163 11 30 163 11 30	2,628 2,120 2,360 2,868 2,985	77 78 79 79 79	81	ļ	br. mbr. ed clay do do		

GUAM TO MIDWAY ISLANDS—Continued.

п			-	1	Ter	npera	tures.			
Station No.	Date.	Latitude north.	Longitude east.	Depth.	Air.		Bot- tom.	Character of bottom.	Deposit.	Remarks.
	4000	0 / 11	0 1 11	Fath-	0	0	ا ه			
730	1899. Dec. 12	21 53 30	163 16 15	0ms. 1,900	79	81		gy. m	Globigernia	
731	do	21 58 00	163 20 45	2,649	81	81			Red clay	
732 733	do	21 46 45 21 40 20	163 21 15 163 20 30	2, 241 2, 672	79	81		Dr. m	do	
734	do	21 35 00	163 20 00	2,738	78	81		br. m	do	
735 7 36	do	21 29 20 21 33 20	163 19 15 163 24 00	$\frac{2,612}{2,775}$	78 78	80		br. m	do	
737	Dec. 13	21 37 20	163 28 40 163 33 20	2.876	78	80 80		br. m br. m br. m	do	
738 739	do	21 41 00 21 45 20	163 37 45	2, 943 2, 966	78 78	80	!	br. m	do	
740	l do	21 39 20	163 38 45	2,950	×0	81		br. m br. m	do	
741 742	do	21 34 00 21 33 40	163 39 45 163 13 00	2,945 2,395	80 80	81 81		br. m	do	
748	do	21 39 30	163 11 30	2,395 2,289	79	81		br. m	do	
744 745	do	21 45 30 21 47 30	163 10 30 163 14 20	2,299 1,696	79 79	81 81	! 	br. m gy. m. and s.	Globigerina	
746	do	21 43 30	163 13 45	1,973	78	81	<u>.</u>	bk. and wh. s.and bk.G. br. m	oo z e. ർറ	Manganese.
747	đ o	21 39 15	163 13 20	2, 225	78	81		br. m	Red clay	
748 749	Dec. 14 do	21 41 30 21 47 00	163 56 15 164 05 15	3, 033 2, 967	78	. 80 80		or. m	qo	
750	do	21 42 00	164 10 15	2,974	78	81		br. m	do	
751 752	do	21 31 00 21 51 30	164 26 30 163 58 30	3,021	78	81 82		br. mbr. mbr. m	do	
758	do	21 56 15	164 16 45	2,902	78 77	82		br. m	do	
754	do	21 44 30	164 34 45	3,029	77	80		br. m	do	
756 756	Dec. 15 do	22 05 15 21 53 15	164 39 45 164 57 15	3,036 3,018	77 76	80 80		br. m	do	
757	ďΛ	22 13 45 22 01 30	165 02 00	3,085	80	81	l l	br. m	do	
758 759	do	22 01 30 22 20 00	165 22 20 165 20 20	3,078 3,107	82 78	82 82		br. m	do	
760	do	22 05 30	165 33 45	3,070	77	82		br. m	do	
761 762	do Dec. 16	22 25 30 22 10 45	165 35 15 165 47 15	3, 234 3, 198	76 76	81 80		br. m	do	
768	do	22 30 45	165 49 30	3,229	78	81		br. m	do	
764 765	do	22 12 20 22 28 20	166 88 30 166 10 80	3, 227 8, 126	78 78	81 82		br. m	do	No specimer
766	'do	22 13 30	166 26 30	3, 237 3, 269	79	82		br. m br. m	do	rio opecimei
767 768	do Dec. 17	22 32 40 22 17 00	166 31 45 166 47 00	3, 269	79 79	81 80		br. m br. m	do	
769	do	22 36 40	166 52 45	3,228	75	80		br. mbr.	do	
770 771	do	22 20 20 22 44 40	167 10 00 167 13 00	3, 206 3, 261	77 74	80 80	'	br. m br. m	do	
772	do	22 32 45	167 21 45	3.208	75	en		br. m	do	
778 774	do Dec. 18	22 50 30 22 38 30	167 26 00 167 41 45	3, 321 3, 164	73 . 74	79 79		br. m br. m br. m	do	
775	do	22 59 00	167 48 30	8, 310	71	78				Do.
776 777	do	22 46 30 22 59 00	168 02 00 168 03 00	3,379 3,261	73	79 80		br. m	Red clay	
778	i do	22 46 15	168 15 45	3, 298	73	. 79		br. m	do	
779 780	do	23 05 00 22 53 20	168 16 45 168 34 00	3, 207 3, 169	$\frac{72}{71}$	78 78		br. m br. m	do	
781	Dec 19	23 12 15	168 35 40	3, 251	72	78		br. m br. m	do	
782 788	do	23 00 15 23 18 30	168 52 45 168 54 15	3, 119 3, 221	71 73	77 80		br. m	do	
784	:ao	23 09 00	169 07 15	3, 256	73	80			do	
785 786	do do	23 28 40 23 18 30	169 12 30 169 30 15	3, 288 3, 238	73 72	80 79		br. m	do	Do.
787	do	23 37 40	169 84 30	3.320	72	78		br. mbr. ed clay	ъ.	
788 789	Dec. 20do	23 28 00 23 47 30	169 54 30 169 56 00	3,318 3,331	73 75	77 78		br. m	do	
790	do	23 38 00	170 11 45	3.288	77	79		br. m	do	
791 7 9 2	do	24 05 00 23 49 30	170 07 20 170 29 20	3,243	76 75	79		br. mbr. o		
798	'do	24 05 40	170 29 20 170 35 00	3, 247 3, 273	73					Do.
794	Dec. 21 do	23 54 20 24 09 45	170 56 00 171 00 45	8, 250	72 69	77 76		be m	Pod olav	Do.
796 796 797	do	24 15 15	170 56 30	3, 257 3, 257	69	76		br. m	do	
797 798	ao	24 11 00 24 34 00	171 11 15 171 06 30	3, 265 3, 252	70 69	76 76		br. m	do	
799	do	24 21 00	171 29 15	3, 196	70	76 76 75		br. m	do	
800 801	Dec. 22	24 39 45 24 30 80	171 30 00 171 51 40	3,214	68 68	75 75		br. m	do	
501 802	do	24 49 30	171 49 40	3, 206 3, 281	68	75		br. m	do	
1802 180 8	do	24 49 30	171 49 40 172 08 40	3, 281 3, 198		75 76		br. mbr.	do	

GUAM TO MIDWAY ISLANDS-Continued.

u.			T an alter da		Ter	npera	tures.	Character of		
Station No.	Date.	north.	Longitude east.	Depth.	Air.	Sur- face.	Bot- tom.	Character of bottom.	Deposit.	Remarks.
	0.77			Fath-		1				
7.5	1899.	0 / //	0 1 11	oms.	0	0	0		A STATE OF	
804	Dec. 22	24 55 20	172 11 00 172 29 00	3, 225 3, 258	67 68	75 75		br. m	Red clay	
806	do	24 45 20 25 07 00	172 32 20	3, 432	69	75		br. m	do	
807	Dec. 23	24 55 30	172 50 00	3, 237	68	75		br. m	do	
808	do	24 47 15	172 53 30	3, 202	68	76		br. m	do	
809	do	25 08 40	172 56 30	3,208	68	76		br. m	do	
810	do	24 56 45	178 18 15	3,156	69	75 75		br. m	do	
811 812	do Dec. 24	25 17 00 25 05 00	173 17 45 173 34 30	3, 227 3, 206	68	75	*****	br m	do	
813	do	25 25 30	173 38 45	3, 231	68	75		br. m	do	
814	do	25 13 30	173 55 00	3,258	70	76		br. m	do	
1815	do	25 26 40 25 14 30	173 55 30	3,283	70	75 75	*****	br. m	do	
816 817	do	25 14 30 25 35 00	174 13 00 174 20 00	3, 257 3, 257	70 67	74	*****	br. m	ob	
818	Dec. 25	25 23 00	174 26 30	3, 208	69	75		br m	do	
819	do	25 44 15	174 43 30	3,475	70	75		br. m	do	
820	Dec. 26 Dec. 28	25 26 00	174 43 30 175 01 15	3,475 3,258	72	75		br. m	do	
821	Dec. 26	25 47 30	175 12 00	3,434	78	75		br. m	do	
822 823	Dec. 28	26 01 00	175 47 00 175 30 00	3, 252	68 69	74 75		br. m	do	
894	do	25 54 40 25 36 00	175 23 45	3,276	68	75	******	br. m	do	
825	do	25 39 30	175 43 15	3, 292	70	75		br. m	do	
826	Dec. 29	25 46 15	176 05 00	3,033	69	75		br. m	do	
827	do	26 06 40	176 09 20	3,357	67	73		br. m	do	
828 829	do	25 54 00	176 26 30 176 30 00	3,230 3,242	69 70	73		br. m	do	
830	do	26 14 00 26 02 30	176 46 20	3 194	70	75		br m	do	
831	Dec. 30	26 24 00	176 49 30	3, 194	70	75		br. m	do	
832	do	26 12 45	177 06 00	3,086	70	75	*****	br. m	do	
833 834	do	26 34 00	177 09 00 177 32 15	3,074	72	75 75		br. m	do	
834	do	26 17 00	177 32 15	3,229	70	75		br. m	do	
836	do	26 38 20 26 18 30	177 31 15 177 48 15	3,061 3,013	67	75 75		be m	do	
837	Dec. 31	26 37 40	177 52 45	3, 115	63	75		br. m.	do	
1838	do	26 24 00	178 09 15	3, 115 3, 105	67	74		br. m	do	
1839	do	26 43 30	178 14 30	3.047	63	74		br. m	do	
840	do	26 29 45	178 33 30	2,876 3,007	72	74		br. m	do	
841 842	do	26 49 30 26 36 15	178 39 00 178 56 30	3,007	63 64	72 78		br. m. br. m.	do	
843	1900.	26 55 45	179 02 45	3,022	65	72		he m	do	
1844	Jan. 1 do	26 43 15	1 179 20 30	3,038	66	72		br. m	do	
845	do	27 02 45	179 20 30 179 27 00 179 43 45	2, 951 2, 970	70	73		br. m	do	
846 847	do	26 47 45	179 50 30	2,970 2,993	68 68	71 71		br. mbr. o		
848	do	26 52 00	West. 179 55 30 179 46 00	2,947 2,939	66	71		br. m	do	
849 850	do	27 10 30	179 46 00	2,939	65	70		br. m	do	
.851	do	20 00 40	179 34 00 179 22 30	8,036	65 64	70 70		br.m	do	
852	do	26 58 30	179 12 30	2, 951 2, 951	65	71		br. m	do	
853	do	27 16 45	179 06 00	2,915	64	70		br. m	do	
854	do Jan. 2 do	27 02 00	178 51 30	2,997	67	70		br. m	do	
855	do	27 21 15	178 46 30 178 30 15	2,895	64	68 68		br. m	do	
856 857	Jan. 2	27 06 30 27 26 45	178 25 30	2,859 2,772	69 65	67		br.m	do	
858	do	27 12 00	178 10 00	2, 757	69	70		br. m	do	
859	do	27 30 00	178 04 15	2, 437	67	70		br. m	do	
860	oh l	97 11 30	177 56 00	2, 437 2, 734	67	70		br. m	do	
1861 1862	do Jan. 3	27 21 00	177 87 00	2,737	67	70		br. m	do	
863	Jan. 3 do	27 33 00 27 44 15	177 48 30 177 25 30	2, 462 2, 470	66 67	70 70		be m	do	
864	do	27 53 00	177 25 45	2, 224	67	69	I .	ou m	(1) I A DI GOTTINA	
865 866	do	27 57 00 28 07 00	177 15 30 177 22 15	2, 185 1, 503	69 66	69 70		gy. m	Globigerina	No specimen Manganese.
867 868	do	27 57 00 28 05 00	177 34 00 177 32 00 177 26 30	2,311 1,624	68 67	68 66		gy. m gy. m. and s.	do	
1869	do	28 10 00	177 26 30	57	67	66		67. m. and 8.		No specimen
870	do		177 31 15	1,618	66	66		gy. m. and s.	Globigerina ooze.	
1871	do	28 17 30	177 28 15	325	67	. 66		•••••		Nospecimen Midway Is lands.

MIDWAY ISLANDS TO HAWAIIAN ISLANDS.

uc .		Latitudo	Longitude		Ter	npera	tures.	Chamatar of	7 7 1	
Station No.	Date.	north,	Longitude west.	Depth.	Air,	Sur- face.	Bot- tom.	Character of bottom.	Deposit.	Remarks.
		100		Fath-						
1872	1900. Jan. 3	28 22 20	177 30 00	oms. 741	66	66	0	gy. m. and s.	Globigerina	
1873	do	28 27 00	177 31 45	1,767	66	66		gm. m. and s.	ooze. do	
874	do	28 27 20 28 45 15	177 13 30 177 29 45	2, 188 2, 884	66 64	66 65		gm. m. and s.	do	
876	Jan. 4	28 43 30	177 15 30	2,887	63	66		br. m	do	
877	do	28 51 20	177 07 90	2,941	62	66		br. m	do	
878 879	do	29 00 20 28 57 20	177 14 00 176 59 30	3,043 2,973	62	66		br. m	do	
880	do	29 00 45	176 49 00	2,943	63	69		br. m	do	
881	do	29 08 45	176 54 15	3,002	64	68		br. m	do	
882	Jan. 5	29 03 00 29 11 00	176 38 00 176 32 30	2, 951 2, 978	61	68		br. m	do	
884	do	29 00 30	176 27 30	2,936	63	69		br. m	do	
885	do	28 51 20	176 25 45	2,797	62	69		br. m	do	
886	do	28 57 30 29 05 30	176 17 15	2,871	66	68	*****	br. m	do	
888	do		176 11 30 176 07 00	2,891 2,787	66	70 69	******	br m	do	
889	do	28 55 00	175 54 00	2,818	67	70		br. m	do	
1890	do	28 46 30 28 32 15	175 55 15 175 51 00	2,754	67	69		br. m	do	
1892	Jan. 8	28 49 40	175 32 15	2,655 2,797	64	69		gm.m. and s. gm. m. and s. br. m.	do	Jan. 6 and 7 "Riding ou
893	do	28 26 45	175 28 30	2,576	67	69		br, m	do	gale."
894	do	28 41 15	175 13 45	2,860	68	69		br. m	do	
895	do	28 21 00	175 09 00	2,838	67	69		br. m	do	
896 897	Jan. 9do	28 35 20 28 15 15	174 54 00	2,952	69	69		br. m	do	
898	do	28 30 00	174 49 00 174 34 15	2,931	68	69		br. m	do	
1899	do	28 11 20	174 27 30	3,035	71	68		br. m	do	
1900	do	28 24 30 28 02 45	174 12 30 174 08 15	2,956 2,952	69	68	*****	br. m	do	
902	Jan. 10	28 12 45	173 48 00	2,983	68	67		br. m	do	
903	do	27 51 00	173 44 00	3,020	65	67		br. m	do	
2904	do	28 01 15	173 24 15	2,887	64	67		br. m	do	
	do	27 46 30 27 59 20	173 22 45 173 03 20	2,914 2,810	63	66			do	
1907	do	27 40 30	173 01 00	2,797	63	66		br. m	do	
1908	Jan. 11	27 54 15	172 41 45	2,797 2,774 2,764	64	65	*****	br. m	do	
1910	do	27 35 30 27 47 00	172 36 45 172 22 45	2,746	65 66	66		br. m	do	
1311	do	27 26 00	172 18 30	2,746 2,732	67	71		Dr. m	do	
1912	do	27 39 00 27 18 30	172 02 45	2,732	67	70		br. m	do	
1914	Jan. 12	27 31 45	171 58 15 171 41 15	2,727	69 70	70		br. m	do	
1915	do	27 11 40	171 37 00	2,710 2,710	71	70	*****	br. m	do	
1916	do	27 25 00	171 21 30	2,689	71		.,	br. m	do	
1918	do	27 05 30 27 18 45	171 16 30 170 58 15	2,731	73	71 72		br. m	do	
1919	do	27 08 20	170 56 00	2,607	71	71	· · · · ·	br. m	do	
920	do	27 15 15 27 09 00	170 48 15 170 48 45	2,581 2,593	71	71	****	br. m	do	4
1922	do	27 03 00	170 49 00	2, 265	71	70		br. m	do	
1923	Jan. 13	27 07 00	170 45 15	2,598	72	70		br. m br. m br. m	do	
924	do	27 11 00 26 49 20	170 42 00 170 41 15	2,573	71 72	70	*****			
926	do	27 01 00	170 26 00	2,535	78	72	000	br. m br. m	do	
1927	do	26 43 20	170 21 00	2,597	79	72		br. m	do	
1928	do	26 57 00 26 39 00	170 02 45 169 54 45	2,564	75 72	78 73	*****	br. m	do	
930	Jan. 14	26 54 30	169 36 00	2,460	71	72		br. m	do	
1931	do	26 36 00	169 29 00	2,528	71	72		br. m	do	
1932 1933	do	26 52 00 26 40 30	169 10 00 169 06 45	2,458 2,504	72 73	72 72		br. m	do	
1934	do	26 43 00	168 55 45	2,499	74				do	
1935	do	26 47 00	168 48 30	2, 458	74	73		br. m	do	
1936 1937	do	26 36 30 26 34 00	168 46 45 168 36 15	2,501	72 71	73		br. m	do	
1938	do	26 40 30	168 27 45	2,434	73	72		br. m	do	
1939	do	26 30 45	168 26 15	2, 481	68	72				No specimen
1940 1941	Jan. 15	26 36 30 26 31 20	168 17 30 168 08 30	2,499	64	71 70	*****	br. m br. m br. m	Red clay	
1941	Jan. 16	26 22 45	168 08 15	2,787 2,562	62		*****			
1943	do	26 17 00	167 58 15	2, 466	62	70		br. m. bk. s br. m. bk. s	do	
944	do	26 23 00 26 13 45	167 49 45	2,540 2,529	62 62	69 70		br. m. bk. s	do	

Abstract of official record of soundings-Continued.

MIDWAY ISLANDS TO HAWAIIAN ISLANDS—Continued.

Date Latitude North Depth	posit. Remarks.
1946	clay
1946	clay
1948	Cithy
1960do 26 05 45 167 10 30 2,694 71 71 1 br. m. br. and bk. s. 1962do 25 56 45 167 10 45 2,693 76 71 br. m. br. and bk. s. 1963do 25 52 00 167 11 00 2,682 71 71 Gr br. m. br. and bk. s. 1964do 25 47 00 167 00 45 2,252 68 71 br. m. br. and bk. s. 1965do 25 52 00 167 06 30 2,719 66 71 br. m. br. and bk. s. 1965do 25 52 45 167 02 00 2,706 67 71 br. m. br. and bk. s. 1966do 25 54 60 00 167 00 45 2,708 66 70 br. m br. m br. m 1968do 25 46 00 167 00 45 2,728 66 70 br. m br. m 1969do 25 44 15 166 53 30 2,716 70 70 br. m 1969do 25 47 15 166 48 45 2,731 67 70 br. m Red 1961do 25 37 20 166 43 45 2,788 71 72 br. m. Red 1962 do 25 44 00 166 48 30 2,807 73 72 br. m.	do
1960do 26 05 45 167 10 30 2,694 71 71 1 br. m. br. and bk. s. 1962do 25 56 45 167 10 45 2,693 76 71 br. m. br. and bk. s. 1963do 25 52 00 167 11 00 2,682 71 71 Gr br. m. br. and bk. s. 1964do 25 47 00 167 00 45 2,252 68 71 br. m. br. and bk. s. 1965do 25 52 00 167 06 30 2,719 66 71 br. m. br. and bk. s. 1965do 25 52 45 167 02 00 2,706 67 71 br. m. br. and bk. s. 1966do 25 54 60 00 167 00 45 2,708 66 70 br. m br. m br. m 1968do 25 46 00 167 00 45 2,728 66 70 br. m br. m 1969do 25 44 15 166 53 30 2,716 70 70 br. m 1969do 25 47 15 166 48 45 2,731 67 70 br. m Red 1961do 25 37 20 166 43 45 2,788 71 72 br. m. Red 1962 do 25 44 00 166 48 30 2,807 73 72 br. m.	do
1962do 25 52 00 167 11 00 2,682 71 71 G 1963do 25 47 00 167 10 45 2,252 68 71 br.m.br.and 1964do 25 50 00 167 06 30 2,719 66 71 br.m.br.and bk.s. 1966do 25 52 45 167 02 00 2,706 67 71 br.m.br.and bk.s. 1966do 25 55 30 166 57 15 2,708 66 70 br.m 1967 do 25 46 00 167 00 45 2,728 66 70 br.m 1968 do 25 41 16 167 02 30 2,751 67 70 br.m 1969 do 25 44 15 166 68 30 2,716 70 br.m 1969 Jan. 18 25 47 15 166 48 45 2,731 69 71 br.m. Red 1961 do 25 37 20 166 43 45 2,788 71 72 br.m. Red 1962 do 25 44 40 64 45 2,788 71 72 br.m.	do
1962do 25 52 00 167 11 00 2,682 71 71 G 1963do 25 47 00 167 10 45 2,252 68 71 br.m.br.and 1964do 25 50 00 167 06 30 2,719 66 71 br.m.br.and bk.s. 1966do 25 52 45 167 02 00 2,706 67 71 br.m.br.and bk.s. 1966do 25 55 30 166 57 15 2,708 66 70 br.m 1967 do 25 46 00 167 00 45 2,728 66 70 br.m 1968 do 25 41 16 167 02 30 2,751 67 70 br.m 1969 do 25 44 15 166 68 30 2,716 70 br.m 1969 Jan. 18 25 47 15 166 48 45 2,731 69 71 br.m. Red 1961 do 25 37 20 166 43 45 2,788 71 72 br.m. Red 1962 do 25 44 40 64 45 2,788 71 72 br.m.	do
1963do 25 47 00 167 10 45 2, 252 68 71 br.m.br.and 1964do 25 50 00 167 06 30 2, 719 66 71 br.m.br.and 1965do 25 52 45 167 02 00 2, 706 67 71 br.m. 1986do 25 55 30 166 57 15 2, 708 66 70 br.m 1997 do 25 46 00 167 00 45 2, 728 66 70 br.m 1988do 25 41 15 167 02 30 2, 751 67 70 gr.s. and m 1960 Jan. 18 25 47 15 166 44 45 2, 731 69 71 br.m. Red 1961do 25 47 10 166 43 30 2, 716 70 cm 1960 Jan. 18 25 47 15 166 44 45 2, 731 69 71 br.m. Red 1961do 25 24 40 166 48 30 2, 28 87 73 72 br.m.	4
1966do 25 52 45 167 02 00 2,706 67 71 br.m 1956do 25 55 30 166 57 15 2,708 66 70 br.m 1967do 25 46 00 167 00 45 2,728 66 70 br.m 1968do 25 41 15 167 02 30 2,751 67 70 gy.s. and m 1969do 25 44 15 166 83 30 2,716 70 70 br.m. gy.s. and m 1960 Jan. 18 25 47 15 166 44 45 2,731 69 71 br.m. Red 1961do 25 37 20 166 43 45 2,788 71 72 br.m. Red 1962 40 25 24 40 166 40 30 2,887 73 72 br.m.	do Manganese.
1966do 25 52 45 167 02 00 2,706 67 71 br.m 1956do 25 55 30 166 57 15 2,708 66 70 br.m 1967do 25 46 00 167 00 45 2,728 66 70 br.m 1968do 25 41 15 167 02 30 2,751 67 70 gy.s. and m 1969do 25 44 15 166 83 30 2,716 70 70 br.m. gy.s. and m 1960 Jan. 18 25 47 15 166 44 45 2,731 69 71 br.m. Red 1961do 25 37 20 166 43 45 2,788 71 72 br.m. Red 1962 40 25 24 40 166 40 30 2,887 73 72 br.m.	do
1966do 25 55 30 166 57 15 2, 708 66 70 br. m. 1957do 25 46 00 167 00 45 2, 728 66 70 br. m. 1959do 25 44 15 166 67 02 30 2, 751 67 0 gy.s. and m. 1959do 25 44 15 166 53 30 2, 751 67 0 gy.s. and m. 1960 Jan. 18 25 47 15 166 43 45 2, 731 69 71 br. m. 1961do 25 37 20 166 43 45 2, 788 71 72 br. m. 1962do 25 24 40 166 43 45 2, 788 71 72 br. m. 1963do 25 35 45 166 27 15 2, 702 69 71 br. m. 1964do 25 36 46 166 27 15 2, 702 69 71 br. m. 1965do 25 30 45 166 62 27 15 2, 702 69 71 br. m. 1966do 25 30 45 166 06 15 2, 748 69 71 br. m. 1967 Jan. 19 25 25 00 165 45 00 2, 695 72 73 br. m. 1968do 25 12 30 166 10 00 2, 799 69 72 br. m. 1969do 25 19 20 165 23 15 2, 705 71 72 br. m. 1969do 25 19 20 165 23 15 2, 705 71 72 br. m. 1970 do 24 59 30 165 20 45 2, 758 70 71 br. m. 1971 do 24 59 30 165 20 45 2, 758 70 71 br. m. 1972 do 24 53 20 166 05 20 2, 769 69 71 br. m. 1973 len do	do
1967do 25 46 00 167 00 45 2, 728 66 70 br. m 1968do 25 41 15 166 65 30 2, 716 70 gy. s. and m 1960do 25 44 15 166 65 30 2, 716 70 br. m 1960do 25 44 15 166 64 45 2, 716 70 br. m 1960do 25 37 20 166 44 45 2, 731 69 71 br. m 1961do 25 37 20 166 43 45 2, 788 71 72 br. m 1962do 25 37 20 166 43 45 2, 788 71 72 br. m 1963do 25 35 46 166 27 15 2, 702 69 71 br. m 1964do 25 16 20 166 22 00 2, 769 69 71 br. m 1965do 25 30 45 166 01 00 2, 769 69 71 br. m 1967 37 3 br. m 1968do 25 12 30 166 01 00 2, 789 69 72 br. m 1968do 25 12 30 166 10 00 2, 696 72 73 br. m 1968do 25 19 20 165 40 45 2, 782 76 73 br. m 1969 40 25 19 20 165 23 15 2, 705 71 72 br. m 1970 40 24 59 30 165 20 45 2, 758 70 71 br. m 1971 40 25 12 15 185 06 15 2, 722 69 71 br. m 1972 40 24 53 20 166 02 02 7, 722 br. m 1973 40 24 53 20 166 02 02 7, 724 br. m	do
1968do 25 41 15 167 (02 30 2, 761 67 70 gy.s. and m 1969 do 25 44 15 166 58 30 2, 716 70 70 br. m 1960 Jan. 18 25 47 15 166 44 45 2, 731 69 71 br. m Red 1961 do 25 37 20 166 48 45 2, 788 71 72 br. m 1962 do 25 24 40 166 40 30 2, 807 73 72 br. m 1963 do 25 35 46 166 27 15 2, 702 69 71 br. m 1964 do 25 16 20 166 22 00 2, 769 69 71 br. m 1965 do 25 30 45 166 00 15 2, 702 69 71 br. m 1966 do 25 12 30 166 01 00 2, 799 69 71 br. m 1966 do 25 12 30 166 01 00 2, 799 69 72 br. m 1967 Jan. 19 25 25 00 166 45 00 2, 695 72 73 br. m 1969 do 25 19 20 165 23 15 2, 705 71 br. m 1969 do 25 19 20 165 20 45 2, 758 70 71 br. m 1970 do 24 59 30 165 20 45 2, 758 70 71 br. m 1971 do 25 12 15 168 05 15 2, 722 69 71 br. m 1971 do 25 12 15 168 05 15 2, 722 69 71 br. m 1972 do 24 53 20 165 02 50 2, 760 70 72 br. m 1972 do 24 53 20 165 02 30 2, 760 70 72 br. m 1973 do 24 53 20 165 44 45 00 2, 745 74 73 br. m 1973 do 24 53 20 165 02 30 2, 760 70 72 br. m 1973 do 24 53 00 165 02 30 2, 760 70 72 br. m 1973 do 24 53 00 165 02 30 2, 760 70 72 br. m 1973 40 24 53 00 165 02 30 2, 760 70 72 br. m 1973 40 24 53 00 165 02 30 2, 760 70 72 br. m 1973 40 24 53 00 165 02 30 2, 760 70 72 br. m 1973 40 24 53 00 165 02 30 2, 760 70 72 br. m 1973 40 24 53 00 165 02 30 2, 760 70 72 br. m 1973 40 24 53 00 165 02 30 2, 760 70 72 br. m 1973 40 24 53 00 165 02 30 2, 760 70 72 br. m 1973 40 24 53 00 165 02 30 2, 760 70 72 br. m 1973 40 24 53 00 165 02 30 2, 760 70 72 br. m 1973 40 24 53 00 165 02 30 2, 760 70 72 br. m 1973 40 24 53 00 1	do
1969do 25 44 15 166 58 30 2,716 70 70 br. m	No specimen
1961do 25 37 20 166 43 45 2,788 71 72 br. m. 1962do 25 38 40 166 43 45 2,788 71 72 br. m. 1963do 25 35 46 166 42 30 2,807 73 72 br. m. 1964do 25 35 45 166 22 15 2,702 69 71 br. m. 1964do 25 30 45 166 22 00 2,769 69 71 br. m. 1965do 25 30 45 166 00 15 2,748 69 71 br. m. 1966do 25 12 30 166 10 00 2,769 69 72 br. m. 1967 Jan. 19 25 25 00 165 45 00 2,695 72 73 br. m. 1968do 25 06 20 165 40 45 2,782 67 73 br. m. 1969do 25 19 20 165 23 15 2,705 71 72 br. m. 1970do 25 12 15 165 06 12 7,783 70 71 br. m. 1971do 25 12 15 165 06 12 7,722 69 71 br. m. 1971do 25 12 15 165 06 12 7,722 69 71 br. m. 1972do 24 53 20 165 02 30 2,760 70 72 br. m. 1972do 24 53 20 165 23 02 7,765 70 77 br. m. 1972do 24 53 20 165 02 30 2,760 70 72 br. m. 1973 180 20 25 06 15 144 45 00 2,745 74 73 br. m.	olav Do.
1962do 25 24 46 166 40 30 2, 807 73 72 br.m 1963do 25 35 45 166 27 15 2, 702 69 71 br.m 1964do 25 16 20 166 22 00 2, 769 69 71 br.m 1965 do 25 30 45 166 05 15 2, 769 69 71 br.m 1966 do 25 12 30 166 01 00 2, 799 69 72 br.m 1967 Jan. 19 25 25 00 165 45 00 2, 695 72 73 br.m 1968 do 25 19 20 165 40 45 2, 782 76 73 br.m 1968 do 25 19 20 165 23 15 2, 706 71 72 br.m 1969 do 25 19 20 165 24 52 75 76 73 br.m 1970 do 24 59 30 165 20 45 2, 758 70 71 br.m 1971 do 25 12 15 185 06 15 2, 722 69 71 br.m 1972 do 24 53 20 165 02 30 2, 760 70 72 br.m 1972 do 24 53 20 165 02 30 2, 760 70 72 br.m 1973 100 24 53 20 165 02 30 2, 760 70 72 br.m 1973 100 20 56 15 164 44 46 00 2, 745 74 73 br.m.	do
1963do 25 35 45 166 27 15 2, 702 69 71 br. m 1964do 25 16 20 166 22 00 2, 769 69 71 br. m 1965do 25 30 45 166 06 15 2, 748 69 71 br. m 1966do 25 12 30 166 01 00 2, 799 69 72 br. m 1967 Jan. 19 25 25 00 165 45 00 2, 695 72 73 br. m 1968do 25 19 20 165 40 45 2, 782 76 73 br. m 1969 do 25 19 20 165 23 15 2, 706 71 72 br. m 1970 do 25 19 20 165 20 45 2, 758 70 71 br. m 1971 do 25 12 15 165 06 15 2, 722 69 71 br. m 1971 do 25 12 15 165 06 15 2, 722 69 71 br. m 1972 do 24 53 20 165 02 30 2, 760 70 72 br. m 1973 1974 1974 1974 1974 1974 1975 1	do
1964do 25 18 20 166 22 00 2, 695 09 71 br. m 1965do 25 30 45 166 06 15 2, 748 69 71 br. m 1966do 25 12 30 166 01 00 2, 799 69 72 br. m 1967 Jan. 19 25 25 00 166 45 00 2, 695 72 73 br. m 1969do 25 06 20 165 40 45 2, 782 76 73 br. m 1969do 25 19 20 165 23 15 2, 705 71 72 br. m 1970do 25 19 20 165 20 45 2, 758 70 71 br. m 1971 do 25 12 15 165 06 15 2, 722 69 71 br. m 1972do 24 53 20 165 02 30 2, 760 70 72 br. m 1973 Len 20 25 06 15 164 46 00 2, 745 74 73 br. m.	do
1966	do
1967 Jan. 19 25 25 00 165 45 00 2, 696 72 73 br. m. 1968do 25 06 20 165 40 45 2, 782 76 73 br. m. 1969do 25 19 20 165 23 15 2, 706 71 72 br. m. 1970do 24 59 30 165 20 45 2, 758 70 71 br. m. 1971do 25 12 15 165 06 15 2, 722 69 71 br. m. 1972do 24 53 20 166 02 30 2, 760 70 72 br. m. 1973 46 20 26 66 15 164 48 00 2 745 73 br. m.	do
1968do 25 06 20 165 40 45 2, 782 76 73 br. m. 1969do 25 19 20 165 23 15 2, 705 71 72 br. m. 1970do 24 59 30 165 20 45 2, 758 70 71 br. m. 1971do 25 12 15 165 05 15 2, 722 69 71 br. m. 1972do 24 53 20 165 02 30 2, 760 70 72 br. m.	do
1970do 24 53 20 165 20 45 2, 758 70 71 br. m 1971do 25 12 15 165 05 15 2, 752 69 71 br. m 1972do 24 53 20 165 02 30 2, 760 70 72 br. m	do
1971do 25 12 15 165 06 15 2,722 69 71 br. m. 1972do 24 53 20 165 02 30 2,760 70 72 br. m.	do
1972do 24 53 20 165 02 30 2,760 70 72 br. m	do
	do
1974do 24 47 40 164 44 00 2,874 71 75 br. m	do
1974do 24 47 40 164 44 00 2,874 71 75 br. m. 1975do 25 00 00 164 28 00 2,744 70 74 br. m.	do
1976do 24 37 00 164 24 20 2,745 71 75 br. m	do
1977do 24 50 40 164 12 30 2,721 70 74 br. m. 1978do 24 30 40 164 07 15 2,711 71 74 br. m.	do
1978 do 24 30 40 164 07 15 2, 711 71 74 br. m 1979 Jan. 21 24 50 163 65 4 62 2, 725 71 78 br. m 1980 do 2 27 70 163 49 15 2, 725 70 73 br. m 1981 do 2 42 100 163 36 00 2, 741 71 74 br. m 1982 do 2 42 10 163 28 00 2, 769 75 74 br. m 1983 do 2 43 50 163 13 45 2, 741 72 74 br. m 1984 do do 24 16 00 163 06 45 2, 718 74 73 br. m 1985 Jan. 22 24 30 00 162 15 30 2, 746 73 73 br. m	do
1979 Jan. 21 24 45 00 163 54 45 2,725 71 73 br. m. 1980do 24 27 00 163 49 15 2,725 70 73 br. m.	do
1981do 24 43 00 163 36 00 2,741 71 74	do
1982do 24 21 00 163 28 00 2,769 75 74 br. m. 1983do 24 35 00 163 13 45 2,741 72 74 br. m.	do
1984do 24 16 00 163 06 45 2,718 74 73 br. m. 1985 Jan. 22 24 30 00 162 51 30 2,746 73 73 br. m.	do
1985 Jan. 22 24 30 00 162 51 30 2,746 73 73 br. m. 1986do 24 10 40 162 46 45 2,705 73 74 br. m.	do
1986do 24 10 40 162 46 45 2,705 78 74 br. m. 1987do 24 23 00 162 30 00 2,710 78 74 br. m.	do
1988 do 24 05 30 162 28 15 2,638 77 74 br. m	do
1989do 24 16 20 162 06 45 2,626 74 75 br. m	do
1990do 23 58 00 162 04 15 2,473 71 74 br. m. 1991do 24 10 00 161 43 45 2,545 70 74 br. m.	do
1992 Jan. 23 23 50 30 161 40 00 2,432 70 74 br. m.	do
1992 Jan 23 23 50 30 161 40 00 2, 432 70 74 br. m. 1993do 24 03 30 161 20 15 2, 596 70 74 br. m. 1994do 23 43 00 161 16 15 2, 492 73 75 br. m.	do
1991do 24 10 00 161 48 45 2,545 70 74 br.m. 1992 Jan. 23 23 50 30 161 40 00 2,482 70 74 br.m. 1993do 24 03 30 161 20 15 2,596 70 74 br.m. 1994do 23 43 00 161 16 15 2,492 73 75 br.m. 1995do 23 54 45 161 01 80 2,607 74 76 br.m. 1996do 23 35 00 161 00 30 2,606 75 75 br.m. 1997do 23 47 20 160 45 30 2,636 77 4 br.m. 1998do 23 27 30 160 45 00 2,656 71 74 br.m. 1999 Jan. 24 23 40 30 160 28 45 2,638 69 74 br.m. 2000do 23 20 40 160 28 00 2,636 67 75 br.m. 2001do 23 33 30 160 98 15 2,645 76 75 br.m.	do
1996do 23 35 00 161 00 30 2,606 75 75 br. m	do
1997do 23 47 20 160 45 30 2,638 70 74 br. m	do
1998do 23 27 30 160 45 00 2,656 71 74 br. m. 1999 Jan. 24 23 40 30 160 28 45 2,638 69 74 br. m.	do
2000do 23 20 40 160 28 00 2,638 72 75 br.m.	do
2001do 23 33 30 160 09 15 2,645 76 75 br. m	do
2002do 23 13 30 160 08 15 2, 679 74 76 br. m. 2003do 23 21 15 159 49 45 2, 712 70 75 br. m.	do
2003do 23 21 15 159 49 45 2,712 70 75 br. m. 2004do 23 01 45 159 52 00 2,702 71 75 br. m.	do
2002do 23 33 30 160 08 15 2,679 74 76 br. m	do
2006do 22 50 20 159 34 30 2,411 70 74 br. m.	do
2007do 22 53 40 159 21 15 2 586 68 74 br. m. 2008do 22 57 20 159 09 30 2 659 69 74 br. m	do
2008do 22 57 20 159 09 30 2,659 69 74 br. in 2009do 23 01 30 159 06 15 2,659 69 75 br. in	No specimen
2010do 22 52 15 159 08 00 2,429 68 75 br. m Red	clay
2011do 22 48 00 159 07 00 2,468 69 75 br. m 2012do 22 48 00 159 07 00 2,400 68 75 br. m	de
2012do 22 48 00 159 07 00 2,400 68 75 br. m. 2013do 22 48 00 159 00 15 2,535 69 74 br. m.	do
2014do 22 55 20 158 49 15 2,633 66 74 br. m	do do
2015 Jan. 26 22 46 40 158 50 00 2,556 67 74 br. m. 2016do 22 42 40 158 41 00 2,670 66 75 br. m.	do do do
2016do 22 42 40 158 41 00 2,670 66 75 br. m. 2017do 22 50 00 158 32 40 2,688 66 75 br. m.	do do No specimen do

OCEANOGRAPHY OF THE PACIFIC.

Abstract of the official record of soundings—Continued. MIDWAY ISLANDS TO HAWAIIAN ISLANDS—Continued.

Station No.	Date.	Latitude north.	Longitude west,	Depth.	Temperatures.		tures.	Character of		
					Air.	Sur- face.	Bot- tom.	bottom.	Deposit.	Remarks.
2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031	1900. Jan. 26dod	0 / // 22 42 00 22 37 45 22 34 00 22 23 30 22 24 00 22 21 00 22 21 45 22 29 45 22 22 00 22 11 00 22 11 00 22 13 30 22 11 00 21 54 30 21 54 30	158 34 00 158 30 00 158 32 15 158 33 40 158 47 00 158 42 20 158 32 30 158 23 00 158 23 00 158 25 30 158 17 30 158 16 20 158 16 20	Fath- oms. 2, 658 2, 676 2, 726 2, 726 2, 763 2, 570 2, 670 2, 705 2, 705 2, 370 2, 518 2, 519 2, 518 2, 519	66 66 67 69 68 67 68 69 69 70 70	75 76 76 76 76 74 74 74 74 74 74 74 74	0	br. m	do do do do do do do do do do do do do d	
2032 2034 2034 2035 2036 2087 2048 2040 2041 2042 2043 2044 2045 2046 2047 2048	do	21 48 20 21 43 45 21 41 45 21 40 42 21 40 32 21 39 46 21 39 20 21 39 08 21 40 00 21 41 00 21 41 30 21 42 00 21 42 45 21 45 45	158 10 45 168 09 00 158 07 27 158 07 27 158 07 25 158 06 25 158 06 35 158 06 35 158 06 35 158 06 36 158 06 30 158 06 30 158 06 30 158 06 30 158 06 30	1, 014 249 175 114 82 55 34 24 21 33 55 58 69 93 119 217 1, 483	71 70 70	76 76 76		gy. m. and s. gy. m. and s. gy. m. and s. gy. m. and s. gy. m. and s. gy. m. and bk. s. gy. and bk. s. gy. and br. s.	ooze.	Long thread of volcanie glass. Wai mea Bay. No specimen A small man ganese con
2049 2050 2051 2052	do Jan. 28 do	22 07 00	158 08 30 158 10 00 158 26 30 158 39 00	2, 226 2, 555 2, 616 1, 184	68 70 70 70	75 75 75 75		br. mbr. mgy. sbr. G	do	cretion.
2053 2054 2055	do do	21 59 20 21 48 40 21 45 30	158 25 40 158 17 45 158 25 45	1,651 1,237 536	75 72 75	75 75 76		gy. m. bk.s	Globigerina	No specimen
2056	do	21 45 20	158 39 00	541	75	76	*****	br. s. G	do	Large man
2057 2058 2059	do do	21 36 40	158 31 20 158 43 00 158 49 20	1,058 677	75 75 69	77 77 76		gy, and bk. s.	Globigerina	No specimen Do.
2060 2061 2062 2063	do do do	21 10 00 21 15 45	158 35 00 158 21 20 158 14 30 158 01 30	1,416 1,670 952 487	70 69 70 69	75 75 74 74		gy. m	ob	Do. Small speci
2064 2065 2066 2067	Jan. 29 do do	21 00 20 21 06 40 21 08 45 21 10 30	158 02 00 158 01 00 157 58 00 157 57 00	1,355 294 278 323	69 69 69	74 74 74 75		gy.mgy.m.andn.	do	Manganes nodules.
2068 2069 2070 2071 2072	do do do do	21 12 45 21 13 45	157 56 00 157 55 00 157 54 30 157 53 40 157 53 45	307 287 285 271 201	69			gy, m. and s. gy, m. and s. gy, m. and s.	do	Pteropods.
2073 2074	do	21 16 20	157 54 00 157 53 20	33 22		:::::		A STATE OF THE STA	do	coral. Honolulu,

·

EXPLANATION OF PLATES.

PLATE I.

Fig. 1. Station 385. 720 fathoms. Coarse Globigerina Ooze.
Orbulina universa d'Orbigny, Globigerina conglobata Brady, Sphæroidina bulloides d'Orbigny, Candeina nitida d'Orbigny, Pulvinulina menardii d'Orbigny, P. tumida Brady, P. micheliana d'Orbigny.
Magnified 15 diameters.

Fig. 2. Station 385. 720 fathoms. Fine Globigerina Ooze.

Mostly Globigerina bulloides d'Orbigny, with fragments of Orbulina universa d'Orbigny.

Magnified 15 diameters.

PLATE II.

Fig. 1. Station 645. 1,102 fathoms. Silicous casts of foraminifera, after treatment with hydrochloric acid. Magnified 15 diameters.

Fig. 2. Red Clay Sediment.

Manganese concretions, volcanic sand, crystals of phillipsite, tooth from the lingual ribbon of a mollusk.

Magnified 15 diameters.

PLATE III.

Fig. 1. Station 688. 1,346 fathoms.

Manganese-iron concretions.

Magnified 15 diameters.

Fig. 2. Station 338. 2,128 fathoms.

Stellate crystals and spherules of phillipsite.

Magnified 15 diameters.

PLATE IV.

Fig. 1. Station 670. 1,376 fathoms.

Dark brown, translucent glass, from volcanic mud.

Magnified 15 diameters.

Fig. 2. Station 995. 2,091 fathoms.

Filamentous, colorless volcanic glass.

Magnified 15 diameters.

PLATE V.

Fig. 1. Station 746. 2,788 fathoms. Diatom Ooze.

Coecinodiscus rex Wallich.

Magnified 15 diameters.

Fig. 2. Station 746. 2,788 fathoms. Diatom Ooze. Segment of valve of Coscinodiscus rex Wallich. Magnified 480 diameters.

Fig. 3. Station 746. 2,788 fathoms. Diatom Ooze. Portion of band connecting the valves of Coscinodiscus rex Wallich. Magnified 180 diameters.

PLATE VI.

Diagram of the survey.

PLATE VII.

Track chart, Hawaiian Islands to Midway Islands.

PLATE VIII.

Contour chart, Hawaiian Islands to Midway Islands.

PLATE IX.

Track chart, Midway Islands to Guam.

PLATE X.

Contour chart, Midway Islands to Guam.

PLATE XI.

Track chart, Guam to Luzon.

PLATE XII.

Contour chart, Guam to Luzon.

PLATE XIII.

Track chart, Guam to Yokohama.

PLATE XIV

Contour chart, Guam to Yokohama.







.

.

•







GLOBIGERINA OOZE.

FOR EXPLANATION OF PLATE SEE PAGE 61.









1. SILICIOUS CYSTS OF FORAMINIFERA.
2. RED CLAY SEDIMENT.

FOR EXPLANATION OF PLATE SEE PAGE 61.



.





- MANGANESE=IRON CONCRETIONS.
 CRYSTALS AND SPHERULES OF PHILLIPSITE.

FOR EXPLANATION OF PLATE SEE PAGE 61.








VOLCANIC GLASS.

FOR EXPLANATION OF PLATE SEE PAGE 61.








DIATOM OOZE.

FOR EXPLANATION OF PLATE SEE PAGES 61, 62.



. • · : .



M] 2432 36 2€ 162°

_

. . .






:

e e e





WAY ISLA





·









red clay red stay











ZON

2432 gs	2819	27312	2617	;
	!			
			!	
diat	.002			
day	roze	lax diat.	NO ZEC	eu \
				١


diat or



-



BULLETIN NO. 55, PL. XIV SECTION ROM YOKOHAMA by U.S.S.Nero mo 1104 2 5 8 6 2870 1084 E E E 3595. Seal.evel 100 200 300 400 500 600 700 800 cural sand 900 1000 vol.glass 2000 red clay 3000 e distance 1375 miles-4000





.



